

1

Worthy, worthy is the Lamb
Worthy, worthy is the lamb
Worthy, worthy is the lamb; that
Was slain
Praise the lord, Hallelujah
Praise the lord, Hallelujah
Praise the lord, Hallelujah
Praise ye the lord
PH 1

2

His love for me brought Jesus to
earth as my saviour,
His love for me brought Jesus to die
On the tree
His love for me is bringing me
nearer to glory
One day I'll know all the depths of
His love for me
PH 5

3

He's the faithfulest of friends,
to me, to me;
he's unchanging to the end,
Is he, Is he;
When the surging waters roll,
He's the comfort of my soul;
He's the faithfulest of friends
to me, to me
PH 6

4

1. Amazing grace! how sweet the
sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now I'm
found
Was blind but now I see

2. 'Twas grace that taught my
heart to fear,
And grace my fears relieved;
How precious did that grace
appear,
The hour I first believed!
3. Thro' many dangers, toils, and
snares,
I have already come;
Tis grace hath brought me safe
thus Far,
And grace will lead me home.
4. The lord has promised good to me
His word my hope secures.
He will my shield and portion be
As long as life endures.
5. And when his flesh and heart
shall fail
And mortal life shall cease
I shall possess within the veil
A life of joy and peace.
6. When we've been there ten
thousand years,
Bright shinning as the sun,
We've no less days to sing
God's grace,
Than when we've first began.
John Newton, PH 22

5

We'll follow him together wherever
He leads.
Beside the living waters, our souls
He doth feed;
Whatever be the conflict,
He'll meet our every need.
We'll follow him together
Wherever he may lead
PH 41

6

My heart is so full, is so full, is so full
My heart is so full;
I've taken a bath in the cleansing
wave,
I've trusted in Jesus, the mighty to
save,
My heart is so full, is so full, is so full.
PH 47, PANT 632

7

Abide under his anointing,
Abide under his control,
Abide under his anointing,
His presence upon your soul;
Just stay in the hands of Jesus
And thou shall be fully whole;
Abide under his anointing,
Abide under his control,
PH 64

8

Here's my cup, lord, I lift it up to thee
Come and quench, this thirsting of
my Soul;
Bread of heaven, feed me till I want
No more;
Here's my cup, fill it up and make
me Whole.
PH 75

9

1 Seek ye first the kingdom of God
And his righteousness,
And all these things shall be added
Unto you,
Hallelu Halleluia!

Chorus

Halleluia!

Halleluia! Halleluia!

Hallelu! Halleluia!

2. Men shall not live by bread alone
But by every word
That proceeds from the mouth of God
Hallelu! Halleluia!
3. Ask and it shall be given unto you,
Seek and ye shall find;
Knock and it shall be opened
unto You;
Hallelu! Halleluia!
PH 97

10

Show us thy glory, O lord,
Show us thy glory, O lord;
Let the dew of heaven bring us
Refreshing
And show us thy glory once more.
PH 118

11

I see the lord, I see the lord;
He is high and lifted up and his
train
Fills the temple,
He is high and lifted up and his
train
Fills the temple
His angels cry holy ! His angels cry
Holy!
His angels cry holy is the lord !
PH 140

12

We're building a road, building a road
Helping the weak and blind,
We're smoothing the road that
leads
To heaven above,
To make easy for those behind.

PH 143

13

What singing there will be up there,
What singing there will be up there,
When face to face with Jesus we
shall Stand.
And join the heavenly choir in the
better Land;
What singing there will be up there,
What glory for the saints to share,
O Glory, glory, glory!
What singing there will be up there.

PH 151

Hugh Mitchell

14

He lives, he lives, Christ Jesus lives
Today!
He walks with me and talks with me
A long life's narrow way;
He lives, he lives
Salvation to impart,
You ask me how I know he lives?
He lives within my heart.

PH 158, A.H. Ackley

15

He's been a friend to me many a time
He's been a friend to me many a time
Many a time;

I Laugh and I sing and I feel like a
king,
For he's saved me from sin and from
Crime;
He's been a friend to me, many a time
Many a time.

PH 159

16

Fairest of all earth beside.
Chiefest of all unto thy bride,
Fullest divine in thee I see,
Wonderful man of calvary

Chorus

That man of calvary

Has won my heart from me,

And died to set me free,

Blest man of calvary

2. Granting the sinner life and peace
Granting the captive sweet
release
Shedding his blood to make us Free
Merciful man of calvary!
3. Giving the gifts obtained for men
Pouring out love beyond our ken
Giving us spotless purity,
Bountiful man of calvary!
4. Comfort of all my earthly way
Jesus I'll meet thee some sweet
Day;
Centre of glory thee I'll see
Wonderful man of calvary
PH 167 - M.P. Ferguson

17

1. I hear the words of love
I gaze upon the blood,

I see the mighty sacrifice,
And I have peace with God

2. 'Tis everlasting peace'
Sure as Jehovah 's name;
Tis stable as his steadfast
throne
For evermore the same
- 3 The clouds may go and come,
And storms may sweep my sky,
This blood-sealed friendship
Changes not;
The cross is ever nigh.
4. My love is of times low,
My joy still ebbs and flows;
But peace with him remains the
Same;
No change Jehovah knows
5. I change, he changes not,
The Christ can never die,
His love, not mine, the resting
place
His truth not mine, the tie.
Horatius Boner, PH. 173

18

- 1 Search me, O God, and know
my heart today;
Try me, o lord and know my
thoughts, I pray,
See if there be some wicked
way in me;
Cleanse me from ev'ry sin and
set me free.
2. I praise thee, lord for cleansing
me from sin;
Fulfil thy word and make me
pure within

Fill me with fire where once I
burned with shame;
Grant my desire to magnify thy
name.

3. Lord, take my life and make it
wholly thine;
Fill my poor heart with thy great
love divine
Take all my will, my passion,
self, and pride,
I now surrender- lord in me abide.
4. O holy ghost, revival comes from
Thee;
Send a revival-start the work in me
Thy word declares thou will
supply our need
For blessings now, O lord,
I humbly plead.
PH. 199, Edwin Orr

19

Jesus, see me at thy feet,
Nothing but thy blood can save me;
Thou alone my need canst meet,
Nothing but thy blood can save me

Chorus:

*No! No! Nothing do I bring,
But by faith I'm clinging,
To thy cross, O lamb of God!
Nothing but thy blood can save me*

2. See my heart, lord torn with
grief,
Nothing but thy blood can save
me;
Me unpardoned do not leave,
Nothing but thy blood save me.
3. Dark, indeed, the past has been ,

Nothing, but thy blood can save
me,
Yet in mercy take me in
Nothing but thy blood can save me.

4. As I am , O, hear me pray,
Nothing but thy blood can save
me;
I can ne'er remove a stain
Nothing but thy blood can save
me.
5. Lord, I cast myself on thee,
Nothing but thy blood can save
me;
From my guilt, O set me free
Nothing but thy blood can save
me,
PH 210, R Slater

20

1. Wounded for me, wounded for me,
There on the cross he was
wounded for me,
Gone my transgressions and
now I am free
All because Jesus was
wounded for me.
2. Dying for me ,dying for me
There on the cross he was dying
For me,
Now in his death my redemption
I see,
All because Jesus was dying for me.
3. Risen for me, risen for me
Up from the grave he has risen
for me;
Now evermore from death's
sting I am free,
All because Jesus was dying for me.

4. Living for me ,living for me,
There on the throne he is living
for me:
Saved to the uttermost now I
shall be.
All because Jesus was dying for me.
5. Coming for me ,coming for me.
One day to earth he is coming
for me;
Then with what joy his dear face
I shall see.
O how I praise him-he's coming
for me.
PH 228, AGR.

21

1. What can wash away my stain?
Nothing but the blood of Jesus .
What can make me whole again?
Nothing but the blood of Jesus.

Chorus
O! Precious is the flow;
That makes me white as snow
No other fount I know,
Nothing but the blood of Jesus
2. For my cleansing this I see,
Nothing but the blood of Jesus
For my pardon ,this my plea.
Nothing but the blood of Jesus.
3. Nothing can for sin atone.
Nothing but the blood of Jesus,
Nought of good that I have
done,
Nothing but the blood of Jesus.
4. This is all my hope and peace,
Nothing but the blood of Jesus,
He is all my righteousness
Nothing but the blood of Jesus.

5. Now by this I overcome;
Nothing but the blood of Jesus;
Now by this I'll reach my home
Nothing but the blood of Jesus!
RH. 33, R. Lowry

22

1. O Ye sons of God ,sing halleluia'
To Jesus Christ, the son of God;
He is king of kings and lord of
Lords
So sing halleluia to messiah!
2. All ye saints of the lord, arise
and shine
Your light is come through Jesus
Christ
He is prince of peace, saviour
wonderful;
So sing halleluia to the messiah!
3. Lamb of calvary , no sinful man,
He lived and died, for you and
me;
There is victory for ever more!
So sing Halleluia to the messiah!
4. Sing Halleluia! Shout halleluia!
Watch halleluia! Pray halleluia!
Dance halleluia! Everything
halleluia!
So sing halleluia to the messiah
PH 243

23

Doing the work of the lord,
Publishing his mighty name;
Doing the work of the lord,
Telling of his love to all,
Into the world we go.
Sowing the precious seed

Sowing in the morning, sowing in
the noon-tide
Sowing when the sun goes down
PH. 262

24

Jesus, how lovely you are!
You are so gentle, so pure and so
kind;
You shine like the morning star:
Jesus, how lovely you are!
PH 314

25

Majesty, worship his majesty;
Unto Jesus be all glory, honour and
praise;
Majesty, kingdom authority,
Flows from his throne unto his own,
His anthem raise,
So exalt, lift up on high
The name of Jesus;
Magnify, come glory
Christ Jesus the king
Majesty, worship his majesty;
Jesus who died, now glorified
King of all kings.
PH 341

26

1. Praise to the holiest in the height,
And in the depth be praise:
In all his words most wonderful,
Most sure in all his ways.
2. O loving wisdom of our God!
When all was sin and shame,
A second Adam to the fight,
And to the rescue came.

3. O wisest love that flesh and blood
Which did in adam fail,
Should strive afresh against the foe,
Should strive and should prevail.
4. And that a higher gift that grace
should flesh and blood refine;
God's presence, and his very self
And essence all-divine
5. O generous love that he, who
smote
In man for man the foe,
The double agony in man
For man should undergo
6. And in the garden secretly,
And on the cross on high
Should teach his brethren, and
inspire
To suffer and to die
7. Praise to the holiest in the height
And in the depth be praise
In all his words most wonderful
Most sure in all his ways
J.H Newman, RH 28

27

1. I'm pressing on the upward way,
New heights I'm gaining every
day;
Still praying as I onward bound,
"Lord plant my feet on higher
ground

Chorus

*Lord, lift me up and let me stand
By faith, on heavens table-land;
Where love and joy, and light abound,
Lord plant my feet on higher
ground*

2. My heart has no desire to stay
Where doubts arise, and fear
dismay
Though some may dwell where
these abound
My Constant aim is higher ground
3. Beyond the mist I fain would
rise,
To rest beneath unclouded
skies,
Above earth's turmoil is peace
found;
By those who dwell on higher
ground
4. I long to scale the utmost height
Though rough the way, and
hard the fight,
My song, while climbing shall
resound
Lord, lead me on the higher
ground
5. Lord, lead me up the mountain
side
I dare not climb without my Guide;
And, heaven gained, I'll gaze
around
With grateful heart from higher
ground
RH393

28

1. Spirit Divine, attend our prayers
And make our hearts Thy home;
Descend with all Thy gracious
powers.
O come, great Spirit come.
2. Come as the light - to us reveal
Our need of Thee below;

And lead us in those paths of life
Where all the righteous go.

3. Come as the fire - and purge
our hearts
With sacrificial flame;
Let our whole self an offering be
To our Redeemer's name
4. Come as the dew - and sweetly
bless
This consecrated hour
May barrenness rejoice to own
Thy fertilising power.
5. Come as the Dove - and spread
Thy wings
The wings of peaceful love;
And let Thy Church on earth
become
Blest as the Church above.
6. Come as the wind - with rushing
sound
And Pentecostal grace;
That all of woman born may see
The glory of Thy face
A Reed, RH 210

29

1. "There shall be showers of
blessing
This is the promise of love;
There shall be seasons
refreshing,
Sent from the Saviour above.

Chorus

Sho...wers of blessing

*Showers of blessing we need
Mercy drops round us are falling
But for the showers we plead.*

2. There shall be showers of
blessing
Precious reviving again;
Over the hills and the Valleys
Sound of abundance of rain
3. "There shall be showers of
blessing
Send them upon us, O Lord
Grant to us now a refreshing;
Come, and now honour Thy word.
4. "There shall be showers of
blessing
Oh, that to-day they might fall
Now, as to God, we're confessing,
Now as on Jesus we call.
5. "There shall be showers of
blessing"
If we but trust and obey
There shall be seasons refreshing,
If we let God have His way
El Nathan, RH245

30

1. Rescue the perishing
Care for the dying
Snatch them in pity from sin
and the grave
Weep o'er the erring one
Lift up the fallen
Tell them of Jesus
The Mighty to save

Chorus

Rescue the perishing

care for the dying

Jesus is merciful, Jesus will save

2. Though they are slighting Him
Still He is waiting
Waiting the penitent child to
receive,

Plead with them earnestly
Plead with them gently.
He will forgive, if they only
believe

3. Down in the human heart
Crushed by the tempter
Feelings lie buried that grace
can restore
Touched by a loving hand,
Wakened by kindness
Chords that were broken will
Vibrate once more.
4. Rescue the perishing,
Duty demand it;
Strength for thy labour the Lord
will provide
Back to the narrow way
Patiently win them;
Tell the poor wand'rer a Saviour
has died
RH 561, Fanny J. Crosby.

31

1. Have Thine own way, Lord!
Have Thine own way!
Thou art the Potter;
I am the clay.
Mould me and make me
After Thy will,
While I am waiting
Yielded and still.
2. Have Thine own way, Lord!
Have Thine own way!
Search me and try me
Master, today!
Whiter than snow, Lord
Wash me just now
As in Thy presence
Humbly I bow

3. Have Thine own way, Lord!
Have Thine own Way!
Wounded and weary
Help me, I pray!
Power all power
Surely is Thine!
Touch me and heal me,
Saviour Divine
4. Have Thine own way, Lord!
Have Thine own way!
Hold o'er my being
Absolute sway!
Fill with thy Spirit
Till all shall see
Christ only, always
Living in me!
RH. 573

32

1. I am Thine, O Lord, I have heard
Thy voice
And it told thy love to me But I
Long to rise in the arms of faith
And be closer drawn to Thee.

Chorus

Draw me near ... er ... nearer

Blessed Lord

*To the Cross where Thou hast
died, Draw me nearer, nearer,
nearer, blessed Lord*

To Thy precious, bleeding side

2. Consecrate me now to Thy
service, Lord
By the power of grace divine
Let my soul look up with a stead
fast hope,
And my will be lost in Thine
3. O the pure delight of a single
hour,

That before Thy throne I spend;
When I kneel in prayer, and with
Thee my God
I commune as friend with friend.

33

1. Breathe on me, Breath of God
fill me with life a new
That I may love What Thou
dost love
And do what Thou wouldst do
2. Breathe on me, Breath of God
Until my heart is pure
Until with Thee I will one will,
To do and to endure
3. Breathe on me Breath of God
Till I am wholly Thine,
Till all this earthly part of me
Glows with Thy fire divine
4. Breathe on me, Breath of God
so shall I never die
But live with Thee the perfect life
Of Thine eternity
RH 536, Edwin Hatch

34

1. Now I feel the sacred fire,
Kindling, flaming, glowing
Higher still, and rising higher,
All my soul o'er flowing
Life immortal I receive;
Oh, the wonderous story
I was dead but now I live,
Glory! Glory! Glory!
2. Now I am from bondage freed
Every bond in riven
Jesus makes me free indeed,

Just as free as heaven;
'Tis a glorious liberty,
Oh, the wonderous story;
I was bound, but now I'm free
Glory! Glory! Glory!

3. Let the testimony roll,
Roll through every nation
Witnessing from soul to soul
This immense salvation
Now I know it's full and free
Oh, the wonderous story!
For I feel it saving me
Glory! Glory! Glory!
4. Glory be to God on high
Glory be to Jesus
He hath brought salvation nigh
From all sin He frees us;
Let the golden harps of God,
Ring the wonderous story;
Let the pilgrims shout aloud
Glory! Glory! Glory!
5. Let the trump of jubilee
The glad tidings thunder,
Jesus sets the captives free,
Bursts their bonds asunder,
Fetters break and dungeons fall
Oh, the wonderous story
This salvation's free to all
Glory! Glory! Glory!
RH 216

35

1. How sweet the name of Jesus
sounds
In a believer's ear
It soothes his sorrows, heals his
wounds
And drives away his fear

2. It makes the wounded spirit whole,
And calms the troubled breast;
'Tis manna' to the hungry soul
And to the weary rest.
3. Dear name, the rock on which I build
My shield and hiding place
My never-failing treasury filled
With boundless stores of graces.
4. Jesus, my Shepherd, Saviour friend
My Prophet, Priest and King
My Lord, my Life my Way my End
Accept the praise I bring.
5. Weak is the effort of my heart,
And cold my warmest thought;
But when I see Thee as Thou art
I'll praise Thee as I ought.
6. I would Thy boundless love proclaim
With every fleeting breath;
So shall the music of Thy name
Refresh my soul in death
RH 155, John Newton

36

1. Jesus shall reign where'er the sun
Doth this successive journey run;
His kingdom stretch from shore to shore
Till suns shall rise and set no more
2. For Him shall endless prayer be made;
And praises throng to crown His head;

His Name like sweet perfume
shall rise
With every morning sacrifice.

3. People and realms of every tongue
Dwell on His love with sweetest song;
And infant voices shall proclaim
Their young hosannas to His Name
4. Blessings abound where'er he reigns,
The prisoner leaps to lose his chains.
The weary find eternal rest,
And all the sons of want are blest.
5. Where He displays His healing power;
Death and the curse are known no more;
In Him the tribes of Adam boast
More blessings than their Father lost.
6. Let every creature rise and bring,
Its grateful honours to our King;
Angels descend with songs again,
And earth prolong the joyful strain.
RH 190, Isaac Watts

37

1. Take my life, and let it be
Consecrated, Lord, to Thee,
Take my moments and my days,
Let them flow in ceaseless praise
2. Take my hands, and let them move
At the impulse of Thy love;
Take my feet, and let them be
Swift and beautiful from Thee.

3. Take my voice and let me sing
Always! Only, for my King
Take my lips and let them be
Filled with messages from Thee.
4. Take my silver and my gold;
Not a mite would I withhold;
Take my intellect, and use
Every power as Thou shalt choose
5. Take my will and make it Thine,
It shall be no longer mine;
Take my heart, if is Thine own;
It shall be Thy royal throne.
6. Take my love; my Lord, I pour
At Thy feet its treasure-store;
Take myself and I will be
Ever, only, all for Thee.
RH 582, RH. Lovers

38

1. Guide me, O Thou Great Jehovah!
Pilgrim through this barren land;
I am weak, but thou art mighty,
Hold me with Thy powerful
hand;
Bread of heaven!
Bread of heaven!
Feed me now and evermore.
2. Open Thou the crystal fountain
Whence the healing stream doth
flow;
Let the fiery, cloudy pillar
Lead me all my journey through;
Strong Deliverer!
Strong Deliverer!
Be Thou still my strength and
shield.
3. If I tread the verge of Jordan,
Bid my anxious fears subside;

Bear me through the swelling
torrent
Land me safe on Canaan's side;
Songs of praise!
Songs of praise!
I will ever give to Thee.

4. Saviour, come! We long to see Thee
Long to dwell with thee above;
And to know in full communion,
All the sweetness of Thy love,
Come, Lord Jesus!
Come, Lord Jesus!
Take Thy waiting people home.
RH 462, W. Williams

39

1. What a friend we have in Jesus
All our sins and griefs to bear,
What a privilege to carry
Oh, what peace we often forfeit,
Oh, what needless pain we bear
All because we do not carry
Ev'rything to God in prayer.
2. Have we trials and temptations?
Is there trouble anywhere?
We should never be discouraged,
Take it to the Lord in prayer,
Can we find a Friend so faithful,
Who will all our sorrows share?
Jesus knows our ev'ry weakness
Take it to the Lord in prayer
3. Are we weak and heavy laden,
Cumbered with a load of care?
Precious Saviour, still our refuge,
Take it to the Lord in prayer
Do thy friends despise, forsake
thee?
Take it to the Lord in prayer;

In His arms He'll take and shield
thee
Thou wilt find a solace there.
RH 532, Joseph Scriven

40

1. There is no name so sweet on earth,
No name so sweet in heaven
The name before His wondrous
birth,
To Christ, the Saviour given.

Chorus

*We love to sing of Christ our King
And hail Him, blessed Jesus!
For there's no word ear ever heard,
So dear, so sweet as "Jesus"*

2. 'Twas Gabriel first that did Proclaim
To His most blessed mother,
That name which now and evermore
We praise above all other.
3. And when He hung upon the tree,
They wrote His name above Him,
That all might see the reason we
For evermore must love Him.
4. So now, upon His Father's throne,
Almighty to release us
From sin and pain He ever reigns
The Prince and Saviour Jesus.
5. O Jesus! By that matchless name
Thy grace shall fail us never,
Today as yesterday the same.
Thou are the same forever.
6. To Jesus ev'ry knee shall bow
And ev'ry tongue confess him
And we unite with saintes in
light
Our only LOrd, to bless Him.

*Geo W. Bethune
PH 280*

41

1. My faith has found a resting
place,
Not in device nor creed;
I trust the Ever-living one,
His wounds for me shall plead.

Chorus

*I need no other argument
I need no other plea
It is enough that Jesus died
And that he died for me*

2. Enough for me that Jesus saves,
This ends my fear and doubt;
A sinful soul I come to him
He'll never cast me out
3. My heart is leaning on the word,
The written word of God,
Salvation by my saviour's name,
Salvation through his blood.
4. My great Physician heals the
sick
The lost he came to save:
For me His precious blood he
shed,
For me His life he gave
R.H 377, L.H.E'dmonds

42

1. Blessed assurance, Jesus is
mine!
Oh, what a foretaste of glory
divine!
Heir of salvation, purchase of
God,
Born of his spirit, washed in his
blood

Chorus
This is my story, this is my song
Praising my saviour all the day
long

2. Perfect submission, prefect
delight,
Visions of rapture now burst on
my Sight,
Angels descending, bring from
Above
Echoes of mercy, whispers of
love
3. Prefect submission, all is at rest
I in my saviour am happy and
blest
Watching and waiting, looking
Above
Filled with his goodness, lost in
his love
RH 370, Fanny J. Crosby

43

1. Through the love of God our
saviour,
All will be well;
Free and changeless is his favour,
All, all is well
Precious is the blood that healed
us;
Perfect is the grace that sealed
us
Strong the hand stretched forth
to Shield us
All must be well.
2. Though we pass through
tribulation,
All will be well
Ours is such a full salvation ,
All, all is well

Happy still in God confiding,
Fruitful if in Christ abiding;
Holy through the spirit's
guiding;
All must be well

3. We expect a bright tomorrow
All will be well;
Faith can sing through days of
sorrow
All, all is well
On our father's love relying,
Jesus every need supplying
Or in living or in dying
All must be well.
RH.372

44

1. My hope is built on nothing less
Than Jesus' blood and
righteousness
I dare not trust the sweetest frame,
But wholly lean on Jesus' name.

Chorus
On Christ, the solid rock, I stand;
All other ground is sinking sand

2. When darkness seems to veil
his face;
I rest on his unchanging grace;
In every high and stormy gale,
My anchor holds within the veil.
3. His oath, his covenant, and blood,
Support one in the 'whelming
flood;
When all around my soul gives
way,
He then is all my hope and stay.
4. When he shall come with
trumpet sound.
Oh, may I then in him be found:

Dressed in his righteousness
alone,
Faultless to stand before the
throne.

45

1. Jesus, let me ever be
Firmly grounded upon thee
Ever in thy work abide,
Ever in thy wounds reside.
2. Plant, and root, and fix in me
All the mind that was in thee;
Settled peace I then shall find;
Jesu's is a quiet mind.
3. Anger I no more shall feel,
Always even, always still
Meekly on my God reclined
Jesu's is a gentle mind.
4. I shall suffer and fulfil
All my father's gracious will,
Be in all alike resigned;
Jesu's is a patient mind
5. When 'tis deeply rooted here;
Perfect love shall cast our fear,
Fear doth servile spirits bind,
Jesu's is a noble mind.
6. I shall nothing know beside
Jesus, and Him crucified;
Perfectly to Him be joined
Jesu's is a loving mind
7. I shall triumph evermore,
Grateful my God adore
God so good, so true, so kind,
Jesu's is a thankful mind.
8. Lowly, loving, meek and pure
I shall to the end endure
Be no more to sin inclined;
Jesu's is a constant mind.

9. I shall fully be restored
to the image of my Lord,
witnessing to all mankind,
Jesu's is a perfect mind
Charles Wesley

46

1. Onward Christian soldiers,
Marching as to war,
Looking unto Jesus
Who is gone before
Christ, the Royal Master
Leads against the foe;
Forward into battle
See His banners go

Chorus
Onward Christian Soldiers!
Marching as to War
Looking unto Jesus,
Who is gone before.
2. At the name of Jesus
Satan's host doth flee;
On then, Christian soldiers
On to Victory!
Hell's foundations quiver
At the shout of praise
Brothers, lift your voices
Loud your anthems raise.
3. Like a mighty army
Moves the church of God;
Brothers, we are treading
Where the saints have trod,
We are not divided
All one body we
One in hope and doctrine
One in charity.
4. Crowns and thrones may perish
Kingdoms rise and wane,

But the Church of Jesus
Constant will remain
Gates of hell can never
'Gainst that church prevail;
We have Christ's own promise
and that cannot fail.

5. Onward then, ye people
Join our happy throng
Blend with ours your voices
In the triumph song
"Glory, praise and honour,
Unto Christ the King"
This, through countless ages,
Men and angels sing.
RH 429 S. Baring-Gould

47

1. Stand up! Stand up for Jesus
Ye soldiers of the cross;
Lift high His royal banner
It must not suffer loss,
From vict'ry unto vict'ry
His army shall he lead
Till every foe is vanquished,
And Christ is Lord indeed.
2. Stand up! Stand up for Jesus!
The trumpet call obey;
Forth to the mighty conflict,
In this His glorious day;
Ye that are men now serve Him
Against unnumbered foes;
Let courage rise with danger,
And strength to strength
oppose.
3. Stand up! Stand up for Jesus!
Stand in His strength alone;
The arm of flesh will fail you,
Ye dare not trust your own,
Put on the gospel armour,

And watching unto prayer;
Where duty calls, or danger,
Be never wanting there.

4. Stand up! Stand up for Jesus!
The strife will not be long;
This day the noise of battle
The next the victor's song;
To him that overcometh,
A crown of life shall be;
He with the king of glory
Shall reign eternally.
RH 438 G. Duffield

48

1. To God be the glory
Great things He hath done,
So loved he the world that He
gave us His son
Who yielded His life an
atonement for sin
And opened the Life Gate that
all may go in

Chorus

*Praise the Lord, Praise the Lord
Let the earth hear His voice
Praise the lord, Praise the lord
Let the people rejoice;
O come to the Father through
Jesus the Son
And give Him the glory, great
things he hath done.*

2. O perfect redemption, the
purchase of blood
To every believer the promise of
God;
The vilest offender who truly
believes;
That moment from Jesus a pardon
received.

3. Great things He hath taught us,
 Great things He hath done,
 And great our rejoicing through
 Jesus the Son
 But purer, and higher, and greater
 will be
 Our wonder, our transport when
 Jesus we see
RH. 47 Fanny J. Crosby

49

1. Now thank we all our God.
 With hearts, and hands, and
 voices;
 Who wondrous things hath
 done
 In whom His world rejoices;
 Who, from our mothers' arms
 Hath blessed us on our way
 With countless gifts of love
 And still is ours to-day
2. O may this bounteous God
 Through all our life be near us,
 With ever-joyful hearts
 And blessed peace to cheer us,
 And keep us in His grace,
 And guide us when perplexed,
 And free us from all ills
 In this world and the next
3. All praise and thanks to God
 The Father now be given,
 The Son, and Him who reigns
 With them in highest heaven
 The one, eternal God
 Whom earth and heaven adore;
 For thus it was, is now
 And shall be evermore.
RH 50, Martin Rincart
Trans: Catherine Winkworth

50

1. Pleasant are Thy courts above,
 In the land of light and love;
 Pleasant are Thy court below
 In this land of sin and woe,
 Oh, my spirit longs and faints
 For the converse of Thy Saints
 For the brightness of Thy face
 For Thy fullness, God of Grace!
2. Happy birds that sing and fly
 Round Thy altars, O Most High!
 Happier souls that find a rest
 In a heavenly Father's breast!
 Like the wandering dove that
 found
 No repose on earth around
 They can to their ark repair
 And enjoy it ever there.
3. Happy souls! Their praises flow
 Even in this vale of woe;
 Waters in the desert rise,
 Manna feeds them from the skies
 On they go from strength to
 strength
 Till they reach Thy throne at
 length;
 At Thy feet adoring fall,
 Who hast led them safe through
 all.
4. Lord, be mine this prize to win
 Guide me through a world of sin;
 Keep me by Thy saving grace;
 Give me at Thy side a place
 Sun and shield alike Thou art;
 Guide and guard my erring
 heart;
 Grace and glory flow from Thee;
 Shower, Oh shower them, Lord
 on me!
RH. 100, H.F. Lyte

51

When I look into your holiness
When I gaze into your loveliness
When all things that surround
Become shadows in the light of you!
When I found the joy of reaching
your heart
When my heart become enthroned
in your love,
When all things that surround,
Become shadows in the light of you

*I worship you, I worship you
The reason I live is to worship you
I worship you, I worship you
The reason I live is to worship you*

52

1. A greater rain is coming
A greater rain is coming
A greater rain is coming very
soon
The early and the latter rain
shall fall together at the time
A greater rain is coming very
soon
2. I see the signs are all around
My ear has heard a certain sound
A greater rain is coming very
soon
For Zion has travailed and shall
bring forth
The sons of God with a word in
their mouth
A greater rain is coming very
soon
PH. 35

53

1. Land of our Birth, we pledge to
thee
Our love and toil in the year to be;
When are grown, and take our
place
As men and women with our race.
2. Father in heaven, who lovest all
O help thy children when they
call;
That they may build from age to
age
And undefiled heritage.
3. Teach us to bear the yoke in youth
With steadfastness and careful
truth
That, in our time, Thy grace may
give
The truth whereby the nations
live.
4. Teach us to rule ourselves alway
Controlled and cleanly night and
day;
That we may bring if need arise
No maimed or worthless sacrifice.
5. Teach us to look, in all our ends,
On Thee for Judge, and not our
friends;
That we, with Thee may walk
uncowed
By fear or favour of the crowd.
6. Teach us the strength that
cannot seek
By deed or thought to hurt the weak
That, under Thee, we may
possess
Man's strength to succour
man's distress

7. Teach us delight in simple things
And mirth that has no bitter springs;
Forgiveness free of evil done
And love to all men 'neath the sun!

8. Land of our Birth, our faith, our pride
For whose dear sake our fathers died;
O Motherland, we pledge to thee
Head, heart, and hand through
the years to be
MHB 899

54

1. God sent His Son, they called
him Jesus
He came to love, heal and forgive
He lived and died to buy my
pardon
An empty grave is there to prove
My Saviour lives.

Chorus

*Because He lives, I can face
tomorrow*

Because He lives all fear is gone

*Because I know He holds the
future because He lives.*

*And life is worth the living just
because He lives*

2. How sweet to hold a new born baby
And feel the pride and joy he
gives
But greater still the calm assurance
This child can face uncertain days
because He lives.

3. And then one day I'll cross the
river;
I'll fight life's final war with pain;
And then as death gives way to
victory
I'll see the lights of glory and
I'll know He lives.

55

Bless the Lord, O my soul
Bless the Lord, O my soul
And all that is within me bless His
holy name
Bless the Lord, O my soul,
Bless the Lord, O my soul,
And all that is within me bless His
holy name.

King of Kings

Forever and ever

Lord of Lords

For ever and ever

King of Kings

For ever and ever;

King of Kings; and

Lord of Lords.

56

1. "Great is Thy faithfulness"

O God my Father

There is no shadow of turning with

Thou changest not,

Thy compassion they fail not

As Thou hast been Thou forever

will be.

Chorus

Great is Thy faithfulness!

Great is Thy faithfulness!

Morning by morning new mercies

I see

*All I have needed Thy hand hath
provided
Great is Thy faithfulness, Lord
unto me!*

2. Summer and winter and spring
time and harvest
Sun, moon and stars in their
courses above
Join with all nature in manifold
witness
To Thy great faithfulness, mercy
and love
3. Pardon for sin and a peace that
endureth
Thy own dear presence to cheer
and to guide
Strength for today and bright hope
for tomorrow
Blessings all mine, with ten
thousand beside.

57

Jesus Name above all names
Beautiful saviour glorious Lord
Emmanuel, God is with us
Blessed Redeemer, Living Word
“Emmanuel, Emmanuel
His Name is called Emmanuel” (2)

58

Spirit of the living God
Fall afresh on me
Spirit of the Living God
Fall afresh on me
Melt me, mould me,
fill me, Use me
Spirit of the Living God
Fall afresh on me.

59

Smile, my brother, smile
Though the days be long
Smile, my brother, smile
Let your heart be strong
Dark are the days we are passing
through
I know a friend who will keep you
through
And He'll lead you all the while
And you'll smile, smile smile.
PH 80

60

1. As the deer panteth for the waters
So my soul panteth after Thee
You alone are my hearts Desire
And I long to worship you.

*You alone are my strength and
shield*

*To you alone may my spirit yield
You alone are my heart's desire
And I long to worship you.*

2. I want you more than gold or
silver
Only you can satisfy
You alone are the real joy giver
And the apple of my eye.
3. You are my friend and you are
my brother
Even though you are a King
I love you more than any other
so much more than anything.

61

1. Captain of Israel's host, and guide
Of all who seek the land above,
Beneath thy shadow we abide

The cloud of thy protecting love
Our strength, thy grace our rule
thy word
Our end, the glory of the Lord

2. By thine unerring spirit led,
We shall not in the desert stray;
We shall not full direction need,
Nor miss our providential way
As far from danger, as from fear
While love, Almighty love is near.

MHB 608, Charles Wesley

62

1. The church's one foundation
Is Jesus Christ, her Lord;
She is his new creation
By water and the word;
From heaven he came and
sought her
To be his holy bride
With his own blood he bought
her
And for her life he died
2. Elect from every nation
Yet one o'er all the earth
Her charter of salvation
One Lord, one faith, one birth:
One holy name she blesses
Partakes one holy food
And to one hope she presses
With every grace endured.
3. Though with a scornful wonder
Men see her sore oppressed
By schisms rent asunder,
By heresies distressed,
Yet saints their watch are keeping
Their cry goes up 'How long'?
And soon the night of weeping
Shall be the morn of songs

4. 'Mid toil, and tribulation,
and tumult of her war
She waits the consummation
Of peace for evermore;
'Till with the vision glorious
Her longing eyes are blest
And the great Church victorious
Shall be the Church at rest.

5. Yet she on earth hath union
With God the three in One
And mystic sweet communion
With those whose rest is won
O happy ones and holy!
Lord, give us grace that we,
Like them, the meek and lowly
On high may dwell with thee.
RH 682, Samuel John Stone

63

In Times Like These
You need a Saviour
In times like these
You need an Anchor
Be very sure
Be very sure
Your anchor holds
And grips the solid Rock
This Rock is Jesus
Yes He's the One
This Rock is Jesus
The only one
Be very sure
Be very sure
Your anchor holds
And grips the solid Rock

64

1. There is a fountain filled with
blood
Drawn from Emmanuel's veins.

And sinners plunged beneath
that flood
Lose all their guilty stains.

2. The dying thief rejoiced to see
That fountain in his day;
And there may I, though vile as
he
Wash all my sins away.
3. I do believe, I will believe,
That Jesus died for me
That on the cross He shed His
blood
From sin to set me free.
4. Dear dying Lamb!
Thy precious blood
Shall never lose his power,
Till all the ransomed church of
God
Be saved to sin no more
5. E'er since by faith I saw the
stream
Thy flowing wounds supply,
Redeeming love has been my theme,
And shall be till I die
RH 335, William Cowper

65

1. I need Thee e'er hour
Most gracious Lord;
No tender voice like Thine
Can peace afford
*I need Thee, Oh I need Thee
Ev'ry hour I need Thee;
Oh, bless me now, my saviour
I come to Thee!*
2. I need Thee every hour
Stay Thou near by;

Temptations lose their power,
When thou art nigh

3. I need Thee every hour
In joy or pain;
Come quickly and abide,
Or life is vain.
4. I need Thee every hour
Teach me Thy will
And Thy rich promises
In me fulfil.

66

1. All to Jesus I surrender
All to Him I freely give;
I will ever love and trust Him,
In His presence daily live
*I surrender all...
I surrender all...
All to Thee, my blessed Saviour
I surrender all.*
2. All to Jesus I surrender
Humbly at His feet I bow
Worldly pleasures all forsaken,
Take me Jesus, take me now.
3. All to Jesus I surrender
Lord, I give myself to thee;
Fill me with Thy love and power
Let Thy blessing fall on me
4. All to Jesus I surrender all
Now I feel the sacred flame;
O the joy of full salvation!
Glory, glory to His Name!
J. Van de Venter, RH 600

67

1. O happy day, that fixed my choice
On Thee, my Saviour and my God!

Well may this glowing heart
rejoice
And tell its raptures all abroad

Chorus

*Happy day, happy day
When Jesus washed my sins
away!
He taught me how to watch
and pray
And live rejoicing ev'ry day.
Happy day, happy day
When Jesus washed my sins
away!*

2. 'Tis done, the great
transaction's done!
I am my Lord's and He is mine;
He drew me and I followed on
Charmed to confess the choice
divine.
3. Now rests my long-divided
heart,
Fixed on this blissful centre,
rest;
Nor ever from thy Lord depart
With Him of every good
possessed
4. High heaven, that heard the
solemn vow
That vow renewed shall daily
hear,
Till in life's latest hour I bow
And bless in death a bond so
dear.
RH 619 P. Doddridge.

68

1. I was sinking deep in sin
Sinking to rise no more,
Overwhelmed by guilt within,

Mercy I did implore,
Then the Master of the sea
Head not despairing cry
Christ my Saviour lifted me
Now safe am I.

Chorus

*Love lifted me!... Love lifted me!..
When no one but Christ could
help
Love lifted me.*

2. Souls in danger, look above
Jesus completely saves;
He will lift you by His love
Out of the angry waves,
He's the Masters of the sea
Billows His will obey;
He your Saviour wants to be,
Be saved today!
3. When the waves of sorrow roll,
When I am in distress
Jesus takes my hand in His,
Ever He loves to bless,
He will every fear dispel
Satisfy every need;
All who heed His loving call
Find rest indeed
*RH 626 (Arranged)
James Rowe*

69

1. Would you know why I love
Jesus?
Why He is so dear to me?
'Tis because my blessed
Saviour
From my sins has ransomed me.

*This is why... I love my J...sus
This is why... I love Him so...*

*He has par... doned
my transgress..sions
He has washed me... white as
snow*

2. Would you know why I love
Jesus
Why he is so dear to me?
'tis because the blood of Jesus
Fully saves and cleanses me.
3. Would you know why I love
Jesus
Why He is so dear to me?
'Tis because, amid temptation,
He supports and strengthens
me.
4. Would you know why I love
Jesus
Why he is so dear to me?
"Tis because, in ev'ry conflict.
Jesus gives me victory.
5. Would you know why I love
Jesus
Why he is so dear to me?
'Tis because my Friend and
Saviour
He will ever, ever be.
RH 645, E.A. Hoffmann

70

1. I am so glad that our father in
heaven
Tells of His love in the Book He
has given
Wonderful things in the Bible I
see;
This is the dearest, that Jesus
loves me.

*I am so glad that Jesus loves me,
I am so glad that Jesus loves me,
I am so glad that Jesus loves me,
Jesus loves even me.*

2. Jesus loves me and I know I
love Him
Love brought Him down my lost
soul to redeem;
Yes, it was love made Him die
on the tree.
Oh, I am certain that Jesus loves me.
3. In this assurance I find sweetest
rest
Trusting in Jesus I know I am
blest;
Satan dismayed from my soul
doth now flee
When I just tell him that Jesus
loves me.
4. Oh, if there's only one song I
can sing,
When in His beauty I see the
great King,
This shall my song in eternity
be,
'Oh, what a wonder that Jesus
loves me!"
5. If one should ask of me, how
can I tell
Glory to Jesus, I know very well
God's Holy Spirit with mine doth
agree,
Constantly witnessing-Jesus
loves me.
RH 670, PP. Bliss

71

1. Go, Labour on, spend, and be
spent

Thy joy to do the Father's will;
It is the way the Master went,
Should not the servant tread it
sill?

2. Go, Labour on, 'tis not for
nought,
Thy earthly loss is heavenly
gain
Men heed thee, love thee, praise
thee not
The Master praises, what are men?
3. Go labour on, while it is day;
The world's dark night is
hastening on
Speed, speed thy work cast
sloth away;
It is not thus that souls are won.
4. Men die in darkness at your side
Without a hope to cheer the
tomb;
Take up the torch, and wave it
wide,
The torch that lights time's
thickest gloom
5. Toil on, faint not, keep watch,
and pray
Be wise, the erring soul to win;
Go forth into the world's
highway,
Compel the wanderer to come in.
6. Toil on, and in thy toil rejoice;
For toil comes rest, for exile
home
Soon shalt thou hear the
Bridegroom's voice
The midnight peal: "Behold I
come!"
RH 687, Horartius Bonor

72

Crucified with Christ,
Crucified with him,
Nailed upon the tree, sanctified
from sin;
Yet not I but Christ lives to glorify;
By the faith of His dear Son,
crucified with Him
PH 61

73

1. The day Thou gavest, Lord is
ended.
The darkness falls Thy behest;
To Thee our morning hymns
ascended
Thy praise shall sanctify our rest.
2. We thank Thee that Thy church
unsleeping
While earth rolls onward into
light
Through all the world her watch
is keeping
And rests not now by day or
night.
3. As o'er each continent and island
The dawn leads on another day.
The voice of prayer is never silent
Nor dies the strain of praise away.
4. The sun that bids us rest is waking
Our brethren 'neath the western sky,
And hour by hour fresh lips are
making
Thy wondrous doings heard on
high.
5. So be it, Lord Thy throne shall
never,

Like earth's proud empires
pass away;
Thy kingdom stands and grows
forever,
Till all Thy creatures own thy sway.
John Ellerton, RH 798

74

1. Tarry for the Spirit
He shall come in showers,
Energising wholly
All your ransomed powers;
Signs shall follow service
In the Holy Ghost,
Then the Church of Jesus
Prove a mighty host

*On, then, Church of Jesus
Claim your Pentecost:
God shall now baptise thee
In the Holy Ghost*

2. Rivers is Thy promise,
This shall be our plea
Less than this can never
Meet our cry for Thee;
Tired of lukewarm service,
And the loss it brings
We would live entirely
For eternal things
3. When the Spirit cometh
Loosened lips shall tell,
Of the wondrous blessing
Which upon them fell;
Life of Jesus springing
Like a well within
Hearts with loud hosannas
Constantly shall ring.
4. When with joy we follow
In Christ is triumph train,

and our lives are flooded
With the Latter Rain;
Then the world around us
Shall the impact feel,
Of a Church with vision
Fired with holy zeal.

5. Then the Lord of glory
Shall be magnified,
He who trod the winepress,
fully satisfied:
Walking in the Spirit,
Condemnation o'er
Blessed Life of worship,
Now and evermore.
RH 235, E.C.W Boulton

75

1. I'm rejoicing night and day
As I walk the pilgrim way,
For the hand of God in all my life
I see,
And the reason of my bliss;
Yes, the secret all is this:
That the comforter abides
With me

*He abides... he abides...
Hallelujah, he abides with me!
I am rejoicing night and day,
As I walk the narrow way,
For the comforter abides with me*
2. Once my heart was full of sin,
Once I had no peace within
Till I heard how Jesus died upon
the tree,
Then I fell down at his feet,
And there came a peace so
sweet
Now the comforter abides with
me.

3. He is with me everywhere,
And he knows my every care,
I'm as happy as a bird and just
as free
For the spirit has control,
Jesus satisfies my soul,
Since the comforter abides with me.
4. There's no thirsting for the things
Of the world - they've taken wings;
Long ago I gave them up, and
instantly;
All my night was turned to day,
All my burdens rolled away,
Now the comforter abides with me.
RH.217 Herbert Buffum

76

1. Rejoice, the lord is king,
Your lord and king adore,
Mortals, give thanks and sing,
And triumph evermore;
Lift up your heart; lift up your
voice,
Rejoice, again I say, rejoice!
2. Jesus the saviour reigns,
The God of truth and love
When he had purged our stains,
He took his seat above;
Lift up your heart; lift up your
voice,
Rejoice, again I say, rejoice!
3. His kingdom cannot fail;
He rules o'er earth and heaven;
The keys of death and hell
Are to our saviour given;
Lift up your heart; lift up your
voice,
Rejoice, again I say rejoice!

3. Rejoice in glorious hope
Jesus the judge shall come,
And take his servants up
To their eternal home
We soon shall hear the archangel's
voice
The trump of God shall sound,
rejoice!
RH.195 Charles Wesley

77

1. Low in the grave he lay...
Jesus, my saviour!
Waiting the coming day-
Jesus, my lord!

*Up from the grave he arose...
With a mighty triumph o'er
His foes.....*

*He arose, a victor from the
dark domain,
And he lives forever with his
saints to reign
He arose!...
He arose! ..*

Hallelujah! Christ arose!

2. Vainly they watch his bed
Jesus, my saviour!
Vainly, they seal the dead
Jesus, my lord!
3. Death cannot keep his prey
Jesus, my saviour!
He tore the bars away
Jesus, my lord!
RH.186, Robert Lowry

78

1. "Man of sorrows", what a name!
For the son of God who came

Ruined sinners to reclaim!
Hallelujah! What a Saviour!

2. Bearing shame and scoffing rude,
In my place condemned he stood;
Sealed my pardon with his blood;
Hallelujah! What a saviour!
3. Guilty, vile and helpless we,
Spotless lamb of God was he;
"Full atonement, can it be?
Hallelujah! What a saviour!
4. Lifted up was he to die,
"It is finished" was his cry;
Now in heaven exalted high;
Hallelujah! What a saviour!
5. When he comes, our glorious King.
All his ransomed home to bring,
Then anew this song we'll sing;
Hallelujah! What a saviour!
RH 170, P P Bliss

79

1. There is a Name I love to hear,
I love to sing its worth,
It sounds like music in mine ear,
The sweetest name on earth.
*Oh how I love Jesus
Oh how I love Jesus
Oh how I love Jesus
Because he first loved me*
2. It tells of a Saviour's love,
Who died to set me free,
It tells me of his precious blood,
The sinner's perfect plea
3. It bids my trembling soul rejoice,
And dries each rising tear,
It tells me in a 'still small voice "
To trust and never fear.

4. Jesus, the name I love so well,
The name I love to hear,
No saints on earth its worth can tell,
No heart conceive how dear.
5. This name shall shed its fragrance still
Along this thorny road
Shall sweetly smooth the rugged hill
That leads me up to God.
6. And there, with all the
Blood -bought through
From sin and sorrow free,
I'll sing the new eternal song
Of Jesus' love to me.
RH .156, Frederick Whiffield

80

1. Let us with a gladsome mind
Praise the Lord for He is kind;
*For His mercies shall endure,
ever faithful, ever sure*
2. Let us sound His name abroad
For of gods He is The God;
3. He, with all-commanding might,
Filled the new-made world with light;
4. All things living He doth feed,
His full hand supplies their need;
5. He His chosen race did bless
In the wasteful wilderness;
6. He hath with a piteous eye
Looked upon our misery.
7. Let us then with gladsome mind
Praise the Lord, for He is kind.
RH 109-John Milton

81

1. O God, our help in ages past,
Our hope for years to come,
Our shelter from the stormy blast
And our eternal home.
2. Under the shadow of Thy throne
Thy saints have dwelt secure;
Sufficient is Thine arm alone,
And our defence is sure.
3. Before the hills in order stood
Or earth received her frame
From everlasting Thou art God
To endless year the same.
4. A thousand ages in Thy sight
Are like an evening gone,
Short as the watch that ends the night
Before the rising sun.
5. The busy tribes of flesh and blood
With all their cares and fears,
Are carried downward by the flood,
And lost in following years.
6. Time like an ever rolling stream,
Bears all its sons away;
They fly forgotten, as a dream
Dies at the opening day.
7. O God, our help in ages past,
Our hope for years to come,
Be thou our guard while troubles last
And our eternal home.
RH. 104, Isaac Watts

82

1. The Lord's my Shepherd, I'll not
want

He makes me down to lie
In pastures green; he leadeth me
The quiet waters by.

2. My soul he doth restore again ;
And me to walk doth make
Within the paths of
righteousness,
E'en for His own name's sake.
3. Yea, though I walk in death's
dark vale,
Yet will I fear none ill;
For Thou art with me; and Thy rod
And staff me comfort still.
4. My Table Thou has furnished
In presence of my foes;
My head Thou dost with oil
anoint
And my cup over flows
5. Goodness and mercy all my life
Shall surely follow me,
And in God's house for ever more
My dwelling place shall be
RH 99, Whirringham and Rous

83

1. Jesus, stand among us
In Thy risen power,
Let this time of worship
Be a hallowed hour
2. Breath Thy Holy Spirit
Into every heart;
Bid the fears and sorrows
From each soul depart
3. Thus with quickened footsteps
We'll pursue our way,
Watching for the dawning
Of eternal day
RH 65 W. Pennefaher

84

1. Revive Thy work, O Lord
Thy mighty arm make bare;
Speak with the voice that wakes
the dead,
And make Thy people hear!
Chorus
Revive Thy work, O Lord
While here to Thee we bow;
Descend, O gracious Lord
descend,
Oh, come and bless us now!
2. Revive Thy work, O Lord!
Disturb this sleep of death;
Quicken the smouldering
embers now.
By Thine Almighty breath.
3. Revive Thy work, O Lord!
Create soul-thirst for Thee;
And hungering for the bread of life,
Oh may our spirit be!
4. Revive Thy work, O Lord!
Exalt Thy precious name,
And by the Holy Ghost, our
love
For Thee and Thine in-flame
RH 246, Albert Midlane Err:

F.J. Crosby

85

Everybody ought to love Him,
Everybody, everywhere;
Everybody ought to love Him,
He will banish every care;
He's the author of salvation,
Condemnation He did bare
Jesus died for every nation
Everybody, everywhere.
PH. 3, H. Mitchell & L McPherson

86

1. Lord Thy Word abideth
And our footsteps guideth,
Who its truth believeth
Light and joy receiveth
2. When our foes are near us
Then Thy Word doth cheer us,
Word of consolation,
Message of salvation.
3. When the storms are o'er us,
And dark clouds before us,
Then its light directeth,
And our way protecteth.
4. Who can tell the pleasure,
Who recount the treasure,
By Thy word imparted
To the simple-hearted?
5. Word of mercy, giving
Succour to the living
Word of life, supplying
Comfort to the dying!
6. O that we, discerning
Its most holy learning,
Lord, may love and fear Thee,
Evermore be near Thee!
RH 262, H. W. Baker

87

1. I've a message from the Lord,
Hallelujah!
The message unto you I'll give,
Tis recorded in His word,
Hallelujah!
It is only that you "look and live"
"Look and live" ... my brother
live ...
Look to Jesus now and live
Tis recorded in His word,

Hallelujah!

It is only that you "look and live"

2. I've a message full of love
Hallelujah!
A message, O my friend, for you.
'Tis a message from above
Hallelujah!
Jesus said it, and I know 'tis true.
3. Life is offered unto you,
Hallelujah!
Eternal life your soul shall have
If you'll only look to Him
Hallelujah!
Look to Jesus who alone can save.
RH 299, W.A Ogden

88

1. I hear Thy welcome voice
That calls me, Lord to Thee
For cleansing in Thy precious
blood
That flowed on Calvary.
*I am coming Lord,
Coming now to Thee;
Trusting only in the blood
That flowed on Calvary.*
2. Though coming weak and vile,
Thou dost my strength assure;
Thou dost my vileness fully
cleanse,
Till spotless all and pure.
3. 'Tis Jesus calls me on
To perfect faith and love,
To perfect hope, and peace and
trust
For earth and heaven above

4. 'Tis Jesus who confirms
The blessed work within,
By adding grace to welcomed
grace,
Where reigned the power of sin
5. And He the witness gives
To loyal hearts and free
That every promise is fulfilled,
If faith but brings the plea.
6. All hail, atoning blood!
All hail, redeeming grace!
All hail, the gift of Christ, our Lord,
Our strength and righteousness!
RH 311, L. Hartsough

89

1. Jesus, lover of my soul,
Let me to Thy bosom fly,
While the nearer waters roll,
While the tempest still is high
Hide me, O my saviour, hide
Till the storm of life is past
Safe into the haven guide;
Oh, receive my soul at last.
2. Other refuge have I none
Hangs my helpless soul on thee;
Leave, ah! Leave me not alone,
Still support and comfort me
All my trust on thee is stayed
All my help from Thee I bring;
Cover my defenceless head
With the shadow of Thy wing.
3. Thou, O Christ! art all I want
More than all in thee I find;
Raise the fallen, cheer the faint,
Heal the sick, and lead the blind
Just and holy is Thy name
I am all unrighteousness;
Vile and full of sin I am,
Thou art full of truth and grace.

4. Plenteous grace with thee is found
 Grace to cover all my sin;
 Let the healing streams abound
 Make and keep me pure within;
 Thou of life the fountain art,
 Freely let me take of Thee;
 Spring Thou up within my heart
 Rise to all eternity.
RH. 312, Charles Wesley

90

1. Pass me not, O gentle Saviour
 Hear me humble cry;
 While on others Thou art calling
 Do not pass me by
*Saviour, Saviour
 Hear my humble cry;
 While on others Thou art calling.
 Do not pass me by*
2. Let me, at Thy throne of mercy
 Find a sweet relief,
 Kneeling than in deep contrition
 Help my unbelief.
3. Trusting only in Thy merit
 would I seek Thy face,
 Heal my wounded, broken merit
 Save me by Thy grace
4. Thou, the spring of all my comfort,
 More than life to me
 Whom have I on earth beside
 Thee?
 Whom in heaven but Thee?
RH 314, Fanny J. Crosby

91

1. If you would serve the lord a-right,
 Spend sometime in pray'r

If you would keep your armour
 bright
 Spend some time in pray'r

Chorus

*Pray'r, its value none can
 measure,
 It will bring you lasting treasure;
 Spend some time in pray'r*

2. If you would daily do his will,
 Spend sometime in pray'r.
 For strength, his bidding to
 fulfil,
 Spend sometime in pray'r.
3. For pow'r to run the Christian race,
 Spend some time in pray'r
 Come often to the throne of grace,
 Spend some time in pray'r
4. God only can your needs
 supply,
 Spend some time in pray'r
 The blessings cometh from on
 high,
 Spend some time in pray'r
*PH 301
 Faith Gospel Message*

92

1. And can it be, that I should
 gain
 An interesting in the saviour's
 blood?
 Died he for me, who caused his
 pain?
 For me, who him to death
 pursued?
 Amazing love!how can it be
 That thou, my God should die
 for me?

2. 'Tis mystery all! The immortal dies!
Who can explore his strange
design?
In vain the first born seraph tries
To sound the depth of love divine
'Tis' mercy all let earth adore,
Let angel-minds inquire no more.
3. He left his father's throne above!
(So free, so infinite his grace,)
Emptied himself of all but love,
And bled for Adam's helpless
race;
'Tis mercy all, immense and free,
For, O my God , it found out me!
4. Long my imprisoned spirit lay
Fast bound in sin and nature's
night;
Thine eye diffused a quickening
ray
I woke, dungeon flamed with
light;
My chains fell off my heart was
free,
I rose, went forth and followed
thee.
5. No condemnation now I dread,
Jesus, and all in him, is mine;
Alive in him, my living head,
And clothed in righteousness divine,
Bold I approach the eternal throne,
And claim the crown, through
Christ my own
RH 324, Charles Wesley

93

1. Rock of Ages, cleft for me,
Let me hide myself in Thee!
Let the water and the blood,
From thy riven side which flowed,

Be of sin the double cure;
Cleanse me from its guilt and
power.

2. Not the labours of my hands,
Can fulfil thy law's demands;
Could my zeal no respite know,
Could my tears for ever flow,
All of sin could not atone;
Thou must save and thou alone.
3. Nothing in my hand I bring,
Simply to thy cross I cling;
Naked, come to thee for grace
Helpless, look to thee for grace;
Foul, I to the fountain fly;
Wash me, saviour, or I die.
4. While I draw this fleeting breath
When my eyelids close in death,
When I soar to worlds
unknown,
See thee on thy judgement
throne,
Rock of Ages , cleft for me,
Let me hide myself in thee
RH 341, A M Toplady

94

1. Jesus Keep me near the cross
There a precious fountain,
Free to all, a healing stream,
Flows from calv'ry's mountain.
*In the cross, (2)
Be my glory ever,
Till my raptured soul shall find
Rest beyond the river.*

2. Near the cross, a trembling soul,
Love and mercy found me;
There the bright and morning
star
Shed its beams around me.

3. Near the Cross! O Lamb of God,
Bring its scenes before me;
Help me walk from day to day,
With its shadow o'er me

4. Near the cross I'll watch and wait,
Hoping, trusting ever,
Till I reach the golden strand,
Just beyond the river.
RH. 396, Fanny J. Crosby

95

1. Hark, my soul, it is the lord;
'Tis thy saviour; hear his word;
Jesus speaks and speaks to thee;
'Say, "poor sinner, lov'st thou
Me?"
2. I delivered thee when bound,
And when bleeding, healed thy
wound;
Sought thee wand'ring, set thee
right,
Turned thy darkness into light.
3. "Can a woman's tender care
Cease towards the child she bare?
Yes, she may forgetful be,
Yet will I remember thee.
4. "Mine is an unchanging love,
Higher than the heights above,
Deeper than the depths beneath,
Free and faithful strong as death.
5. Thou shall see My glory soon,
When the work of grace is done;
Partner of my throne shalt be;
Say, "poor sinner, lov'st thou
Me?"
6. Lord it is my chief complaint
That my love is weak and faint;

Yet I love thee, and adore;
Oh for grace to love thee more
RH. 397, W. Cowper

96

1. Nearer, my God to thee,
Nearer to thee;
E'en though it be a cross
That raiseth me,
Still all my song shall be,
Nearer my God to thee,
Nearer to thee.
2. Though, like the wanderer,
The sun gone down,
Darkness be over me,
My rest a stone,
Yet in my dreams I'd be
Nearer, my God to thee,
Nearer to thee!
3. There let the way appear
Steps unto heaven;
All that thou send'st to me
In mercy given;
Angels to beckon me
Nearer, my God, to thee
Nearer to thee!
4. Then, with my waking thoughts
Bright with thy praise
Out of my stony griefs
Bethel I'll raise;
So by my woes to be
Nearer, my God, to thee
Nearer to thee!
5. Or if on joyful wing
Cleaving the sky,
Sun, moon, and stars forgot,
Upwards I fly,

Still all my songs shall be
Nearer, my God, to thee
Nearer to thee!

RH. 400, Sarah F. Adams

97

1. Who is on the lord's side?
Who will serve the king?
Who will be his helpers?
Other lives to bring?
Who will leave the world's side?
Who will face the foe?
Who is on the Lord's side?
Who for him will go?
By Thy call of mercy,
By Thy grace divine,
We are on the lord's side,
Saviour, we are thine!
2. Not for weight of glory,
Not for crown and palm,
Enter we the army
Raise the warrior psalm;
But for love that claimeth
Lives for whom he died;
He whom Jesus nameth
Must be on his side;
By thy love constraining
By thy grace divine
We are on the lord's side
Saviour, we are thine!
3. Jesus, thou hast bought us,
Not with gold or gem,
But with thine own life-blood
For thy diadem;
With thy blessing filling
All who come to thee,
Thou hast made us willing
Thou hast made us free
By thy grand redemption.

By thy grace divine
We are on the Lord's side
Saviour we are thine!

3. Fierce may be the conflict,
Strong may be the foe;
But the king's own many
None-can overthrow,
Round his standard ranging,
Victory is secure,
For his truth unchanging
Makes the triumph sure,
Joyfully enlisting,
By thy grace divine,
We are on the lord's side;
Saviour, we are thine.
RH. 431, Frances R Havergal

98

1. Fight the good with all thy might
Christ is thy strength, and Christ
thy right
Lay hold on life and it shall be
Thy joy and crown eternally.
2. Run the straight race through
God's good grace,
Lift thine eyes, and seek his
face;
Life with its way before thee lies,
Christ is the path, and Christ thy
prize
3. Cast care aside, lean on thy Guide;
His boundless mercy will provide;
Lean and the trusting soul shall
prove,
Christ is its life, and Christ its love.
4. Faint not, nor fear his arms are near,
He changeth not, and thou art
see

Only believe, and thou shalt see
That Christ is all in all to thee.

RH 432, J.S.B. Monsell

99

I am delivered, praise the Lord!
I am delivered by his word;
Once I was bound by the chains of
Satan,
I am delivered praise the lord'

Chorus:

*Great change in me, great
Change in me,*

*I am so happy and I am so free;
He brought me out of bondage into
His marvelous life*

O, O, O, great change in me.

PH. 106

100

1. When we walk with the lord
In the light of his word,
What a glory He sheds on our way!
While we do his good will
He abides with us still,
And with all who will trust and
obey

*Trust and obey! For there's no
other way*

*To be happy in Jesus but to
trust and obey*

2. Not a shadow can rise,
Not a cloud in the skies,
But His smile quickly drives it
away
Not a doubt nor a fear,
Not a sigh nor a tear
Can abide while we trust and obey.

3. Not a burden we bear,
Not a shadow we share,
But our toil he doth richly repay,
Not a grief nor a loss,
Not a frown nor a cross.
But is blest if we trust and obey.

4. But we never can prove
The delights of His love,
Until all on the altar we lay,
For the favour He shows,
And the joy he bestows
Are for them who will trust
And obey

5. Then in fellowship sweet
We will sit at His feet;
Or we'll walk by His side in the way;
What He says we will do,
Where he sends we will go,
Never fear, only trust and obey
RH. 477, J.H. Sammis

101

1. Simply trusting everyday
Trusting through stormy way;
Even, when my faith is small
Trusting Jesus, that is all.

*Trusting as the mountain fly
Trusting as the days go by;
Trusting him what'er befall,
Trusting Jesus, that is all*

2. Brightly doth his spirit shine
Into this poor heart of mine;
While he leads I cannot fall;
Trusting Jesus, that is all.

3. Singing if my way be clear;
Praying if the path be drear;
If in danger for Him call;
Trusting Jesus, that is all.

4. Trusting Him while life shall last
 Trusting him till earth be past;
 Till within the jasper wall;
 Trusting Jesus that is all.
RH 480, E. Page

102

1. Master speak! Thy servant heareth
 Waiting for thy gracious word,
 Longing for thy voice that
 cheereth
 Master, let it now be heard.
 I am listening, lord, for thee;
 What hast thou to say to me!
2. Speak to me by name O master,
 Let me know it is to me,
 Speak, that I may follow faster,
 With a step more firm and free,
 Where the shepherd leads flock
 In the shadow of the rock.
3. Master speak! Though least
 and lowest.
 Let me not unheard depart;
 Master, speak for oh,
 Thou knowest
 All the yearning of my heart,
 Knowest all its truest need;
 Speak! And make me blest indeed.
4. Master, speak and make me ready,
 When thy voice is truly heard,
 With obedience glad and steady,
 Still to follow every word,
 I am listening lord, for thee,
 Master, speak, oh, speak to me!
RH. 487, Frances R. Havergal

103

1. Jesus my king, my wonderful
 Saviour
 All of my life is given to thee;

I am rejoicing in thy salvation,
 Thy precious blood now maketh
 Me free

*Wonderful saviour, wonderful
 saviour*

*Thou art so near, so precious
 to me;*

*Wonderful saviour, wonderful
 saviour*

*My heart is filled with praises
 to thee*

2. Freedom from sin oh!
 Wonderful Story!
 All of its strains washed whiter
 than snow,
 Jesus has come to live in his temple
 And with his love my heart is aglow.
3. Jesus my lord, I'll ever adore
 thee
 Lay at thy feet my treasures of
 love;
 Lead me in ways to show forth
 thy glory,
 Ways that will end in heaven
 above.
4. When in that bright and
 beautiful city
 I shall behold thy glories untold,
 I shall be like thee, wonderful
 saviour,
 And I will sing while ages unfold.
*R.H. 517
 J. M. Haris*

104

1. When peace, like a river attended
 my way
 When sorrows, like sea billows
 roll;

Whatever my lot, Thou has
taught me to know,

*"It is well, it is well with my
soul*

It is well... with my soul...

It is well, it is well with my soul

2. Though, Satan should buffet, if
Trials should come
Let this blest assurance control,
That Christ hath regarded my
helpless estate,
And hath shed his own blood
for my soul.
3. My sin-oh, the bliss of this
glorious thought
My sin - not in part but the
whole
Is nailed to his cross; and I bear
it no more;
Praise the lord, praise the lord,
O my soul.
4. For me, be it Christ, be it Christ
hence to live!
If Jordan above me shall roll,
No pang shall be mine, for in
death as in life.
Thou wilt whisper thy peace to
my soul.
5. But lord, 'tis for thee, for thy
coming we wait
The sky, not the grave, is our goal
Oh, trump of the angel! Oh,
voice of the lord'
Blessed hope! Blessed rest of
my soul.
R.H. 527, H.G. Spatted.

105

1. Peace, perfect peace, in this
dark world of sin?
The blood of Jesus whispers
peace within
2. Peace, perfect peace, by
thronging duties pressed?
To do the will of Jesus, this is
rest
3. Peace, perfect peace, with
sorrows surging round?
On Jesus' bosom naught but
calm is found.
4. Peace, perfect peace, with
loved ones far away?
In Jesus' keeping we are safe
and they.
5. Peace, perfect peace, our future
all unknown
Jesus we know, and He is on
the throne.
6. Peace, perfect peace, death
shadowing us and ours?
Jesus has vanquished death and
all its powers
7. It is enough; earth's struggles
soon shall cease,
And Jesus calls us to Heaven's
perfect peace.
RH.529
E.H. Bickersteth

106

1. Immortal; Invisible God only wise
In light inaccessible hid from our
eyes

Most blessed, most glorious,
The Ancient of Days
Almighty, victorious, Thy great
name we praise

- 2 Unresting, unhasting, and silent
as light
Nor wanting, nor wasting,
Thou rulest in might
Thy justice like mountains high
soaring above,
Thy clouds which are fountains
of goodness and love
3. To all life Thou givest - to both
great and small
In all life Thou livest, the true
life of all;
We blossom and flourish as
leaves on the tree,
And wither and perish - but
nought changeth thee.
4. Great father of Glory, pure
Father of light
Thine angels adore Thee, all
veiling their sight;
All laud we would render, O
help us to see:
This only the splendour of light
hideth Thee
- 5 Immortal, invisible, God only wise,
In light inaccessible hid from our
eyes
Most blessed, most glorious;
The Ancient of Days
Almighty, victorious, Thy great
name we praise
RH 36, Water Chalmer Smith

107

- 1 O Lord of heav'n and earth and
sea
To Thee all praise and glory be:
How shall we show our love to Thee
Who givest all?
- 2 Thou didst not spare Thine only
Son,
But gav'st Him for a world undone;
And finely with the blessed One
Thou givest all?
3. We lose what on ourselves we
spend
We have a treasure without end
Whatever Lord to Thee we lend.
Who givest all;
- 4 To thee from whom we all derive
Our life our gifts our power to give!
O may we ever with Thee live
Who givest all?
5. Thou giv'st the Spirit blessed dower
Spirit of life, and love and power.
And dost His sevenfold graces
shower
Upon us all.
6. For souls redeemed. For sins
forgiven
For means of grace and hopes
of heaven
Father all praise to Thee be given
Who givest all?
RH 33, C. Wondworth

108

1. O worship the King
All glorious above,
O gratefully sing
His power and his love;

Our shield and Defender.
The Ancient of Days
Pavilioned in splendour,
And girded with praise

- 2 O tell His might,
O sing of His grace,
Whose canopy space
His chariots of wrath
The deep thunder-clouds form,
And dark is His path
On the wings of the storm.
3. Thy bountiful care
What tongue can recite?
It breaths in the air.
It shines in the light
It streams from the hills
It descends to the plain
And sweetly distils
In the dew and the rain
- 4 Frail children of dust.
And feeble as frail;
In Thee do we trust.
Nor find Thee to fail:
The mercies how tender
How firm to the end
Our Maker Defender.
Redeemer and Friend
5. O measureless might!
Ineffable Love!
While angels delight
To hymn Thee above.
The Humbler creation
Though feeble their lays.
With true adoration
Shall lisp to Thy praise
RH 10, R. Grant

109

- 1 Oh, for a thousand tongues to sing
My great Redeemers praise
The Glories of my God and King
The triumphs of His grace!
2. My gracious Master and my
God,
Assist me to proclaim,
To spread through all the earth
abroad
The honour of Thy name
3. Jesus! The name that charms
our fears
That bids our sorrows cease;
'Tis music in the sinner's ears,
'Tis life and health and peace.
4. He breaks the power of cancelled
sin
He sets the pris'ner free;
His blood can make the foulest
clean
His blood availed for me.
5. Hear Him, ye deaf; His praise ye
dumb,
Your loosened tongues employ;
Ye blind, behold your Saviour
come;
And leap, ye lame, for joy!
RH 8 Charles Wesley.

110

1. Praise, my soul, the King of
heaven
To His feet thy tribute bring;
Ransomed, healed, restored,
forgiven,
Who like thee His praise should
sing?
Praise Him! Praise Him!
Praise the everlasting King

2. Praise Him for His grace and favour
To our fathers in distress;
Praise Him, still the same for ever,
Slow to chide and swift to bless;
Praise Him! Praise Him!
Glorious in His faithfulness.
3. Father-like He tends and spares us,
Well our feeble frame he knows;
In His hands He gently bears us,
Rescues us from all our foes;
Praise Him! Praise Him!
Widely as His mercy flows.
4. Angels, help us to adore Him!
Ye behold Him face to face;
Sun and moon, bow down before Him;
Dwellers all in time and space,
Praise Him! Praise Him!
Praise with us the God of grace.
RH 5, H.F Lyte
4. Ye Gentile sinners, ne'er forget
The wormwood and the gall;
Go, spread your trophies at His feet,
And crown Him Lord of all.
5. Let every kindred, every tribe
On this terrestrial ball,
To Him all majesty ascribe,
And crown Him Lord of all
6. O that with yonder sacred throng
We at His feet may fall,
Join in the everlasting song,
And crown Him Lord of all.
RH 2, Edward Perronet

111

1. All hail the power of Jesu's name!
Let angels prostrate fall;
Bring forth the royal diadem
And crown Him Lord of all
2. Crown Him, ye martyrs of our God,
Who from His altar call;
Extol the stem of Jesse's rod,
And crown him Lord of all.
3. Ye chosen seed of Israel's race,
And remnant weak and small,
Hail Him who saves you by His grace
And crown Him Lord of all.

112

ABBA Father, let me be
Yours, and yours alone,
May my will for ever be
Evermore your own.
Never let my heart grow cold,
Never let me go,
Abba Father, let me be
Yours and yours alone.
Dave Bilbrough

113

1. Abide with me, fast falls the even tide;
The darkness deepens; Lord,
with me abide,
When other helpers fail and comfort, flee
Help of the helpless, O abide with me.

2. Swift to its close ebbs our life's
little day;
Earth's joys grow dim, its glories
pass away
Change and decay in all around
I see
O thou who changest not, abide
with me.
3. I need thy presence every
passing hour
What but thy grace can foil the
tempter's power?
Who like thyself my guide and
stay can be?
Through cloud and sunshine, O
abide with me.
4. I fear no foe, with thee at hand
to bless;
Ills have no weight, and tears no
bitterness.
Where is death's sting?
Where, grave, thy victory?
I triumph still, if thou abide with
me.
5. Keep thou thy cross before my
closing eyes;
Shine through the gloom, and
point me to the skies
Heaven's morning breaks, and
earth's vain shadows flee;
In life, in death, O Lord, abide
with me
RH 797, H.F. Lyte (1793-1847)

114

1. O Jesus I have promised
To serve thee to the end;
Be thou for ever near me,

My master and my friend:
I shall not fear the battle
If thou art by my side,
Nor wander from the pathway
If thou wilt be my guide

2. O let me feel thee near me:
the world is ever near;
I see the sights that dazzle
The tempting sounds I hear;
My foes are ever near me,
Around me and within;
But Jesus, draw thou nearer
And shield my soul from sin.
3. O let me hear thee speaking
In accents clear and still,
Above the stones of passion,
The murmurs of self-will
O speak to reassure me,
To hasten, or control;
Oh speak, and make me listen
Thou guardian of my soul.
5. O let me see thy footmarks.
And in them plant mine own;
My hope to follow duly
Is in thy strength alone
O guide me, call me, draw me,
Uphold me to the end;
And then in heaven receive me,
My Saviour and my friend.
BBC Songs of Praise 339
J.E. Bode (1816-74)

115

1. O when the saints go marching in
O when the saint to marching in
O Lord, I want to be in that
number
When the saint go marching in!
2. O when they crown him Lord of all
O when they crown him Lord of all

O Lord, I want to be that in number
When they crown him Lord of all.

3. O when all knees bow at his name
O when all knees bow at his name
O Lord, I want to be in that number
When all knees bow at his name
4. O when they sing the Saviour's
praise
O when they sing the Saviour's
praise
O Lord, I want to be in that
number
O when they sing the Saviour's
praise
5. O when the saints go marching in
O when the saints go marching in
O Lord, I want to be that in number
When the saints go marching in
BBC Songs 203

116

1. On a hill fare away stood an old
rugged cross
The emblem of suffering and shame
And I love that old cross where
the dearest and best
For a world of lost sinners as slain

*So I'll cherish the old rugged cross
Till my trophies at last I lay down
I will cling to the old rugged cross
And exchange it some day for a
crown*

2. O, the old rugged cross, so
despised by the world
Has a wondrous attraction for me;
For the dear Lamb of God left
his glory above
To bear it to dark Calvary.

3. In the old rugged cross, stained
With blood so divine
A wondrous beauty I see;
For 'twas on that old cross
Jesus suffered and died
To pardon and sanctify me
4. To the old rugged cross I will
ever be true
Its shame and reproach gladly
bear,
Then he'll call me someday to
my home far away,
When his glory for ever I'll share
BBC Songs 88
George Bernard (1873-1958)

117

Praise God, from whom all blessings
flow,
Praise him all creatures here below,
Praise him above, ye heavenly host,
Praise Father, son and Holy Ghost
Thomas Ken (1637-1711)
BBC songs 172

118

1. Praise to the Lord, the Almighty
The King of creation!
O my soul, praise him, for he is thy
Health and salvation;
Come ye who hear,
Brothers and sister, draw near,
Praise him in glad adoration!
2. Praise to the Lord, who o'er all
things
So wondrously reigneth
Shelters thee under his wings, yea
So gently sustaineth,
Hast thou not seen
All that is needful hath been

Granted in what he ordaineth?

(1827-78) and others

BBC Songs 19

3. Praise to the Lord, who doth prosper
Thy work and defend thee!
Surely his goodness and mercy
here daily attend thee;
Ponder anew
All the Almighty can do
He who with love doth befriend
thee

4. Praise to the Lord, who when
Tempests their warfare are
waging,
Who, when the element madly
around thee are raging
Biddeth them cease,
Turneth their fury to peace,
Whirlwinds and waters
assuaging.

5. Praise to the Lord, who when
Darkness of sin is abounding,
Who, when the godless do
triumph,
All virtue confounding,
Sheddeth his light,
Chaseth the horrors of night,
Saints with his mercy
Surrounding.

6. Praise to the Lord! O let all that
is in me adore him
All that hath life and breath
Come now with praises before
him!
Let the Amen sound from his
people again
Gladly for aye we adore him!
Joachim Neander (1650-80)
Tr: Catherine Winkworth

119

Reign in me, Sovereign Lord, reign
in me,
Reign in me, sovereign Lord, reign
in me
Captivate my heart,
Let your Kingdom come
Establish there your throne
Let your will be done!
Reign in m, Sovereign Lord, reign in
me
Reign in me sovereign Lord,
Reign in m
Chris Bowater BBC Songs 158

120

1 O, come, all ye faithful
Joyful and triumphant
Come ye, O come ye to
Bethlehem;
Come and behold him
Born the King of angels:

Chorus

O come, let us adore him

O come, let us adore him

O come, let us adore him

Christ the Lord!

2. True God of true God
Light of light eternal
Lo! He abhors not the
Virgin's womb
Son of the Father,
Begotten, not created.

3. Sing choirs of angels
Sing in exultation

Sing, all ye citizens of heaven
above,
Glory to God
In the highest

4. Yea, Lord we greet Thee
Born this happy morning;
Jesus, to Thee be glory given
Word of the Father,
Now in flesh appearing

MHB 118

Anonymous, 17th or 18 cent.

Tr. Frederick Oakeley (1802-80)

121

1. There is a Redeemer,
Jesus, God's own Son,
Precious Lamb of God, Messiah,
Holy One
*Thank you, O my Father
For giving us your Son,
And leaving your Spirit till
The work on earth is done.*

2. Jesus, my Redeemer,
Name above all names,
Precious Lamb of God, Messiah
O for sinners slain.

3. When I stand in glory
I will see his face
And there I'll serve my King for
ever
In that holy place
*BBC Songs 253
Melody Green w 1,2
Keith Green v3*

122

1. Thy Kingdom come, O God
Thy rule, O Christ, begin
Break with thine iron rod
The tyrannies of sin

2. Where is thy reign of peace?
And purity and love?
When shall all hatred cease?
As in the realms above?

3. When comes the promised time?
That war shall be no more
And lust oppression, crime
Shall flee thy face before?

4. We pray thee, Lord, arise,
And come in thy great might;
Revive our longing eyes,
Which languish for thy sight.

5. O'er lands both near and far
Thick darkness broodeth yet;
Arise, O Morning star
Arise, and never set!
*BBC Songs 24
Lewis Hensley (1824-1905)*

123

1. All heaven declares
The glory of the risen Lord;
Who can compare
With the beauty of the Lord?
For ever he will be
The lamb upon the throne
I gladly bow the knee,
And worship him alone

2. I will proclaim
The glory of the risen Lord,
Who once was slain
To reconcile man to God
For ever you will be
The lamb upon the throne
I gladly bow the knee
And worship you alone.
BBC 134

124

1. Be still, my soul; the lord is on thy side
Bear patiently the cross of grief or pain;
Leave to thy God to order and provide;
In every change he faithful will remain;
Be still, my soul: thy best, thy heavenly friend
Through thorny way leads to a joyful end
2. Be still, my soul, thy God doth undertake
To guide the future as he has the past
Thy hope, thy confidence let nothing shake
All now mysterious shall be bright at last
Be still, my soul; the waves and winds still know
His voice who ruled them while he dwelt below
3. Be still, my soul; when dearest friend depart
And all is darkened in the vale of tears
Then shalt thou better know his love, his heart
Who comes to soothe thy sorrow and thy fears
Be still, my soul, thy Jesus can repay
From his own fullness, all he takes away.

4. Be still, my soul; the hour is hastening on
When we shall be forever with the Lord.
When disappointment, grief and fear are gone
Sorrow forgot, love's purest joys restored
Be still, my soul, when change and tears are past
All safe and blessed we shall meet at last
BBC Songs 286
Katharina Von Schlegel (1697)
Tr. Jane Laurie Borthwick (1813-97)

125

1. Bind us together, Lord
Bind us together, with cords
That cannot be broken,
Bind us together, Lord
Bind us together, Lord
O bind us together with love
There is only one God
There is only one King
There is only one body
That is why we sing
2. Made for the Glory of God
Purchased by his precious Son
Born with the right to be clean
For Jesus the victory has won
3. You are the family of God
You are the promise divine
You are God's chosen desire.
You are the glorious new wine
BBC Songs 356, Bob Gillman

126

1. Crown him with many crowns
The Lamb upon his throne
Hark! How the heavenly
Anthem drowns
All music but its own
Awake; my soul, and sing
Of him who died for thee..
And hail him as thy matchless
King
Through all eternity.
2. Crown him the Son of God
Before the words began;
And ye who tread where he had
trod,
Crown him the son of Man
Who every grief hath known
That wrings the human breast
And takes and bears them for
his own,
That all in him may rest
3. Crown him the Lord of love
Behold his hands and side'
Those wounds yet visible above
In beauty glorified
No angel in the sky
Can fully bear that sight
But downward bends his
burning eye
At mysteries so bright.
4. Crown him the Lord of peace
Whose power a sceptre sways
From pole to pole, that war may
cease
And all be prayer and praise
His reign shall know no end
And round his pierced feet
Fair flowers of paradise extend
Their fragrance ever sweet.

5. Crown him the Lord of years
The Potentate of time,
Creator of the rolling spheres,
Ineffably sublime;
All hail, Redeemer hail!
For thou has died for me:
Thy praise shall never, never fail
Throughout eternity.
BBC Songs 121
Matthew Bridges, (1800-94)
v. 1,3,5,
Godfrey Thring (1823-1903) v2.

127

1. Father, we adore you,
Lay our lives before you;
How we love you!
2. Jesus, we adore you
Lay our live before you;
How we love you
3. Spirit, we adore you
Lay our live before you;
How we love you!
Terry Coelho (b.1952)

128

1. Father, we love you, we worship
and adore you;
*Glorify your name in all the
earth,*
*Glorify your name! Glorify
your name!*
*Glorify your name in all the
earth,*
2. Jesus, we love you, we worship
and adore you;
3. Spirit, we love you, we worship
and adore you.
BBC Songs 219

Donna Adkins (b. 1940)

129

For I'm building a people of power
And I'm making a people of praise
That will move through this land by
my spirit

And will glorify my precious name
Build your Church Lord,
Make us Strong, Lord,
Join our hearts, through your Son.
Make us one Lord, in your body
In the Kingdom of your Son

BBC Songs 221

Dave Richards (b. 1947)

130

1. Give me joy in my heart, Keep
me praising
Give my joy in my heart, I pray;
Give my joy in my heart keep
the praising
Keep me praising till the break
of day

*Sing hosanna! Sing hosanna!
Sing hosanna to the King of Kings!
Sing hosanna! Sing hosanna!
Sing hosanna to the King!*

2. Give me peace in my heart,
Keep me loving
Give me peace in my Heart I pray
Give me peace in my heart,
keep me loving
Keep me loving till the break of day.
3. Give me love in my heart, keep
me serving
Give me love in my heart, I pray

Give me love in my heart keep
me serving
Keep me serving till the break
of day
BBC Songs 223

131

*Go, tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain
That Jesus is his name*

1. He possessed no riches
No home to lay his head;
He saw the needs of others
And cared for them instead
2. He reached out and touched
them
The blind, the deaf, the lame;
He spoke and listened gladly
To anyone who came
3. Some turned away in anger,
With hatred in the eye;
They tried him and condemned
him
Then led him out to die
4. 'Father, now forgive them'
Upon the cross he said;
In three more days he was alive
And risen from the dead
5. He still comes to people
His life moves through the
lands;
He uses us for speaking
He touches with our hands
*Geoffrey Marshall Taylc
BBC Songs 139*

132

He lives, he lives
Chris Jesus lives today!
He walks with me and talks with me
Along life's, narrow way
He lives, he lives,
Salvation to impart!
You ask me how I know he lives?
He lives within my heart
BBC Songs 144

A.H. Ackley (1887-1960)

133

1. Holy, holy, holy!
Lord God Almighty!
Early in the morning our song
Shall rise to thee;
Holy, holy, holy!
Merciful and mighty
God in three Persons blessed
Trinity!
2. Holy, holy, holy! All the saints
adore thee,
Casting down their golden
crowns around the glassy sea;
Cherubim and Seraphim falling
down before thee,
Which wert, and art and
evermore shalt be
3. Holy, holy, holy! Though the
darkness hide thee
Though the eye of sinful man
thy glory may not see
Only thou art holy, there is none
beside thee
Perfect in power in love and purity
4. Holy, holy, holy!
Lord God Almighty
All thy works shall praise thy
name,

In earth and sky and sea
Holy, holy, holy!
Merciful and mighty!
God in three Persons blessed
Trinity!

BBC Songs 170

Reginald Heber (1738-1826)

134

1. O Lord my God, when I in
awesome wonder
Consider all the works thy hand
hath made
I see the stars, I hear the mighty
thunder
Thy power throughout the
universe displayed

*Then sing my soul, my Saviour
God, to thee*

*How great thou art, how great
thou art!*

*Then sing my soul, my Saviour
God to thee*

*How great thou art, how great
thou art!*

2. When through the woods and
forest glades I wander
And hear the birds sing sweetly
in the trees
When I look down from lofty
mountain grandeur
And hear the brook, and feel the
gentle breeze
3. And when I think that God his
Son not spring
Sent him to die - I scarce can
take it in,
That on the cross, my burden
gladly bearing

He bled and died to take away
my sin;

4. When Christ shall come with
shout of acclamation
And take me home- what joy
shall fill my heart
Then shall I bow in humble
adoration,
And there proclaim my God,
how great thou art!
BBC Songs 13 Russian hymn
Tr. Stuart K. Hine (1899-1989)

135

1. I will enter his gates with
thanksgiving in my heart,
I will enter his courts with praise,
I will say this is the day that the
Lord has made
I will rejoice for he has made me glad
He has made me glad, He has
made me glad;
I will rejoice for he has made me glad
It has made me glad
I will rejoice for he has made me glad
BBC Songs 208
Leona Von Brethorst

136

1. Jesus is Lord! Creation's voice
proclaim it
For by his power
Each tree and flower
Was planned and made
Jesus is Lord! The universe
declares it
Sun, moon and stars in heaven
cry;
Jesus is Lord!

Jesus is Lord, Jesus is Lord!
Praise him with Alleluias
For Jesus is Lord

2. Jesus is Lord! Yet from his
throne eternal
In flesh he came
To die in pain
On Calvary's tree
Jesus is Lord! From him all life
proceeding
He gave his life a ransom thus
setting us free.
3. Jesus is Lord! O'er sin the
mighty conqueror
From death he rose
And all his foes shall own his name
Jesus is Lord! God sent his Holy
Spirit
To show by works of power that
Jesus is Lord!
BBC Song 153
David Mansel (b. 1936)

137

1. Joy to the world, the Lord has
come!
Let earth receive her King;
Let every heart prepare him room
And heaven and nature sing
2. Joy to the earth, the Saviour
reigns!
Your sweetest songs employ;
While fields and streams sad
hills and plains
Repeat the sounding joy.
3. He rules the world with truth
and grace

And makes the nations prove
The glories of his
righteousness,
The wonders of his love
Blessings 154
Isaac Watts (1674-1785) altd
Based on Psalm 98

138

1. Just as I am, without one plea
But that thy blood was shed for
me,
And that thou bidst me come to
thee
O lamb of God, I come
2. Just as I am, though tossed
about
With many a conflict, many a
doubt
Fighting and fears within
without
O lamb of God I come.
3. Just as I am, wretched, blind;
Sight riches, healing of the mind,
Yea all I need, in thee to find,
O lamb of God I come
4. Just as I am, thou wilt receive,
Wilt welcome, pardon, cleanse
relieve.
Because thy promise I believe,
O lamb of God, I come
5. Just as I am, (thy love unknown
Has broken every barrier down),
Now to be thine, yea thine
alone,
O Lamb of God, I come

6. Just as I am, Of that free love
The breadth, length, depth and
height to prove,
Here for a season, then above
O Lamb of God I come.
BBC Songs 274
Charlotte Elliot (1789-1871)

139

1. King of glory, King of peace
I will love thee;
And that love may never cease,
I will move thee,
Thou hast granted my request,
Thou hast heard me;
Thou didst not my working
breast
Thou hast spared me.
2. Wherefore with my utmost art
I will sing thee
And the cream of all my heart
I will bring thee
Though my sins against me
cried,
Thou didst clear me;
And alone, when they replied
Thou didst hear me
3. Seven whole days, not one in
seven
I will praise thee;
In my heart, though not in
heaven,
I can raise thee
Small it is, in this poor sort
To enroll thee;
E'en eternity's too short
To extol thee.
BBC Songs 297
George Herbert (1595-1635)

140

Let there be love shared among us
Let there be love in our eyes,
May now your love weep this
nation,
Cause us, O Lord to arise
Give us a fresh understanding
Of brotherly love that is real,
Let there be love shared among us
Let there be love.

BBC Songs 364

Dave Billbrough

141

Rejoice in the Lord always
And again I say, rejoice,
Rejoice in the Lord always
And again I say rejoice
Rejoice, rejoice
And again I say rejoice,
Rejoice in the Lord always
And again I say rejoice

PH 37

142

Day by day dear Lord
Of these three things I pray
To see thee more dearly
Love thee more clearly
Follow thee more nearly
Day by day.

143

His Name is Wonderful
His Name is Wonderful
His Name is Wonderful
Jesus my Lord
He is the mighty King
Master of every thing

His Name is Wonderful
Jesus my Lord
He's the Great Shepherd
The Rock of all Ages
Almighty God is He
Bow down before Him,
Love and adore Him
His name is wonderful
Jesus my Lord.

Audrey Mieir

144

I love You Lord
And I lift my voice
To worship You,
O my Soul rejoice
Take joy, my King
In what you hear,
Sweet sound in Your ear

145

1. When I survey the wondrous
Cross
On which the Prince of Glory died,
My richest gain I count but loss,
And pour contempt on all my pride
2. Forbid it, Lord, that I should
boast
Save in the death of Christ my God;
All the vain things that charm
me most,
I sacrifice them to His blood
3. See, from His head, His hands
His feet,
Sorrow and love flow mingled
down;
Did e'er such love and sorrow
meet,

Or thorns compose so rich a crown

3. Were the whole realm of nature mine,
That were on offering far too small;
Love so amazing, so divine
Demands my soul, my life my all.
RH. 161, Isaac Watts

146

Jehovah is your Name (4x)
Mighty Warrior, great in battle
Jehovah is your Name
Jehovah is your Name

147

1. All things praise Thee, Lord
most high
Heaven and earth and sea and sky,
All were for Thy glory made
That Thy greatness thus displayed
Should all worship bring to Thee;
All things praise thee: Lord may we
2. All things praise Thee: night to night
Sings in silent hymns of light;
All things praise thee: day to day
Chants Thy power, in burning ray;
Time and space are praising Thee,
All things praise Thee Lord may we.
3. All things praise thee; round her zones
Earth, wither ten thousand tones
Rolls a ceaseless choral strain;

Roaring wind and deep-voiced main,
Rustling leaf and humming bee,
All things praise thee; Lord, may we.

4. All things praise Thee; high and low,
Rain and dew and seven-hand bow,
Crimson sunset, fleecy cloud,
Rippling stream and tempest loud;
Summer, winter, all to Thee
Glory render, Lord, may we.
5. All things praise Thee; gracious Lord,
Great Creator, powerful Word,
Omnipresent Spirit, now
At Thy feet we humbly bow
Lift our heart in praise to thee;
All things praise Thee; Lord may we. Amen
MHB 29

George William Conder, 1821-74

148

Amen, Amen, Blessing and Glory
Wisdom, thanksgiving and honour
Power and might be unto our God
For ever and ever, Amen!
RH 260.

149

I heard a sound from Heaven
And the anthem loud did swell
I saw the saints in glistening robes
A number no man could tell;
I saw the King of glory

And the angels around the Throne
Singing glory, Halleluiah!
For the glory of the Lamb is come!

Chorus

*Singing glory, Halleluia!
Singing glory around the Throne!
Waving palms with loud Hosannas
For the marriage of the Lamb is
come*

150

My soul, rejoice and praise the Lord
Rejoice and praise the Lord,
My soul, rejoice and praise the Lord
Rejoice and praise the Lord
Rejoice and praise the Lord
Rejoice and praise the Lord
My soul, rejoice and praise the Lord,
Rejoice and praise the Lord
PH 255

151

Victory! Victory!
Precious blood -bought victory
Victory! Victory! Victory all the time
As Jehovah liveth,
Strength divine He giveth
Unto those who trust Him
Vict'ry all the time
PH 231, Mrs. C.H. Morris

152

1. Away far over Jordan
We'll meet in that land
O won't it be grand!
Away far over Jordan
We'll meet in that beautiful land
So grand
2. If you get there before I do,

Please tell my friends that I'm
coming too,
Away far over Jordan
We'll meet in that beautiful land
so grand!
RH 236

153

1. Softly and tenderly Jesus is calling
Calling for you and for me
See on the portal He's waiting
and watching
Watching for you and for me.

Chorus

*Come home, come home,
Ye who are weary come home;
Earnestly, tenderly Jesus is
calling
Calling, "O sinner, come home!"*

2. Why should we tarry when
Jesus is pleading
Pleading for you and for me?
Why should we linger and heed not
His mercies
Mercies for you and for me?
3. Time is now fleeting, the
moment are passing
Passing from you and from me,
Shadows are gathering, death-
beds
Are coming
Coming for you and for me?
4. Oh, for the wonderful love He
has promised
Promised for you and for me
Though we have sinned He has
mercy and pardon

Pardon for you and for me
PH 282 Will Thompson

154

1. Where will you spend eternity?
This question comes to you and
me
Tell me, what shall your answer
be?
Where will you spend eternity?

Chorus
Eternity! Eternity!
Where will you spend eternity?

2. Many are choosing Christ today
Turning from all their sins away
Heav'n shall their happy portion
be,
Where will you spend eternity
3. Leaving the straight and narrow way
Going the downward road today,
Sad will their final ending be
Lost thro'a long eternity
4. Repent, believe this very hour,
Trust in the Saviour's grace and
power
Then will your joyous answer be,
Saved thro'a long eternity

Chorus
Eternity! Eternity!
Where will you spend eternity?

155

1. Is there a heart that is waiting
Longing for pardon today?
Hear the glad message
proclaiming
Jesus is passing this way

Chorus
Jesus is passing this way
This way, this way
Jesus is passing this way
He is passing this way today

2. Is there a heart that has
wandered?
Come with thy burden today;
Mercy is tenderly passing
Jesus is passing this way
3. Is there a heart that is broken
Weary and sighing for rest?
Come to the arms of thy Saviour,
Pillow thy head on his Breast
4. Come to thy only Redeemer
Come to His infinite love,
Come to the gate that is pleading
Homeward to mansion above
PH 286, Annie L. James

156

O magnify the Lord
For He is worthy to be praised,
O magnify the Lord
For He is worthy to be praised
Hosanna! Blessed be the rock
And may the God of my salvation
be exalted
Hosanna! Blessed be the rock
And may the God of my salvation
be exalted
PH 302

157

Sons of God, March forward
In the power of the latter rain
Sons of God, march forward,
For Jesus is ever the same,
Sons of God, march forward

We are more than conqu'rors in His
Name
Sons of God, march forward,
In the power of the latter Rain
RH 94

158

There never was a day like this day
to me,
There never was a day like this day
I see
There never was a light that shineth
so bright
As this day, this glorious day
PH 134

159

1. It may not be on the mountain's
height
Or over the stormy sea;
It may not be at the battle front
My Lord will have need of me;
But if by a still small voice He
calls
To paths I do not know
I'll answer, dear Lord, with my
hand in Thine
I'll go where you want me to go

Chorus

*I'll go where you want me to
go dear Lord
O'er mountain, or plain or sea;
I'll say what you want me to
say, dear Lord
I'll be what you want me to be*

2. Perhaps today there are loving
words
Which Jesus would have me to
speak;

There may be now, in the paths
of sin,
Some wand'er whom I should seek,
O Saviour, if thou wilt be my
Guide
Tho' dark and rugged the way,
My voice shall echo the
message sweet
I'll say what you want me to say

3. There's surely somewhere a
lowly place
In earth's harvest-fields so wide.
Where I may labour thro' life's
short day
For Jesus, the Crucified.
So, trusting my all unto Thy care,
I know Thou lovest me!
I'll do Thy will with a heart
sincere,
I'll be what you want me to be.
*Melodies of Praise 106
PH 145, Mary Brown*

160

There's a land that is fairer than
day
And by faith we can see it afar;
For the Father waits over the way,
To prepare us a dwelling place
there

Chorus

*In the sweet by and by
We shall meet on that
beautiful shore
In the sweet by and by
We shall meet on that
beautiful shore*

2. We shall sing on that beautiful
shore

The melodious songs of the
blest,
And our spirits shall sorrow no
more,
Not a sign for the blessing of rest

3. To our bountiful Father above
We will offer our tribute of praise,
For the glorious gift of His love,
And the blessing that hallow
our days
PH 273, S. Bennet

161

There's a fine, fine, fine
Morning coming soon coming
soon, coming soon;
The sun will shine, shine, shine
shine,
Banishing the gloom very soon,
very soon,
We shall gather all together over
on the other shore
All our trials and our troubles
will be gone for ever more;
There is a fine, fine, fine, fine
Morning coming soon, coming
soon, yes soon
PH 190

162

1. You've got to move, you've got
to move
You've got to move, you've got
to move
When the Lord gets ready,
You've got to move, move,
move move, move
2. You may be high you may below,

The way to heaven; you may
not know,
But when the Lord gets ready,
You've got to move, move,
move, move, move

3. You may be rich, you may be
poor,
The way to heaven; you may
not know,
But when the Lord gets ready
You've got to move, move,
move, move, move,
PH 174

163

'Tis a glorious Church without
sport nor wrinkle
Washed in the Blood of the Lamb
'Tis a glorious Church without spot
or wrinkle,
Washed in the Blood of the Lamb
PH 76

164

I am the Lord, I am the Lord
I am the Lord that changeth not,
I am the Lord, that changeth not
I am the Lord that changeth not
That changeth not;
I am the Lord that changeth not
PH 127
Sarpong Asomani

165

Christ is the answer to all our
problems
Christ is the answer to all our needs;
Saviour, Baptiser, the greet Physician:
O Halleluia! He's all I need
PH 316

166

The Fire is burning in my soul
The fire is burning in my soul;
The flame of glory maketh whole,
Hallelujah! It's burning in my soul.

PH 26,

Hugh Mitchell

167

He set me free, Yes, He set me free
He broke the bonds of prison for me
I'm glory bound my Jesus to see,
O praise the Lord, He set me free.

PH 4

168

We are able to go up and take the
country
To possess the land from Jordan to
the sea;
Though the lions may be there
await to hinder,
God will surely give the victory.

PH. 187

169

1. While I was praying somebody
touched me (x3)
It might have been the hands of
the Lord
2. While I was wond'ring
somebody touched me (x3)
It might have been the band of
the Lord
3. Glory, glory glory, somebody
touched me (x3)
It might have been the hand of
the Lord

PH 99

170

Is there anybody here that loves
my Jesus?

Anybody here that loves my Lord?
I want to know, I want to know
if you love my Lord.

My soul is happy when I love
my Jesus

My soul is happy when I love my
Lord,

I want to know, I want to know if
you love my Lord

PH. 13

171

There is victory for me,
There is victory for me,
In the Blood of Christ, my Saviour
There is victory for me,
For me, yes me for me, yes me.,.
In the Blood of Christ, my Saviour:
There is victory.

172

Praises to the Lamb of God,
Who shed His blood on the cross
To redeem my soul from sin,
For His heavenly home,
Thank You, Jesus
Praises to Thy name; (2)
O my Lord deep in my heart
Render my thanks to Thee

173

Give me oil in my lamp, keep me
burning,
Give me oil in my lamp, I pray,

Give me oil in my lamp, keep me
burning
Keep me burning till the break of
day.

Chorus

Sing Hosanna! Sing Hossana!
Sing Hossana! To the King of
Kings!

Sing Hossana! Sing Hossana!
Sing Hossana! To the King
PH 34

174

1. Hark! The herald-angles sing
Glory to the new-born King
Peace on earth, and mercy mild.
God and sinners reconciled
Joyful, all ye nations rise,
Join the triumph of the skies;
With the angelic host proclaim
'Christ is born in Bethlehem'

Chorus

Hark! The herald-angels sing
Glory to the new-born King

2. Christ, by highest heaven
adored,
Christ, the everlasting Lord
Late in time behold him come
Offspring of a virgin's womb
Veiled in flesh the Godhead see!
Hail, the incarnate deity!
Pleased as a man with man to
dwell,
Jesus, our Emmanuel.
3. Hail, the heaven-born Prince of
peace!
Hail, the sun of righteousness!

Light and life to all he brings,
Risen with healing in his wings,
Mild he lays his glory by
Born that man no more may die
Born to raise the sons of earth,
Born to give them second birth
BBC songs 46

Charles Wesley (1707-88) altd.

175

1. Brightest and best of the sons of
the morning
Dawn on our darkness, and lead
us thine aid
Star of the East, the horizon
adorning,
Guide where our infant
Redeemer is laid
2. Cold on His cradle the dew-
drops are shinning
Low lies His head with the
beasts of the stall
Angels adore Him in slumber
reclining
Maker, and Monarch, and
Saviour of all.
3. Say, shall we yield Him, in costly
devotion
Odours of Edom, and offerings
divine
Gems of the mountain and pearls
of the ocean
Myrrh from the forest or gold
from the mine
4. Vainly we offer each ample
oblation
Vainly with gifts would His
favour secure
Richer by far is the heart's
adoration

Dearer to God are the prayers
of the poor

5. Brightest and best of the sons of
the morning
Dawn on our darkness, and lend
us thine aid
Star of the East, the horizon
adorning
Guide where our infant
Redeemer is laid
MHB 122
Reginald Heber, 1783-1826

176

Ah! Lord God, thou has made the
heavens and the earth by Thy Great
power

Ah! Lord God, thou hast made the
heavens and the earth by Thy
outstretched arms

Nothing is too difficult for thee!
Nothing is too difficult for thee!
Great and mighty God
Great in Counsel and might indeed
Nothing, Nothing, Absolutely
nothing
Nothing is too difficult for thee.

177

Show us thy glory O Lord
Show us thy glory O Lord
Let the dew of heaven bring us
refreshing
And show us thy glory once more.

178

1. Happiness is to know the
Saviour
Living a life within His favour

Having a change in my behaviour
Happiness is the Lord

2. Happiness is a new creation
Jesus and me in close relation
Having a part in His Salvation
Happiness is the Lord

Real Joy is mine
No matter if tear drops start
I've found the secret
'Tis Jesus in my heart

3. Happiness is to be forgiven
Living a life that's worth the
living
Take a trip that leads to heaven
Happiness is the Lord
Happiness is the Lord
Happiness is the Lord

179

1. Hark the voice of Jesus crying
Who will go and work today?
Fields are white and harvest
waiting
Who will bear the sheaves away
Loud and strong the Master
calleth
Rich reward He offers thee
Who will answer gladly saying
Here am I, send me! Send me!
2. If you cannot speak like angels
If you cannot preach like Paul
You can tell the love of Jesus
You can say He died for all
If you cannot rouse the wicked
With the judgement dread
alarms
You can lead the little children
To the Saviour's waiting arms

3. If among the older people
 You may not be apt to teach
 "Feed my lambs" said Christ our
 Shepherd
 Place the food within their reach
 And it may be that the children
 You have led with trembling arms
 Will be found among the jewels
 When you reach the better land
4. Let none hear you idly saying
 "There is nothing I can do"
 While the souls of men are dying
 And the Master calls for you
 Take the task He gives you gladly
 Let His work your pleasure be
 Answer quickly when he calleth
 "Here am I, send me! Send me!"

180

1. Saviour, blessed Saviour,
 Listen whilst we sing,
 Heart and voices raising
 Praises to our King;
 All we have to offer,
 All we hope to be,
 Body, soul, and spirit
 All we yield to Thee.
2. Nearer, ever nearer
 Christ, we draw to Thee,
 Deep in adoration
 Bending low the knee:
 Thou, for our redemption,
 Cam'st on earth to die;
 Thou, that we might follow
 Hast gone up on high
3. Clearer still, and clearer
 Dawns the light from heaven,
 In our sadness bringing
 News of sin forgiven;
 Life has lost its shadows,

- Pure the light within
 On a world of sin
4. Onward, ever onward
 Journeying o'er the road
 Worn by saints before us,
 Journeying on to God;
 Leaving all behind us,
 May we hasten on Backward
 never looking
 till the prize is won
5. Higher, then, and higher
 Bear the ransomed soul,
 Earthly toils forgotten,
 Saviour, to its goal;
 where, in joys unthought of,
 Saints with angels sing,
 Never, weary, raising
 Praise to their King.
Golden Bells 25

181

1. Come, ye that love the Lord,
 And let your joys be known
 Join in a song with sweet
 accord, (x2)
 And thus surround the throne,
 (2)

Chorus
We're marching to Zion
Beautiful, beautiful Zion;
We're marching upward to zion,
The beautiful city of God.
2. Let those refuse to sing
 Who never knew our God;
 But children of the heavenly
 King (2)
 Must speak their joys abroad (2)
3. The hill of Zion yields
 A thousand sacred sweets,

Before we reach the heavenly
fields, (2)
Or walk the golden streets

4. Then let our songs abound,
And every tear be dry;
We're marching through
Immanuel's ground (2)
To fairer worlds on high (2)
Golden Bells 31

182

1. "Whosoever hearth!" Shout,
shout, the sound!
Send the blessed tidings all the
world around!
Spread the joyful news
wherever man is found
"Whosoever will may come"

Chorus

*"Whosoever will! Whosoever will!
Send the proclamation over
vale and hill!
'Tis a loving Father calls the
wanderer home
"Whosoever will may come!"*

2. "Whosoever cometh! needed
not delay;
Now the door is open, enter
while you may;
Jesus is the true, the only Living
way;
"Whosoever will may come"
3. "Whosoever will! the promise is
secure;
"Whosoever will! for ever shall
endure;
"Whosoever will" 'tis life for
evermore;

"Whosoever will may come!"
Golden Bells 228

183

1. Courage, brother! do no tumble,
Though thy path be dark as
night;
There's a star to guide the
humble;
"Trust in God, and do the right"
2. Let the road be rough and dreary,
And its end far out of sight
Foot it bravely! strong or weary,
"Trust in God, and do the right"
3. Perish policy and cunning
Perish all that fears the light!
Whether losing, whether winning,
Trust in God, and do the right"
4. Simple rule, and safest guiding,
Inward peace, and inward light
Star up our path abiding -
"Trust in God and do the right"
5. Some will hate thee, some will
love thee,
Some will flatter, some will
slight;
Cease from man, and look
above thee;
"Trust in God and do the right"
6. Courage, brother! do not
stumble,
though thy path be dark as
night;
there's a star to guide the
humble;
"Trust in God and do the right"
Golden Bells 354

184

1. Sowing in the morning, sowing
seeds of kindness
Sowing in the noontide and the
dewy eves;
Waiting for the harvest, and the
time of reaping
We shall come rejoicing,
bringing in the sheaves!

Chorus

*Bringing in the sheaves!
Bringing in the sheaves!
We shall come rejoicing
Bringing in the sheaves! (2)*

2. Sowing in the sunshine, sowing
in the shadows
Fearing neither clouds nor
winters
chilling breeze
By and by the harvest, and the
labour ended
We shall come rejoicing,
bringing in the sheaves!
Golden Bells 438

185

1. I love to tell the Story
Of unseen things above,
Of Jesus and His glory
Of Jesus and His love;
I love to tell the Story
Because I know it's true;
It satisfies my longings
As nothing else would do.

Chorus

*I love to tell the Story
"I will be my theme in glory"*

*To tell the old, old Story
Of Jesus and His love*

2. I love to tell the Story
More wonderful! it seems
Than all the golden fancies
Of all our golden dreams;
I love to tell the Story
It did so much for me;
And that is just the reason
I tell it now to thee.
3. I love to tell the Story
'Tis pleasant to repeat
What seems, each time I tell it,
More wonderfully sweet;
I love to tell the Story,
For some have never heard
The message of salvation
From God's own holy Word.
4. I love to tell the Story;
For those who know it best
Seem hungering and thirsting
To hear it like the rest;
And when in scenes of glory
I sing the new, new song,
'Twill be the old, old Story
That I have loved so long
Golden Bells 444

186

1. My Saviour, I love Thee, I know
Thou art mine
For Thee all the pleasures of sin
I resign;
My gracious Redeemer, my
Saviour, art Thou
If ever I loved thee, my Saviour
'tis now.
2. I love Thee because Thou hast
first loved me

And purchased my pardon on
Calvary's tree
I love Thee for wearing the
thorns on Thy brow
If ever I love Thee, my Saviour
'tis now.

3. In mansions of glory and
endless delight;
I'll ever adore Thee in heaven so
bright;
I'll sing, with the glittering
crown on my brow;
"If ever I love thee, my Saviour
'tis now
Golden Bells 461

187

1. There's a fight to be fought, and
a race to run
There are dangers to meet by
the way;
But the Lord is my light and the
Lord is my life
And the Lord is my strength and
stay
On His word I depend, He's my
Saviour and Friend;
And He tells me to trust and obey;
For the Lord is my light and the
Lord is my life
And the Lord is my strength and
stay.
2. In His wonderful love, He
came down from above
To suffer and die on the tree
Now He's reigning up there;
where He's gone to prepare
A place in His Kingdom for me
Let us sing as we go, for He
loveth us so

We can never be lost by the way;
For the Lord is our light and the
Lord is our life
And the Lord is our strength
and stay.

3. Then He'll bring us at length, by
His infinite strength
To the land that is fairer than day;
For the Lord is my light and the
Lord is my life
and the Lord is my strength and
stay
So we'll sing to His praise, to the
end of our days
As we travel each dangerous way;
For the Lord is my light and the
Lord is my life
And the Lord is my strength and
stay
Golden Bells 539

188

1. We love the blessed the Bible
The glorious Word of God;
The lamp for those who travel
O'er all life's dreary road
The watchword in life's battle
The chart on life's dark sea;
The everlasting Bible
It shall our teacher be.
2. Who would not love the Bible
So beautiful and wise!
Its teaching charm and the simple,
And all point to the skies,
Its stories all so might
Of men so brave to see,
Divinely-given Bible
It shall our teacher be.

3. But most we love the Bible,
For there we Children learn
How Christ took on our
childhood,
Our hearts to Him to turn;
And how He bowed to sorrow,
That we His face might see;
The Bible, oh! the Bible-
It shall our teacher be
4. Then we will hold the Bible -
The glorious Book of God;
We'll ne'er forsake the Bible,
Through all life's future road.
And when we shall be dying,
Whenever that may be,
The comfort of the Bible
shall still our solace be.

189

1. God be with you till we meet
again!
By His counsel guide, uphold
you;
With His sheep securely fold you;
God be with you till we meet again!

Chorus

Till we meet ... Till we meet ...

Till we meet at Jesus' feet...

Till we meet ... Till we meet ...

*God be with you till we meet
again*

2. God be with you till we meet
again!
'Neath His wings securely hid you
Daily manna still provide you;
God be with you till we meet
again!
3. God be with you till we meet
again!

When life's perils thick
confound you.
Put His love arms around you;
God be with you till we meet
again!

4. God be with you till we meet again!
Keep love's banner floating o'er
you
Smite death's threatening wave
before you
God be with you till we meet again!
Golden Bells 699

190

Yesterday, to-day, forever
Jesus is the same;
All may change, but Jesus never,
Glory to His Name!
Glory to His Name, glory to His
Name
All may change, but Jesus never
Glory to His Name
Living Songs 54

191

It is no longer I that liveth, but
Christ that liveth in me
It is no longer I that liveth, but
Christ that liveth in me
It is no longer I that liveth, but
Christ that liveth in me.
Living Songs 64

192

1. He is my everything, He is my all
He is my everything, both great
and small
He gave His life for me
Made everything new;

He is my everything
And what about you?

2. Some folks may ask me, some
folks may say,
Who is this Jesus, you talk
about every day?
He is my Saviour,
He set me free
Now listen while I tell you
What He means to me.
3. He is my everything, He is my all;
He is my everyting, both great
and small
He gave His life for me,
Made everything new,
He is my everything
And what about you?
Living Songs 73

193

1. This world not my home
I'm just a passing through
My treasures are laid up
Somewhere beyond the blue;
The Saviour beckons me
From heaven open door
And I can't feel at home
In this world any more

Chorus
O Lord, You know
I have no friend like You:
If heaven's not my home
Then, Lord what will I do?
The Saviour beckons me
From Heaven's open door,
And I can't feel at home in this
world any more
2. They're all expecting me,

And that's one things I know;
My Saviour pardoned me,
Now onward I must go;
I know He'll take me through,
Though I am weak and poor,
And I can't feel at home
In this world any more.

3. Just over in glory land
We'll live eternally,
The saints on every hand
Are shouting victory;
their songs of sweetest praise
Drift back from Heaven's shore
And I can't feel at home
In this world any more.
Living songs 112

164

1. We are often tossed and driv'n
On the restless sea of time,
Sombre skies and howling tempest
Oft succeed a bright sun-shine
In that land of perfect day,
When the mists have rolled away
We will understand it better by
and by

Chorus

*By and by when the morning
comes*
*When all the saints of God are
gathered home*
*We'll tell the story how we've
overcome;*
*For We'll understand it better
by and by*

2. We are often destitute
of the things that life demands,
Want of food and want of shelter
Thirsty hills and barren lands,
We are trusting in the Lord,

And according to His Word,
We will understand it better by
and by

3. Trials dark on ev'ery hand,
And we cannot understand
all the ways that God would lead us
To that blessed Promised Land;
But He guides us with His eye
And we'll follow till we die
For we'll understand it better by
and by
4. Temptation, hidden snares
Often take us unawares,
And our hearts are made to bleed
for many a thought-less word or
deed,
And we wonder why the test
When we try to do our best
But we'll understand it better by
and by
Melodies of Praise 91

195

1. For God so love this sinful world,
His Son He freely gave,
That whatsoever would believe,
Eternal life should have.

Chorus
'Tis true, oh, yes, 'tis true
God's wonderful promised is
true,
For I've trusted, and tested
and tried it,
And I know god's promise is true
2. I was a way-ward, wand'ring
child
A slave to sin and fear,
Until this blessed promise fell
Like music on my ear

3. The "whosoever of the Lord,
I trusted was for me;
I took Him at His gracious Word,
From sin He set me free
4. Eternal life, begun below,
Now fills my heart and soul;
I'll sing His praise forever-more,
Who has redeemed my soul.
Melodies of Praises 128

196

1. Oh, what a wonderful day,
Day I will never forget,
After I'd wandered in darkness
away,
Jesus my Saviour I met
Oh, what a tender,
compassionate friend,
He met the need of my heart;
Shadows dispelling, with joy I
am telling
He made all the darkness depart!

Chorus

*Heaven came down and glory
filled my soul
When at the Cross the Saviour
made me whole;
My sins were washed away
And my night was turned to day
Heaven came down and glory
filled my soul!*

2. Born of the Spirit with life from
above
Into God's family divine;
Justified fully through Calvary's
love
Oh, what a standing is mine!

And the transaction so quickly
was made
When as a sinner I came
Took of the offer of grace He
did proffer
He saved me, Oh, praise His
dear Name

3. Now I've a hope that will surely
endure
After the passing of time;
I have a future in Heaven for sure,
There is those mansions sublime
And it's because of that
wonderful day
When at the Cross I believed;
Riches and eternal and
blessings supernal
From His righteous hand I received
Living Songs 70

197

1. Through all the changing scene
of life
In trouble and in joy
The praises of my God shall still
My heart and tongue employ
2. Of His deliverance I will boast
till all that are distressed
From my example comfort take,
And charm their griefs to rest
3. O magnify the Lord with me,
With me exalt His name;
When in distress to Him called,
He to my rescue came
4. The Hosts of God encamp
around
The dwelling of the just;
Deliverance He affords to all
Who on His succour trust

5. O make but trial of his love;
Experience will decide
How blest they are, and only they,
Who in His truth confide.
6. Fear Him, ye saints, and you will
then
Have nothing else to fear
Make you His service your delight
He'll make your wants His Care
MHB 427

198

1. Thou art worthy (2)
Thou are worthy, O Lord
Thou art worthy to receive glory
Glory and honour and power
For Thou hast created
Hast all things created
For thou hast created all things
And for Thy pleasure they are
Created;
Thou art worthy, O Lord
2. Thou art worthy (2)
Thou art worthy, O Lord
Thou art worthy to receive
blessing
Riches and wisdom and power
For Thou has redeemed us,
Thy blood hast redeemed us,
For thou hast redeemed us to
God;
And from all nations made us a
kingdom
Thou art worthy, O Lord
Living Songs 36

199

Let the beauty of Jesus be seen
in me
All His wondrous compassion
and purity
Oh Thou spirit divine, all my
nature refine
Till the beauty of Jesus be seen
in me.

200

1. Jesus, Friend of my soul
Draws me close to know
The loving Father's desire
That keeps on seeking me

Refrain

*If I really meet You
I will worship You in truth
Worship You in Spirit
Never turn You down*

2. Jesus Friend of my soul
Am searching for You
Yet You are with me
Help me know You are close
3. Jesus, Friend of my soul
No longer I hear You
Help me clearly discern
You are always with me.
4. Jesus, Friend of my soul
Has drawn me to Eternal God
I've known the depth of Your
love
In joy I worship You
Opoku Onyinah, 2012

201

1. Here I am, Oh Lord,
Ready to be poured on the altar
Pierce my ears, Oh Lord,
Ready to be used for Your
service.
Consecrated unto You, my Lord,
To bear Your marks in my body
(2x)
2. To your cross I come,
Ready to share in Your suf-fer-ing
To the field I go,
Ready to keep watch over Your
flock.
Touch my ears, my eyes, my
mouth, Oh Lord,
To do the works of Your Father
(2x)
3. Lifting hands to You,
Ready to carry Ark of Covenant
Nothing do I hold,
Ready to take on Your sacred
charge.
Break my flesh, my will, my
strength, Oh Lord
To use me as Your good servant
(2x)
Opoku Onyinah, 2012

202

He reigns, He reigns, He reigns
My Jesus ever reigns
Every knee shall bow
Every tongue'll confess
That Jesus reigns forevermore
Eunice Johnson

203

1. Who am I to boast In Your Presence?
Dust and clay, I was made of Adam's seed, I'm flesh and blood
I am saved by your grace
It's only grace
It is grace that sets me free
It's only grace
Surely grace will sail me through
2. On my knees, I am before your throne
Jar of clay, weak and feeble
By nature, I am a child of wrath
My only hope is your grace
It's only grace
It is grace that makes me whole
It's only grace
Surely grace will take me home
Opoku Onyinah, 2012

204

You are the only Lord, Jesus
We bow and worship You
Your Name, we glorify, Jesus
You deserve glory
We lift Your Name on high,
Jesus
Your name is so great
You are the only Lord, Jesus
We worship You (x2)
Opoku Onyinah

205

Your name is great above all names,
We praise your Holy name 2x

We praise your Holy name,
We praise your Holy name
Your name is great above all names,
We praise your Holy name 2x
Grace Gakpetor

206

Jesus is Lord 4x
He is the King of kings 3x
He is Lord
He is the King of kings 3x
He is Lord
Eunice Johnson

207

You are Awesomely Wonderful God
Creator God, Almighty God,
You are awesomely wonderful God
Omnipotent God, there is none like you
We worship You
Grace Gakpetor, 2012

208

1. From ages to ages He is God indeed;
He will come revealing Himself in His time;
In seasons of old; His own He redeemed;
He will come in season, God of Abraham
2. From ages to ages He is God indeed;
He will come revealing Himself in His time;

From Pharaoh the king, He set
Israel free;
He will come in season, God of
Abraham

3. From ages to ages He is God
indeed;
He will come revealing Himself
in His time;
In dry desert lands His large
band He fed;
He will come in season, God of
Abraham

4. From ages to ages He is God
indeed;
He will come revealing Himself
in His time;
From hot oven flames His
servants He saved;
He will come in season, God of
Abraham

5. From ages to ages He is God
indeed;
He will come revealing Himself
in His time;
For He is the God that we serve
today;
He will come in season, God of
Abraham
Eunice Johnson, PANT (3) 1276

209

Glorious Lord of lords 2x
Praise be to you forevermore
Glorious Lord of lords
Seth Asare Ofei Badu
PANT (3) 1267

1. As I live; I will praise you;
As I live; My heart will worship;
For you are God; For you are
God;
Holy is the Lord our God; 3x
For you are God; For you are
God

2. I Breathe; I will praise you;
As I Breathe; My heart will
worship;
For you are God; For you are
God
Holy is the Lord our God; 3x
For you are God; For you are
God
Daniel Akakpo

210

1. Great Provider, He cares for you;
He will provide all your needs;
According to His glorious
riches;
He cares, and will provide

2. In times of need do not be
troubled;
He will provide all your needs;
Just trust in Him, He will
provide;
He cares, and will provide
Francis Agyemang Badu
PANT (3) 1320

211

Greater one is our God;
None like Him, He is within;
Almighty, Sovereign One,
Our God is great, far above all;
Our God is great,
He is great, greater than all;

Our God is great,
He is great, far above all
Opoku Onyinah

212

1. Jehovah God,
Who over rules;
I trust in You forevermore

Refrain

*At Your mercies Lord 2x;
Standing in Your presence;
Jehovah God, the Lord of Hosts;
Your will be done*

2. The Most High God,
The God we serve;
You are our hope in times of
trouble
Opoku Onyinah

213

Jesus Christ I come to you;
There is none like you O God;
You are far above all;
You are great, God;
King of kings; Lord of lords;
Far above all things;
You are great, God
Opoku Onyinah

214

Light of God, lead me on;
In my pilgrimage;
Your guidance I need
To be victorious
E. K. Asamoah
PANT (3) 1258

215

To be like Jesus, to be like
Jesus;
All I ask is to be like Him;
Through all life's journey;
From earth to glory;
All I ask is to be like Him
PANF 405

216

Behold what I behold;
And hear ye what I hear:
Jesus is Life, He gives life;
Everlasting life
P B Appiah Adu,
PANT (3) 1141

217

1. Cover me with the Cloud of
glory;
Light my path, O Pillar of Fire;
Lead me through this crimson
sea;
Safely to yonder shore
2. Spirit Divine, You're a Pill'r of
Fire;
Lamp for my feet, Light for my
path;
Guide me in this barren land;
Safely home in Your hands
3. You are my Lamp, Lord, through
this journey;
Shine upon me on earth below;
Through death's darkness to
Thy light
In palaces above

4. Shine upon me, O shine upon me;
Light of the Holy Spirit, shine;
All my days, Lord, shine for me;
I pray, Lord, ever shine.
Eunice Johnson
PANT (3) 1432

218

Let Your anointing fall on us;
Let Your grace abound;
Let Your Holy Power;
Dwell upon us
Seth Asare Ofei Badu,
PANT (3) 1253

219

1. Before Your throne I stand
In Heaven's Holiest place
Presence of Almighty
Full of goodness and grace
My cup has overflowed
All goodness is now mine
My heart is full of Your praise
2. Your Presence I desire
What rest I find in you
Your presence soothes my heart
Surrounded by Your love
You make my mouth so full
I will sing of Your praises
My heart is full of Your praise
3. Around Your holy throne
Where angles surround You
Adoring You always
Your saints jointly declare
You are the only Lord
We glorify your name
My heart is full of Your praise

4. Grace and Mercy descend
From heavens holiest throne
Upon the sons of God
Receiving grace on grace
Eternal God you are:
Your grace will never cease
My heart is full of your praise
Opoku Onyinah

220

With my lips I will praise you
Lord;
These my lips shall praise Your
name;
With my lips I will lift You up;
Till the whole world come to
see;
They shall tell of Your
salvation;
To the lost and weary souls;
With my lips I will praise you
Lord;
These my lips shall praise Your
name
Grace Gakpetor

221

Mighty warrior, man of valour;
Children of grace, children of
peace;
Blow the trumpet in Zion;
Let the weak say I am strong;
Victory, great victory;
The army of the Lord marches on
Samuel Tetteh Doku

Jehovah, blessed be Your Name
2x
All creation glorify Your great
Name
Jehovah, blessed be Your Name
Xhosa Spiritual
PANT (3) 1287

222

Holy, holy, holy, holy;
Holy, You fill this vast world;
With your majesty and glory
O, our Lord, receive your praise
Xhosa Spiritual
PANT (3) 1287

223

1. What a Master I follow;
His name is the Lord Jesus;
I'll serve Him, and never deny
Him;
What a master I follow

Refrain

*A true disciple I will be always,
Follow Him, deny Him not;
Will love Him, and take up my cross
always;
What a master I follow*

2. I am a disciple of Christ;
He's promised He'll not leave
me;
I will preach and make disciples;
I'm a disciple of Christ
A true ... I am a disciple of Christ
3. On His faithful Word I'll stand;
And teach others all His ways;
There is power for those who
believe;
On His faithful Word I'll stand

A true ... On His faithful Word
I'll stand

4. My Lord is Jesus Christ;
And all pow'r belong to Him;
He is the world's one Saviour;
My Lord is Jesus Christ
A true ... My Lord is Jesus
Christ
5. He has promised He's with us;
To the very end of the world;
Faithful is He who has promised
A true ... He has promised He's
with us
6. The Comforter is with us;
From Father and the Son;
Faithful, He, the Holy Spirit;
The Comforter is with us
A true ... The Comforter's with us
7. I will go preaching Good News;
That the Christ rose from the
dead;
He is King of our Salvation;
I will go preaching Good News
A true ... I will go preaching
Good News
8. He'll reward obedient ones;
Who will walk by His good
Word;
Many crowns the Lord will give
them;
He'll reward obedient ones
A true ... He'll reward obedient
ones
9. I will be among the crowned;
I will receive it with great joy;
I will see the King in glory;
I will be among the crowned.

A true ... I will be among the
crowned

10. I'll rejoice greatly that day;
In the Kingdom of the Christ;
I will sing to glorify Him;
I'll rejoice greatly that day
A true ...I'll rejoice greatly that
day
Opoku Onyinah

224

That Day of Pentecost;
The source of Divine Power;
Came down from above;
To revive the Church
Revival, revival, revival, revival
Revival, revival, revival has
come today
Peter Adjei

225

The Lord is the defender of the
helpless;
He is the protector of the
vulnerable;
A mighty rock and a solid
fortress;
The hope of the hopeless has
loved you.
Peter Adjei

226

1. O soul, are you weary and
troubled?
No light in the darkness you
see?
There's a light for a look at the
Savior,

And life more abundant and
free!

Refrain
Turn your eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face,
And the things of earth will grow
strangely dim,
In the light of His glory and grace.

2. Through death into life
everlasting
He passed, and we follow Him
there;
Over us sin no more hath
dominion-
For more than conquerors we
are!
3. His Word shall not fail you-He
promised;
Believe Him, and all will be well:
Then go to a world that is
dying,
His perfect salvation to tell!
Helen H. Lemmel

227

Who is like You
In power and glory?
Who is like You?
Majestic and splendid!
Who is like You,
In beauty and radiance?
My Jesus, the Shining One
Shine on me, Bright Morning
Star
Shine on me, Me Closest Friend
Shine on me, Jesus, Shine on me
Opoku Onyinah

228

We'll be like Him,
When Jesus Christ the Son of
God appears,
We shall be like Him
He is changing our lives by His
pow'r
He is feeding our souls with His
precious daily Bread
We'll be like Him, when Jesus
Christ the Son of God appears,
We shall be like Him
Translation of Eunice Addison's
"Yēbē sē No"

229

1. Jehovah is Your majestic Name;
God of the living You are
And now You are my God
today;
I give myself entirely to You.
2. Jesu's Name is the pow'r of the
just;
Lord of all true Christians You
are;
You are my Redeemer and my
King;
I give myself entirely to You.
3. Holy Spirit, Lov'r of my soul;
Faithful Friend of all who
believe;
You are the Great Comforter to
me;
I give myself entirely to You.
4. You are the Caring Father, O God
Loving Protector You are
Your children say all in one
accord:

You are our God, our God for
today
Translation of Kwasi Annor
and Others' Yehowa ne Wo Din
Kese"
PANT (3), 1252

230

1. Jesus Christ is Wonderful
Counsellor, God Almighty,
Everlasting Father, Prince of
peace;
We will glorify His Name

Refrain

Blessed is He, Blessed is He
Blessed is our God;
Blessed, blessed, blessed is our
God

2. Jehovah, our God is with us;
Immanuel is in our midst;
And His Kingdom spreads
through the earth;
Immanuel will not depart
Translation of Opoku Onyinah's
"Yesu Kristo yē nwonwani"
PANT (3) 1261

Chorus

You are holy, You are holy;
You are holy, O Lord Our God;
You are majestic, You are holy,
You are holy, O Lord our God
Samuel Otu Appiah

1. It may not be on the mountain's
height,
Or over the stormy sea;
It may not be at the battle's
front,
My Lord will have need of me;

231

1. But if by a still, small voice He calls,
To paths that I do not know,
I'll answer, dear Lord, with my hand in Thine,
I'll go where You want me to go.

Refrain:

*I'll go where You want me to go,
dear Lord,
O'er mountain, or plain, or sea;
I'll say what You want me to say,
dear Lord,
I'll be what You want me to be.*

- 2.. Perhaps today there are loving words
Which Jesus would have me speak;
There may be now in the paths of sin,
Some wand'rer whom I should seek;
O Savior, if Thou wilt be my guide,
Though dark and rugged the way,
My voice shall echo Thy message sweet,
I'll say what You want me to say.
3. There's surely somewhere a lowly place,
In earth's harvest fields so white,
Where I may labor through life's short day,
For Jesus the Crucified;
So trusting my all to Thy tender care,
And knowing Thou lovest me,

232

*I'll do Thy will with a heart sincere,
I'll be what You want me to be.*

1. Gracious God you are
We bow to worship you
Gracious God you are
We shall ever praise you
Your mercies shall never end
Your grace drips down on us
Like a well that springs up
Never ever runs dry
2. Liberal provider you are
You do provide for all
Liberal provider you are
Depend we on your providence
Your affection is ever sure
Your goodness covers all
Like the spring and autumn rains
Never fail in season.
3. Almighty God you are
Your name we ever bless
Almighty God you are
Your greatness we exalt
Your favour never ends
Your kindness never cease'
Like a spring that will
Never ever run dry
Tr. of Opoku Onyinah's Domfo Nyame by Rev. Dr. S. K. Asante

233

Arise, Shine on, Move on
Move on, in victory
For the Lord your God is with you
And you will never ever fail

Move on, move on
Tr. of Eunice Johnson's
"Sjre Hyerɛn"

234

We are in your hands O Lord
Prepare us, give us grace and help
Prepare us, come fill us,
And help us in every way
We are in your hands O Lord
Prepare us, give us grace and help
Translation of Seth Asare Ofei
Badu's "Wo Nsam na Yɛ wɔ"

235

The cloud of glory is moving
Move with the cloud 2x
Let your spirit arise and your
mouth filled with praise
Come, let us worship together
And wherever He will be new
heights will be achieved
Move with the cloud 2x

1. How lovely on the mountains
are the feet of Him
Who brings good news, good
news,
Proclaiming peace, announcing
news of happiness,
Our God reigns, our God reigns.

Chorus

Our God reigns, our God reigns,
Our God reigns, our God reigns.

2. You watchmen lift your voices
joyfully as one,
Shout for your King, your King.
See eye to eye the Lord
restoring Zion;

Your God reigns, your God
reigns!

3. Waste places of Jerusalem break
forth with joy,
We are redeemed, redeemed.
The Lord has saved and
comforted His people:
Your God reigns, your God
reigns!
4. Ends of the earth, see the
salvation of your God,
Jesus is Lord, is Lord.
Before the nations He has bared
His holy arm:
Your God reigns, your God
reigns!

236

Revive me, O Lord
Let Your Spirit lead me
So that I may know Your way
So that I will do Your will
Justice Nana Aggrey

237

Lord God Almighty, Alpha and
Omega,
We love You, Lord, from the
depths of our hearts 2x;
Lord, You are worthy,
Truly, You are holy,
Exceeding in grace,
You deserve all our praise,
Your love is everlasting,
We come to You trusting
Your Lordship, Your Kingship,

Your power and Your might,
You are so awesome,

Its good to know that You are
my Lord,
I love you Lord, I really do 2x
Lord God Almighty, Alpha and
Omega,
We love You, Lord, from the
depths of our hearts 2x;
Gina Asante

1. As I walked through the door, I
sensed His presence,
And I knew this was the place
where love abounds
For this is the temple, Jehovah
God abides here,
And we are standing in His
presence on holy ground

Refrain

*We are standing on holy ground
And I know that there are angels
all around
Let us praise Jesus now
We are standing in His presence
On holy ground*

2. In His presence there is joy
beyond measure
And at His feet peace of mind
can still be found
And if you have a need I know
He has the answer
Reach out and claim it, you are
standing on holy ground

Index

Symbols

A

A greater rain is coming	18
ABBA Father, let me be	41
Abide under his anointing	2
Abide under his anointing,	2
Abide with me, fast falls the even tide;	41
Ah! Lord God, thou has made the	60
All hail the power of Jesu's name!	41
All heaven declares	45
All things praise Thee, Lord most high	53
All to Jesus I surrender	22
Amazing grace! how sweet the sound 1	
AMEN, Amen,	80
Amen, Amen, Blessing and Glory	53
And can it be, that I should gain	32
As the deer panteth for the waters	2
Away far over Jordan	54
As I live; I will praise you	

B

B4 bra me kra do	77
Be still, my soul; the lord is on thy side	45
Bind us together, Lord	46
Bless the Lord, O my soul	19
Blessed assurance, Jesus is mine!	13
Breathe on me, Breath of God	10
Brightest and best of the sons of the morning 59	
Behold what I behold	

Before your thron I stand

C

Captain of Israel's host, and guide	20
Christ is the answer to all our problems	57
Come, ye that love the Lord, 61	
Courage, brother! do no tstumble,	62
Crown him with many crowns	46
Crucified with Chris	25
Cover me with the cloud of glory	

D

Day by day dear Lord	52
Doing the work of the lord,	6

E

Everybody ought to love Him,	30
------------------------------	----

F

Fairest of all earth beside.	3
Father, we adore you,	47
Father, we love you, we worship	47
Fight the good with all thy might	35
For God so love this sinful world,	67
From ages to agea he is God indeed	

G

Getsemane turo mu h4	111
Give me oil in my lamp, keep me burning,	58
Give my joy in my heart, Keep	48
Go, Labour on, spend, and be spent	24
God be with you till we meet again!	65
God sent His Son, they called him Jesus 19	
“Great is Thy faithfulness”	19
Guide me, O Thou Great	12
Glorious Lord of Lord	
Great provider, He cares of you	

Greater one is our God

H

Happiness is to know the Saviour	60
Hark, my soul, it is the lord;	34
Hark the voice of Jesus crying	60
Hark! The herald-angles sing	59
Have Thine own way, Lord!	9
He is my everything, He is my all	65
He lives, he lives	48
He lives, he lives, Christ Jesus lives	3
He lives, he lives, Christ Jesus lives Today!	3
He possessed no riches	48
He set me free, Yes, He set me free	58
Here's my cup, lord, I lift it up to thee	2
He's been a friend to me many a time	3
He's the faithfullest of friends,	1
His love for me brought Jesus	1
His love for me brought Jesus to	1
His Name is Wonderful	52
Holy, holy, holy!	49
How sweet the name of Jesus sounds	10
Here I am oh Lord	
He reigns, He reigns, He reigns	
Holy, holy, holy, holy	

I

I am delivered, praise the Lord!	36
I am so glad that our father in heaven	24
I am the Lord, I am the Lord	57
I am Thine, O Lord, I have heard	9
I hear the words of love	3
I hear Thy welcome voice	31
I heard a sound from Heaven	53
I love to tell the Story	63
I love You Lord	52
I need Thee e'er hour Jesus	22

I see the lord , I see the lord;	2
I was sinking deep in sin	23
I will enter his gates with	50
If you would serve the lord a-right,	32
I'm pressing on the upward way,	7
I'm rejoicing night and day	26
Immortal; Invisible God only wise	38
In Times Like These	21
Is there a heart that is waiting	55
Is there anybody here that loves my	58
It is no longer I that liveth, but	65
It may not be on the mountain's height	56
I've a message from the Lord,	30

J

Jehovah is your Name	53
Jesus, how lovely you are!	6
Jesus is Lord! Creation's voice	50
JESUS, Jesus, Jesus	102
Jesus Keep me near the cross	33
Jesus, let me ever be	15
Jesus, lover of my soul,	31
Jesus mogya reprim	101
Jesus my king, my wonderful	37
Jesus Name above all names	20
Jesus, see me at thy feet,	4
Jesus shall reign where'er the sun	11
Jesus, stand among us	29
Joy to the world, the Lord has	50
Just as I am, without one plea	51
Jehovah God	
Jesus Christ I come to you	
Jesus is Lord	
Jesus friend of my soul	
Jehovah, blessed be your name	

K

King of glory, King of peace	51
------------------------------	----

L

Land of our Birth, we pledge to thee	18
Let the beauty of Jesus be seen in me	68
Let there be love shared among us	51
Let us with a gladsome mind	28
Lord Thy Word abideth	30
Low in the grave he lay	27
Let your anointing fall on us	
Light of God, lead me on	

M

Majesty, worship his majesty;	6
"Man of sorrows", what a name!	27
Master speak! Thy servant heareth	37
My faith has found a resting place,	13
My heart is so full, is so full, is so full	2
My hope is built on nothing less	14
My Saviour, I love Thee, I know	
Thou art mine	63
My soul, rejoice and praise the Lord	54
Mighty warrior, man of valour	

N

NEA 4ma sukooko fifir	79
NEA Owui w4 Calvary	82
Neaer, my God to thee,	34
Now I feel the sacred fire,	10
Now thank we all our God.	17

O

O, come, all ye faithful	44
O God, our help in ages past,	29
O happy day, that fixed my choice	22
O Israel Yakob Nyame	76
O Jesus I have promised	42
O Lord my god, when I in	49
O Lord of heav'n and earth and sea	39
O magnify the Lord	55

O when the saints go marching in	42
O worship the King	39
O Ye sons of God ,sing halleluia	6
Oh, for a thousand tongues to sing	40
Oh, what a wonderful day,	6
On a hill fare away stood an old	43
Onward Christian soldiers, 46	
O soul, are your weary and troubled	15

P

Pass me not, O gentle Saviour	32
Peace, perfect peace, in this	38
Pleasant are Thy courts above,	17
Praise God, from whom all blessings flow,	43
Praise, my soul, the King of heaven	40
Praise to the holiest in the height,	6
Praise to the Lord, the Almighty	43
Praises to the Lamb of God,	58

R

Reign in me, Sovereign Lord, reign in me,	44
Rejoice in the Lord always	52
Rejoice, the lord is king,	27
Rescue the perishing	8
Revive Thy work, O Lord	30
Rock of Ages, cleft for me,	33

S

Saviour, blessed Saviour,	61
Search me, O God, and know	4
Seek ye first the kingdom of God	2
Show us thy glory , O lord	2
Show us thy glory O Lord	60
Show us thy glory, O lord,	2
Simply trusting everyday	36
Smile, my brother, smile	20
Softly and tenderly Jesus is calling	54
Sons of God, March forward	55
Sowing in the morning, sowing	

seeds of kindnes	62
Spirit Divine, attend our prayers	7
Spirit of the living God	20
Stand up! Stand up for Jesus	16

T

Take my life, and let it be	11
Tarry for the Spirit	26
The church's one foundation	21
The day Thou gavest, Lord is ended.	25
The Fire is burning in my soul	57
The Lord's my Shepherd, I'll not want	29
There is a fountain filled with blood	21
There is a Name I love to hear,	28
There is a Redeemer,	45
There is no name so sweet on earth,	13
There is victory for me,	58
To be like Jesus, to be live Jesus	
The Lord is the defender of the helpless	

U

V

W

With my lips I will praise you Lord	
Who am I to boast in your presence	
what a master I follow	
Who is like you	

X

Y

Yesterday, to-day, forever	65
You are Awesomely wonderful God	
You are the only Lord, Jesus	
Your name is great above all names	

Z

1

Sɔ me nsa na gye m'taataa
Ɛfiri sɛ honam yɛ mmere
Wo ne wiase agyenkwa
Wo na tefefo hwehwɛ wo
Enti Kristo, kyerɛ me kwan
Wo na woys kwankyersfo pa

2

O Israel Yakob Nyame
Ɔhaw bɛn na yɛwɔ mu nne yi
Wo ne yɛn anidaso
Bra O bra na bɛgye yɛn
PAN 945

3

Kasa ma yɛnte wo nne
Kasa ma yɛnte wo nne
Tetefo tee wo nne no wo sare so
Kasa ma yɛnte wo nne
PB Appiah-Adu PAN 946

4

Migyina Calvary bepɔ so
Na mehwe des Onyame aye
Na mehwe des Onyame aye
Na mehwe des Onyame aye
Migyina Calvary bepɔ no so
Na mehwe des Onyame aye

5

Gya me kɔ bepɔ no atifi
Na me ne wo nya ayɛnkofa
Wɔ hann mu, mehu asuten
Wo mogya n'ate me bo

6

Awurade dɔm so Safohene
Yɛwɔ wo a na yɛwɔ ade nyinaa
Bɛko ma yɛn nne nso bio
Ɛfiri sɛ ɔko yi yɛ wo ko

7

Tete mmere mu gya no ɛredɛw
Tete mmere mu gya no ɛredɛw
ɛredɛw, ɛredɛw
Ɛrepam sum mu nnwuma
nyinaa'ra
ɛredɛw, ɛredɛw
Ɛrepam sum mu nnwuma
nyinaa'ra
PAN 383, Agnes Sarfo

8

Honhom kronkron me kra dɔfo
Ma mennhu w'akwan mu yiye
Sɛ ɔhonam rekata me so a
Gye m'taataa na fa me kɔ oo
Wiase resakyera m'adwen a
Gye m'taataa, na fa me kɔ oo

9

AHOTEFWFO munhyira
Awurade
Mommɔ ne din nkyerɛ no
adwuma;
N'ɔde N'adwhye mogya atɔ yɛn
mogya a ɛsom bo no ohwie qui
maa yɛn
'Ma yɛafata Ne nkyɛn hɔ
Enti momfa nsankudwom ne
ahokeka
Nhyɛ Ne din anuoyam (2)
PAN 56, Christisna Obu

10

Bɔ bra me kra do
Bɔ bra me kra do
Nyame no sumsum
Bɔ bra me kra do
Mahomgye dzi yi mu
Bere a metse wo nan ase yi
Nyame no Sunsum
Bɔ bra me kra wo

11

Merehwehwe wo
Merehwehwe wo
Wɔ Asennua n'so
M'Agyenkwa (2)
Senea wo dɔ me,
Me nso medɔ wo
Wɔ asennua n'so
M'Agyenkwa
PAN 954

12

1. Wo nnwuma nyinaa da wo ase
Wo a wote sorosoro
Gyidifo bebom aka sɛ
Wo ne Otumfo Nyankopɔn
2. Obi nni wakyi nni w'anim
Wo wɔ hɔ nnera nnɛ ne daa
Ma wiase aman nyinaa
nhu sɛ
Wo ne Otumfo Nyankopɔn
3. Den nti na atumfo sɔre tia
Awurade Kristo kronkron no
Awurade ma wɔn nyinaa
nhu sɛ
Wo ne Otumfo Nyankopɔn

4. Wo ne Otumfo Nyankopɔn
Tumi bi renntumi ntia wo
Mogya adasefo nim sɛ
Wo ne Otumfo Nyankopɔn
5. Wo ne Otumfo Nyankopɔn
Wo na wobɔ ade nyinaa
Wo nnwuma nyinaa kyerɛ sɛ
Wo ne Otumfo Nyankopɔn
Apostlic Twi NNwom 50

13

Mɛdɔ wo O Kristo
Mɛdɔ wo daa
Tie me nankroma anim
mpaebɔ
Nea mesɛ wo ne sɛ
Mɛdɔ wo Kristo no
Mɛdɔ wo daa, Mɛdɔ wo daa.

14

Ɔye anidasoɔ a ɔnhye oniwuo
Ɔye anidasoɔ a ɔnhye oniwuo
Sɛ wode wo ho to no so yie a
Na wogyɛ ne bɔhyɛ nsɛm no di
a
Wo behu Nanuonyam senea ste
Ɔye anidasoɔ a ɔnhye oniwuo

15

1. Agye me tontom wo
De m'akwan nyinaa hye wo
nsa
Mɛdɔ wo daa
2. Ɔba me tontom wo
De m'akwan nyinaa hye
wo nsa
Mɛdɔ wo daa

- Honhom me tontom wo
De m'akwan nyinaa hys
wo nsa
Mɛdɔ wo daa
PAN 188

16

Bue maso ma mente
W'asɛm
Na mente ase yiye.
Bue m'ano na menka W'asɛm
Ma menka nea woahyɛ me no
Na sɛ wobue maniwa
Ma mehu wo mmara mu
anwanwade
Enti boa me ma mensom wo yie
Wɔ wo frɛ adwuma yi mu
PAN 1033 Eunice Johnson

17

Me honhom, kra ne me honam
Jesus mede rebrɛ wo
Afrɛbɔde a sɔho te kronn
Eyɛ wo de daa nyinaa
Made nyinaa gu pata no so
Meretwɛn ma ogya no aba
Meretwɛn, Meretwɛn,
Meretwɛn
Meretwɛn ma ogya no aba

18

- Yesu nko na me ne no tu
kwan yi
Me ne no di ahyɛmfiri daa
Yesu nko na ɔkyɛrɛ
m'kwan pa so
Ne mu na menya nhyira pa:

- Kwan mu mmepɔ so sɛne
abon mu
Sare so ne po so mmaa
nyinaa
Okita me nsa ma menam
dwoodwo
Ode me rekɔ soro fi pa:
- Ade sa a mekɔda, ɔwɛn me
Na mesɔre a m'adamfo ni
Sɛ anka mefom a, gyigyɛ me
Nantebrem ɔsan bɛhyɛ me den:
Presby Twi Dwom 431

19

Yesu ma memfa me ho
Nto wo so yiye daa nyinaa
Na mintim w'adwuma yi mu
Na mentena w'apirakuro no mu

20

- NYAME a Woyɛ ɔbaatan pa
Wo mma resu frɛ Wo nɛɛ
Odomfo Nyame a Wodom yɛn,
Wo mma resu frɛ Wo nɛɛ
*Hu yɛn mmɔbɔ, tie yɛn
sufɛ
Tie yɛn mpaebɔ adekyee yi*
- Adom Nyame a Woahyɛɛ
yɛn bɔ
Wo mma retwɛn wo bɔhyɛ
Adom Honhom Kronkron
bɔhyɛ n'
Wo mma retwɛn Wo nɛɛ
*Hwie gu yɛn so, bɔ yɛn
asu bio
Tena yɛn komam adekyee yi*

3. Odom Honhom Nyame
akyɛde
Nyame Baasa koro tumfo,
Fa Kristo dom mu nnepa no
Hyehye W'asafo ma

*Wɔ abrabɔ mu, yɛn asɛnka
mu
Wɔ nyansa tum' nyikyere
mu daa*

21

1. NEA ɔma sukooko fifir
Nea ɔma wim nnomaa nso
didi
Oyɛ ɔɔɔ ɔbɛn wo ara
Awurade bɛhwɛ ne nyinaa
2. Nea tum sɛ ɔma nkwa
fofor
Nea ne tenabea wɔ sor'sor
Oɔɛma w'nea ɛhia w'biara
Awurade bɛhwɛ ne nyinaa
3. Akwantu m'ɛka wo nko a
Sɛ ɔɔɔ bi gya w'ho kɔ a
Oɔɔɔ pa no ne wo bɛtena
Awurade bɛhwɛ ne nyinaa
PAN 51

22

Asafo Yehowa
Abɔde so Wura
Wo din yɛ kɛsɛ yɛbɛyi W'aye
Yɛbɛhyɛ wo din anuonyam
PAN 252

23

Wo nsa ano adwuma trontrom
wo

Osoɔ abɔfo sɔre wo
W'ahotewfo, yɛto dwom sɛ
Nhyira nka Wo din nhyira nka
Wo din.

24

Okyɛn wɔn nyinaa
Okyɛn wɔn nyinaa
Jesus a wokum no n'
Okyɛn wɔn nyinaa
Yetwa hwe Ne nan ase sɔre no
Nyame ama No so
Na ɔkyɛn wɔn nyinaa
PAN 268

25

Momma yɛnkamfo Yehowa
Na ne mu ana nkwagye wɔ;
Eɛɛ sɛ yɛkotow no na yɛda
N'ase
Na ne mu na nkwage wɔ.

26

Ebere a merekyinkyin ɔbra
sare so
Na minnya baabi memfa,
Na metee m'Agyenkwa No nne
Na ɔka kyerɛɛ me sɛ memmra
ne nkyɛn
Minim Ne din, m'Agyenkwa no
Na ɔmaa m'akoma dii ahurusi
Ebere biara ɔka kyere m'se
Minyi Awurade aye
Magye no adi.

27

Yɛde akoma koro yi N'aye
Yɛde akoma koro da N'ase

Munyi N'aye, monna N'ase
Akoma koro yi Nyame aye
PAN 106

28

Monkeka se Yesu ye
Monkeka no anɔpa ne
anwummere;
Ɔye mmɔborɔhunufɔ,
Ɔye kasamafo
Monkeka se Yesu ye.
PAN 112

29

AMEN, Amen,
Nhyira ne anuonyam
Ne nyansa ne aseda,
Ne nidi ne tumi
Ne ahɔdden ye yen Nyankopɔn
dea daa. Amen

30

Meyi Jesus m'akyere
Mede Jesus bɛka asem
Mede Jesus bɛhyɛ makoma mu
Na wakyerekyere me daa
Halleluya yɛbɛma No so
Halleluya yɛbɛyi N'aye
Halleluya! Halleluya!
Halleluya! Halleluya!
Halleluya yɛbɛma No so

31

Mɛye den na makamfo Wo
m'Agya e?
Wɔ ade kɛse a W'aye ama me
Mɛye den na makamfo Wo
m'Agya e?

Wɔ ade kɛse a W'aye ama me
Mɛsom Wo, mɛsom Wo
Mesom Wo, daa nyinaa
Mɛye den na makamfo Wo
m'Agya e?
Wɔ ade kɛse a Woaye ama me.

32

Gu me kanea mu ngo ma
menhyeren daa:
Gu me kanea mu ngo mesɛ W'
Gu me kanea mu ngo na
mennɛw daa
Ma mennɛw kosi se ade bɛkye
To Hosiana! To Hosiana!
To Hosiana ma ahemfo wɔn
Hene
To Hosiana! To Hosiana!
To Hosiana ma Ɔhene
PAN 350

33

MEREPEM so kɔ;
Jesus, merepem so kɔ
Sɛ me nkurɔfo ye me den ara a
merennsan
Me ne wɔn a wɔapo wiase bɛkɔ
Merepem so kɔ, me de,
merepem so kɔ.
PAN 363

34

Yɛn tete botan ne Wo, Yehowa;
Yɛn tete botan ne Wo, Yehowa;
Ma aman nyinaa nhu se
W'ahɔdden mu na yedi dɛw (2)
PAN 371

35

MEDE ɔhyewbɔ gya ne
Jesus benantew;
Mede ɔhyewbɔ gya ne
Jesus benantew.
Mede ɔhyewbɔ gya ne
Jesus benantew ɛnnɛ ne daa
nyinaa
PAN 370

36

Ma yɛn nsu no bi;
Ma yɛn nsu
Ma yɛn ɔhyewbɔ nsu
Yɛhia nsu no bi, yɛhia nsu
Ma yɛn ɔhyewbɔ nsu
Bɛsa yare na benyan awufo
Ma yɛn ɔhyewbɔ nsu
Yɛhia nsu no bi yɛhia nsu
Ma yɛn ɔhyewbɔ nsu
PAN 375

37

ASORE yi ne fapem ne Jesus
Asɔre yi ne fapem ne Jesus
Asɔre yi ne fapem ne Jesus
Ɔkae sɛ “Mesi m’asɔre”

38

Merensesa me Nyame da:
Merensesa me Nyame da.
Nsɔhwɛ biara a ɛbɛba me so
Merensesa me Nyame da (2)

39

Momma yenni yɛn Nyankopɔn
akyi;
Momma yɛmfa yɛn ho nto No so
Na ɔno na Ɔboro ade nyinaa so;

*Na ɔno na Ɔbɛyɛ
Na ɔno na Ɔbɛyɛ
Na ɔno na Ɔbɛyɛ
PAN 408*

40

Sɛ wɔamfi nsu ne
Honhom mu anwo obi a;
Ɔrennya ahenni no
Enti mo a wɔawo mo foforo
Monyɛ ahwɛ yiye
Me Nyame, mereka “kyerɛ mo sɛ
Ɔtamfo ani bere mo
Wɔbɛto mo din biara;
Wɔbɛgu mo ho fi;
Wɔbɛsum mo ho afiri
Wɔpɛ sɛ mo mu hwete
Wɔ Me, Yesu, ho tan nti,
Monnsuro. PAN 410

41

Mɛkɔ bepɔw no so
Mɛkɔ bepɔw no so
Sɛ ɔbɔn’ ne ne dɔm twa
Me ho hyia a,
Mɛkɔ Awurade ne bepɔw no so

42

SEREW, me nua, serew;
Kaanse nna no ware mpo a
Serew, me nua, serew;
Hyɛ w’akoma den
Nna a yɛwɔ mu yi emu yɛ sum;
Minim yɔnko a Ɔbesie w’yiye
N’Ɔbɛgye wo nkwa abere nyinaa
Na wobɛserew, aserew.
PAN 424

43

Ɔye yɔnko nokwafo
Ma me, ma me
Ɔte saa de kɔ awiei
Ɔnnsakra da
Na sɛ ɔbra asorɔkye rebɔ a
Ɔye me kra werɛkyekyefo
Ɔye yɔnko nokwafo
Ma me, ma me.
PAN 430

44

Sɛ ɔko no mu ye den den ara a
Nkonim Hene ne yen frankaa (2)
Yerekɔ yen anim, yerekɔ yen
anim
Yerennsan yen akyi ara da
Yerekɔ yen anim, yerekɔ yen
anim
Nkonim Hene ne yen frankaa
PAN 442

45

Okristoni, ma w'ani nna
Onyame so (2)
Hwɛ No ara, gyae nkɔmmɔdi
Efisɛ, wim nyɛ No nsakra na;
Onyankopɔn bɛhwɛ wo so ma asi
wo yiye
PAN 445

46

KO GYIDI ko pa;
Tu ɔdɔ mmirika
Awiei n'ɔbɛse wo sɛ: "Mmo"
Akoa pa nokwafo, woadi
nkonim
Abaawa nokwafo, woadi
nkonim
PAN 453

47

Mewɔ Nyame Otumfo wɔ
m'anim
Nokware Nyame
Ɔkyerɛ me nsa akodi daa
nyinaa
M'atamfo so
Ɔka me ho yi, minsurɔ biribi
Nyame Tumfo meyi N'ayɛ daa
daa
PAN 463
Words by M.K. Yeboah

48

MANYA yɔnko Jesus mu;
Ɔye m'ade nyinaa;
Ɔse me sɛ memfa me haw
nyinaa ngu No so
Ɔye mmɔnsa m'asukooko
anɔpawi hyɛnhyɛn
Ɔye yɔnko, yɔnko ma me kra,
Ɔye m'akyekyewerɛ
Ɔye me kyitaani
Ɔse me sɛ memfa me haw
nyinaa ngu no so
Ɔye mmɔnsa m'asukooko,
anɔpawi hyɛnhyɛn
Ɔye yɔnko, yɔnko ma me kra

49

NEA Owui wɔ Calvary sunsum
no
Reyɛ anwanwa dwuma
Retu mmonsam, resa nyarewa
Siw gyata ano, redum gya tum
Reka ananafo mpasua nyinaa
gu
Nea Owui wɔ Calvary sunsum
no

Reye anwanwa dwuma

PAN 468

Eunice Addison

50

Fa w'akwan hye
Yehowa nsa
Na fa wo ho to no so
Na Ono na obeye
Na Ono na obeye
PAN 475

51

Monhwe nnomaa a wokyin wo
wim
Wonnɔ, wɔmpam, wɔmmu nhye
asan
Agya Onyame, Okye a eso won so
Na Oma won daa daa aduan

52

1. WIASE amane dɔso,
Awurade adi so nkonim
Won a wɔtwɛn Awurade daa,
Wobenya Ne mu asomdwoe
Wobenya Ne mu asomdwoe

Chorus

Wobenya Ne mu asomdwoe
Wobenya Ne mu asomdwoe
Won a wɔtwɛn Awurade daa
Wobenya Ne mu asomdwoe

2. Sion babea di ahurusi
Yesu mogya adi nkonim,
Awershow nyinaa besa;
Anigye besa ama wo.

PAN 476, Rose Badu

53

Awurade ne me hwɛfo,
Hwee renhia me (2)
Oma me da wura frɔmfrɔm
adidibea (2)
Ogya me ko nsu a sho dwo ho
Oma me fa kwan trennee so
Ne din no nti, Ne din no nti
Ne din no nti, Ne din no nti
PAN 481

54

Owo mu se Okamafoɔ;
Owo mu se Ofotufɔɔ;
Enti ebeye yiye, me nua, na
mma w'aba mu mmu o! (2)
Waise yi m'bagyabagya, sto
betwa
Jesus behwe ma woaduru fie sɔnn
Owo mu se Okamafoɔ;
Owo mu se Ofotufɔɔ;
Enti ebeye yiye, me nua,
na mma w'aba mu mmu o!
PAN 484, P.B. Appiah-Adu

55

NNSURO na gye Me di
Me na meso nkwagye nam
Mɛma wo nkwa, Mɛma wo nkwa
Mɛma wo nkwa, na woadi yiye;
Mɛma wo nkwa, Mɛma wo
nkwa,
Mɛma wo nkwa, na woadi 'nim
PAN 510
P.B. Appiah-Adu

56

EMMANUEL Nyame ne yen
wɔ hɔ
Emmanuel Nyame ne yen wɔ hɔ
Ɔye ahohia m'boafɔ pa a
Yeanya no nhunui
Ɔne yen wɔ hɔ nnɛ kɔsi wiase awies
Emmanuel Nyame ne yen wɔ hɔ
Emmanuel Nyame ne yen wɔ hɔ
PAN 536, Eunice Johnson

57

Yehowa me botantim
M'abankese, me gyefo,
Me kyem, me guankɔbea,
Me wura, meda W'ase daa
PAN 558, P.B. Appiah-Adu

58

Me ne No bedi dɛw daa
Wɔ soro ahemfie
Sɛ mewie m'adwuma nkonim
mu a
Me ne No bedi dɛw daa
PAN 564, P.B. Appiah-Adu

59

Me brɛ renye kwa,
Me brɛ renye kwa
Sɛ mede Nyamesom pa
Tena ase me nkwa yi mu a
Me brɛ renye kwa
Sɛ mede Nyamesom pa
Tena ase m'abrabɔ yi mu a
Me brɛ renye kwa
PAN 566, P.B. Appiah-Adu

60

MEYE ONYAME, meye
Onyame,
Meye Onyame a mensakra da (2)
mensakra da
Meye Onyame a mensakra da
Meye Onyame a mensakra da (2)
mensakra da
*PAN 577 Translation by R.
Sarpong Asamani*

61

YEASƐƐ ne nwuma,
Onni hwee ara ka
W'ama yen tumi sɛ yensɛe ne
nnwuma
PAN 580, Eunice Johnson

62

ƆKYƐN ade nyinaa
M'Agyenkwa Ɔkyɛn ade nyinaa
Ɔkyɛn ade nyinaa
Ɔkyɛn ade nyinaa
W'ak'rɔn No wɔ soro hɔ
Yetwa hwe N'anim
Jesus yen Agyenkwa
nwanwani,
Ɔkyɛn ade nyinaa,
PAN 587

63

1. MINIM sɛ mogya no,
Minim sɛ mogya no
Minim sɛ mogya no di maa me
Da bi meyeræ,
Owui wɔ dua no so
Minim sɛ mogya no di
maa me

2 Otoo Ne nsa gyee me,
Otoo Ne nsa gyee me
Otoo Ne nsa gyee me gyee me
Da bi meyeræ,
Owui wɔ dua no so
Minim sɛ mogya no di maa
me

3 Mihuu N'wɔ dua no so;
Mihuu N'wɔ dua no so;
Mihuu N'wɔ dua no so; no so
Da bi meyeræ,
Owui wɔ dua no so
Minim sɛ mogya no di maa
me

4 Mogya no ka maa me;
Mogya no ka maa me;
Mogya no ka maa me;
maa me.
Da bi meyeræ,
Owui wɔ dua no so
Minim sɛ mogya no di
maa me
PAN 613

64

Ofrɛ a w'afɛ yɛn no yɛ Osoro frɛ
Yɛ ne ɔhonam ne mogya
antu agyina
Ofrɛ a w'afɛ yɛn no yɛ
Osoro frɛ
Ofrɛ a w'afɛ yɛn no yɛ
Osoro frɛ
PAN 624

65

1 M'AKOMA ahyɛ ma, ahyɛ
ma abu so

M'akoma ahyɛ ma,
M'akɔtɔ ahosan s'rɔkye no mu
Afei metwɛre Jesus
Nea ɔwɔ tumi sɛ ɔgye nkwa
M'akoma ahyɛ ma ahyɛ ma
abu so

2. Midi dɛw m'akomam:
M'akomam, m'akomam
Midi dɛw m'akomam
Yesu Kristo mogya
n'aguare me
Ateɛw me ho ma mayɛ
Onyankopɔn ba
Midi dɛw m'akomam;
m'akomam, 'akomam

3. Anigye ahyɛ me ma;
Ahyɛ me ma, abu so
Anigye ahyɛ me ma;
Agyenkwa Yesu ahyɛ
me bɔ sɛ:
Obeba abɛfa me akɔtena
Ne nhyɛn daa
Anigye ahyɛ me ma;
Ahyɛ me ma, abu so.
PAN 632 RH 47
Verse 2&3 by S.A.K. Karikari

66

ME HYE HAMA afa nea eye
ama me
Apsɛgyade no yɛ me fɛ
Berɛ a wɔkyekyɛɛ ɔsoro nnɛpa no
Me de me nsa kaa Yesu
Hallelu Ya! Hallelu Ya!
Me hye hama afa nea eye
Hallelu Ya! Hallelu Ya!
Me hye hama afa nea eye
PAN 669, Eunice Johnson

67

1. EYE YESU n'adom ara kwa
N'ama mete senea mete yi
Ode Ne Mogya n'atɔ me
ama manya me fawohodi.
2. Eye Yesu mpatawu no,
N'aka me ne Nyame abom
Manya N'abagye mu bembu
ene N'adom ngosra mu dom
3. Eye Yesu N'asɔre mu tum'
N'ama me ne Nobom te ase;
Ne nkonimdi tumi no mu
N'ama makyɛn nkonimdifo.
4. Eye Yesu N'adom mu nkwa
N'eresiesie me daa nyinaa
Na madu Ne pɛye 'mudiom'
Na masɛ Ne daapem ahenni
5. Awurade Yesu ne me nkwa;
Mete ase a, mete ma No.
Miwu nso a, meye Ne de
Mɛsɛ N'anuonyam Nyame su
PAN 670, M.K. Yeboah

68

GYIDI kɛsɛ ho bɔhyɛ no
Ohwɛ Nyame nkutoo
Oserew ade a ɛ'ntumi nyɛ
N'ɔtɛɛm sɛ: "ɛbɛyɛ yie"
N'ɔtɛɛm sɛ: "ɛbɛyɛ yie"
N'ɔtɛɛm sɛ: "ɛbɛyɛ yie"
Oserew ade a ɛ'ntumi nyɛ
N'ɔtɛɛm sɛ: "ɛbɛyɛ yie"

69

MAHYE bɔ sɛ medi
Yesu akyi daa nyinaa!
Awurade e, meye Wo somfo

Sɛ m'akwan mu nsɛ ama
mayɛ mmerɛw a
Awurade e, meye Wo somfo
Meye Wo somfo awerɛshow da m'
Meye wo somfo anigye da m'
Meye wo somfo wɔ daakye nso;
Awurade e, meye wo somfo
PAN 818

70

MEYE honam ne mogya na
Wofrɛɛ me sɛ
Memmra mmɛyɛ W'adwuma (2)
Hyɛ me ma; hyɛ me ma
Na motumi ayɛ W'adwuma
Meye honam ne mogya na
Wofrɛɛ me sɛ
Memmra mmɛyɛ W'adwuma.
PAN 834

71

1. MEYE nea mɛtumi
Mahyɛ W'anuonyam
M'asetra akwantu yi m'
Mɛto dwom, maka W'asɛm
Awurade
'Ma 'binom ahu Wo dɔ

Chorus

*Meye A Wurade pa, meye
Medi me bɔhyɛ no so
Nkwa ne owu m' medi wo
nokware
Awurade eyi na meye*

2. Meye W'adwuma nokware
m'Awurade
De atua me kaw no bi
W'adɔɛ a woayi akyɛrɛ me
no nti
De atwe wɔn a wɔayera

3. M'ani begye Wo som ho,
Awurade,
Kosi se wobefre me
Na me ne hann soro obfo no
Beyi wo din aye daa.
PAN 840, PH 311

71

ME NE Nyame bekɔ awies
Me ne Nyame bekɔ awies
Me ne Nyame bekɔ awies
Me ne Nyame bekɔ awies
PAN 857,
R. Sarpong Asomani

73

OTWA adwuma no so
Na adwumayefo no sua ampa
Ma wɔmmu wo bi,
Ma wɔmfre wo wɔ
Ne twa adwuma no mu
PAN 885, P.B. Appia-Adu

74

MEDI Wo din ho adanse
akyere aman
Jesus, Oye adeɛ yiye
Mɛka W'anwanwa adwumaW'aye
Jesus, Oye adeɛ yiye
Mafi dɛte pɔtɔ no mu
Mafi 'sum tumi no ase
Maba hann kese a eye nwonwa
no mu
Jesus, Oye adeɛ yiye.
PAN 868

75

M'AGYENKWA Yesu ame me
gyinabea foforo

Gyinabea a ekorɔn, gyinabea a
etrew
Ese me se mehwe me kwan so
yiye
Na me gyinabea no annyera
PAN 886 P.B. Appia-Adu

76

YESU N'ayefore ne me,
Oresiesie me ama ɔman kese bi
a ereba (x2)
Ayeforokunu n'beba abefa
N'ayeforo
Nɔde no akɔ ne daa ahom'gye m'
Wo nokwar'di, w'ahobrease
W'ahokeya kronkron ne
w'ahyehyede.

77

1. PENTKOSTE da no mu no
Nyame tumi no sian' bae
Na da a wɔtwen no dui no
Wɔnyaa Honhom Kronkron no

Chorus

Ma yen Wo tumi no nne
Ma yen Wo tumi no nne
Ma yen Wo tumi no nne
Na emmɛbɔ obiara asu

2. 'Gya tekrema sisii wɔn so
Na wɔde tumi kaa asem
Nnipa dodow tiee wɔn asem
Na wɔdan baa Nyame nkyen

3. Yen nyinaa de nokoro ka
se
Yɛretwen Honhom kronkron
Awurade, kae wo bohye no a
Ewɔ W'asem no mu
PAN 925

78

SRA me, sra me, sra me
Sra me ngo foforo
Na matumi aye W'adwuma
SRA me, sra me, sra me
Sra me ngo foforo
Na matumi ahye W'anuonyam
W'adwuma no beye nkonimdi
ara
Na matumi ama Wo din no so
Enti sra me, sra me, sra me.
Sra me ngo foforo
Na matumi ahye W'anuonyam
PAN 928, R. Kissiedu

79

HWIE ma enye ma;
Hwie ma emmu so;
Adom nkwa nsu na yehia nne
Adom nkwa nsu na yehia nne
PAN 966, P.B. Appia-Adu

80

1. Se wobesom Nyame yiye a,
Kye wo mpaebɔ mu
Se wobesɔ w'akode m'a
Kye wo mpaebɔ mu

Chorus

*Mpaebɔ tumi ye biribiara;
Ede daa ahode besre wo;
Mpren, mmoa ne anigye pa
Kye wo mpaebɔ mu*

2. Se wobeye N'apɛde a
Kye wo mpaebɔ mu
Se wobeye N'ahyede a
Kye wo mpaebɔ mu
3. Se wope Kristosom tumi a
Kye wo mpaebɔ mu

Bra adom ahengua no ho
daa
Kye wo mpaebɔ mu

4. Nyame nko n'obema w'
w'ahiade,
Kye wo mpaebɔ mu
Wo nhyira fi soro ho tɔnn
Kye wo mpaebɔ mu

81

HENA ne me, Yehowa a
Wode w'ahooden ama me?
Hena ne me, Jesus,
Wode wo mogya atɔ me?
Eyi ye ɔɔ ɔɔ na aye saa;
Wode wo do na agye me
Eyi ye ɔɔ ɔɔ na aye saa;
Jesus, do me kɔsi wu m'
PAN 971

82

YESU do me, na ode
Ne mogya atɔ me
Owui wo dua no so maa me
Ode abesakra m'aninguase
nipadua yi
Ama mase N'anuonyam
nipadua
Mogya dehye, mogya kronkron
Mogya a efi ne nkekae nni m'
Ode besakra m'aninguase
nipadua yi
Ama mase N'anuonyam
nipadua
PAN 608

83

MA ELIJAH atade no ngu me
so;

Ma Elijah atade no ngu me so
Na mafata ama oko no,
Na mako oko n'anim
Ma Elijah atade no ngu me so
PAN 978

84

TWE ME ben Wo, nhyirafɔ
Nyame
Twe me ben W'asennua no
Twe me ben Wo, nhyirafɔ
Nyame
Twe me ben W'asennua no

85

NYAME teasefo Sunsum, gu
me so foforo;
Nyame teasefo Sunsum, gu me
so foforo
Bubu me, nan me nwene me
hyɛ me ma
Nyame teasefo Sunsum, gu me
so foforo
PAN 993

86

WɔN a wɔtwɛn Yehowa nya
ahɔden foforo
Wɔde ntaban foro sɛ akɔre
Wɔtu mmirika na wɔmpa aba
Wɔnantew na wɔmmre
Awurade, kyere me mpaebo
PAN 997

87

GYINA me nkyɛn, me kra dɔfo
pa
Gyina me nkyɛn, Nyame
Guamma

Gyina me nkyɛn me kra dɔfo
pa
Minya wo a, manya ade yinaa
PAN 1002

88

Sɛ WIASE mu bɔn' ne
mmonsam tumi,
Akɔnnɔ bɔn' ne abrabɔ fun'
Atorɔ adiyi, nnaadaa ne nsisi
Pɛ sɛ wɔhyɛ w'asɔre so a
Yesu, ka yɛn ho,
Na kyere yɛn kwan pa
Emma W'asempa kanea no
Nnum wɔ yɛn mu da
PAN 1003

89

YEREWU a nkyirimma
Ama wɔanya nkwagyɛ;
Yɛrewu ama nkyirimma
Na wɔatena Kristo mu bi.
PAN 485

90

SORO aburuburo san bra me
kra mu bio
Sor' aburuburo, bra me mu
Ma mennɛw sɛ ogya,
Efisɛ Woyɛ ogya
Ma mempem sɛ nsu, efisɛ
Wo yɛ nsu
Ma minyi hua huamhuam sɛ
soro ngohuam
Sor' aburuburo, bra me so.
PH 1012, Eunice Johnson

91

YƐ ME HO nsenkyerɛnne ma
ensi me yiye
Na m'atamfo ahu (x2)
Ma wɔn aniwa nhu sɛ Wo
Awurade aboa me, akyekye me
were.
PAN 1013

92

MERESIESIE nnipa bi ama
wɔn tumi
Na Mama m'ayeyi atena wɔn
anom
Me honhom bɛdi wɔn kan wɔ
asase yi so
Na wɔahyɛ Me din
animuonyam
Si w'asɔre, hyɛ yɛn den,
Owura,
Ka yɛn bom wɔ Wo ba no mu;
Ma yɛnyɛ koro wo nipadua n'mu
Ne Wo ba no ahenni mu
*PAN 1017 Translation by
Johnson Agyemang Badu*

93

KYERƐ yɛn W'anuonyam,
Owura
Kyerɛ yɛn W'anuonyam,
Owura
Na ma ɔsore obosu mmɛ yɛn
ahodwo
Na kyɛrɛ yɛn W'anuoyam bio
PAN 1021

94

MA MENYƐ sɛnea tetefo no
yɛɛ

Ma minnyina sɛnea wogyinae
Jesus, mesɛ Wo,
Me Wura, mesɛ wo daa nyinaa
Ma Pentekoste gya no mmra
me mu.
PAN 1026, P. B. Appiah-Adu

95

AMANAMAN ɔbaatan pa
Nyame Agya, yɛma W'amo
Yenam Krist' Ne din mu a
Yɛnsuro hwɛɛ
Yenim sɛ ade rekye a ssum di
kan ba
Nyame Agya, ɔbaatan pa
Kɔ yɛn mmoa
PAN 1032

96

1. NYAME a tete nna no mu,
Ɔnam Pentekost tum' so
Hyɛ asɔre yi ase no
Ɔte saa nne da yi nso
Ɔde nsenkyerɛnne ne tum'
nnwuma
Dii wɔn asɛnka nyinaa akyi
Sɛɛ mmonsam tum' saa
nyarewa ahorow.
Nyan awufo, yɛɛ
anwanwade,
Siw'gyata no, dum 'gya tum'
Saa Pentekost tum' yi no,
ɛte saa nne ne daa nyinaa
O, Awurade, yɛ yɛn nso saa.
2. Kan tete asɔre no,
'Yɛ Pentekoste asɔre
Wɔsɛii no tum' yikyerɛ so
Kristo ne asɔre n'fapem;

Yɛn ne saa asɔre yi
 nkyirimma
 Yɛbekura asomafo no kyere,,
 Ayɔnkofa pa, abodoobubu,
 Ne mpaebɔ m'kosi ase,
 Yɛde nokwar' 'da, gyidi,
 Koma koro ne koma kronn
 Bɛtoa so nne daa nyinaa
 O, Awurade, yɛ yɛn nso saa

3. Kristo, asafo no ti,
 Wɔde s'ro tum' nyinaa
 akɛ yɛn,
 Sɛ yɛmfa nnye nnipa nyinaa,
 Nsi Wo, Kristo, pɛyɛ so.
 W'apam bɔhyɛ no nsakra,
 Wo fapem gyina hɔ pintinn
 Eɛ yɛn sɛ yɛyɛ ahwɛyie
 Wɔ fapem ne kyere no ho
 Eɛ sɛ yenyin kɔ kan
 Wɔ gyidi pa nhwɛso mu,
 Pentekoste yikyere no mu
 O, Awurade, yɛ yɛn nso saa
4. Krist' anidaso botae
 Ne N'asɔr a ɔdo no,
 Ode Ne nkwa mogya atɔ;
 N'asafo ne wiase yi hann
 Ekura nyansa, tumi
 akwankyerɛ
 Ma wiase, nnipa, abɔfo
 Sɛ wɔmfa so nhu Nyame
 nyansa
 Bebreɛ no ho nnimɛ 'dom
 A ɛnam Kristo dom so
 De nnidi ne daa anuonyam
 Ma Nyame Baasa koro no
 O'Nyame korosa, yehyira
 Wo daa

PAN 1064, M. K. Yeboah

97

M'AHODDEN ne no,
 Awurade, ampa
 M'ahome ne No (2)
 Me guankɔbea, m'aban dennen
 Ne Jesus Christ, Nyame ne ba;
 Ne mu na me nkwa hyɛ
PAN 1077, E.K. Asmoah

98

1. ɔBRɛFO, fa wo ho ma Nyame
 Na ma w'ani nna Ono so daa
 Nea n'ani da Yehowa so no
 Onto n'aban wɔ anwea so.
2. ɔbrɛfo, dan w'akyi kyere wiase,
 Na ma w'ani so hwe
 Yesu nko
 Ma w'ani so hwe
 asennua no so
 Na wo brɛ nyinaa bebɛrɛ ase.
3. ɔbrɛfo, fi esum no m'fi
 Na bra Yesu nkyɛn,
 On' ne hann no
 ɔbeyi wo haw, wo brɛ,
 ne w'amane
 Ode wo bɛkɔ ɔsoro fie
4. ɔbrɛfo, su frɛ w'agyenkwa no
 ɔbegye wo so na wagyɛ wo
 ɔbɛma w'asomdwoe, ɛne
 daa nkwa
 Wo ho bɛtɔ w'koraa, w'ani
 begye
5. Sɛ ahum tu bɔ w'abrabɔ mu,
 Na 'po as'rɔkye bɔ fa wo so a,
 Yesu no ne yɛn sekyɛn
 ne taabon

Obɛhwɛ na biribiara 'yɛ kɔmm
PAN 10882 to 5 verses
by S.A.K. Karikari

99

ME Wura, m' Agyenkwa
Merennyae Wo nkae da;
Me Wura m' Agyenwa,
Merennyae Wo nkae da
Ha-lle-lu-ya! Ha-lle-lu-ya!
Ha-lle-lu-ya! Ha-lle-lu-ya!
Ha-lle-lu-ya! Amen

100

1. OREMPA me da,
Orempa me da
Yesu dɔ n'ɛremmpa me da
Ade koro na minim sɛ
baabiara a mɛkɔ n'
Yesu dɔ n'ɛremmpa me da.
2. Obɛn me daa daa
Obɛn me bere biara
M' Agyenkwa n', odi
m'anim daa
Ohaw mu, amane m',
awrɛshow m', ɔyaw mu
Yesu dɔn' ɛremmpa me da
3. M'Awurade Yesu
medi w'akyi daa
Masom wo me nkwa
nyinaa mu
Medi Wo nokware wɔ
m'akwan nyinaa mu
Minim sɛ Woremmpa me da
PAN1096 2 to 3 verses
by S.A.K. Karikari

101

Yɛ W'ADWUMA adesae reba
Hye den wɔ wadwuma mu
Yɛ w'adwuma harehare so ara
Fa w'ahɔɔden nyinaa yɛ
Aka kakra na ade asa
Wɔnnɔyɛ adwuma wɔ adesae mu
Yɛ w'adwuma harehare so ara
Fa w'ahɔɔden nyinaa yɛ.

102

OGUAMMAA, Nyame
Guammaa,
Oguammaa a wokum no yɛɛ
wiase mpata
Hallelu Ya!
Faw'hodi bi aba ama wɔn a
wɔgye di nyinaa
Ahotefo nyinaa, mommɔ ose
mma No
Jesus aye ade nyinaa yiye.

103

1. Den na memfa minyi w' aye
Tumi Wura, daasebre?
Fa wo hohom pa no ma me,
Na m'asɛm aye wo fɛ
Na wo dɔ nsɛnkyerɛnne
Ne wo dom no tra m'adwene
Tumfo ne Ohenkɛse
Yɛda w'ase, yi wayɛ
2. Sɛ mekae me bɔne kwan a
Mebɔɔ mu ka pii no a
ɛma mefere me tirim daa
Sɛ wokyeɛ me so ara
Na wukura me hiani
Na woyɛ timmɔbɔ ma me

Tumfo ne Ɖhenkɛse
Yeda w'ase yi W'aye

3. Wura, wo na wudii m'akyi
Begyee me wɔ daa ogyam
Da a me ne nnebɔneyɛfo
Hwehwɛ adefunu no
Wofrɛs me se menhwehwɛ wo
W'ahenni ne wo trenɛe no
Tumfo ne Ɖhenkɛse
Yeda w'ase yi W'aye

4. Ɖtɔ dabi a wɔpɛ sɛ
Wode dɔ ba yɛn nkyɛn
Na dabi nso wohwɛ sɛ
Wonam yaw bi so twe yɛn
Sɛ yensua wo nneyɛe,
Nyɛ sɛ W'asɛm kyɛrɛ no,
Tumfo ne Ɖhenkɛse
Yeda w'ase yi W'aye

5. Agya, Woayi w'ahummɔɔ
Ne wo dɔ no akyerɛ
Yesu, wo dɔ ne wo dom no
Abɛma m'ani agye;
Na wo, honhom kronkron,
da so
Rekyerɛ me soro kwan no.
Sɛ woma midu hɔ a,
Meyi wo ayɛ dabaa
Twi Dwom 9

104

1. MƐTO DWOM mama
Onyame
Na mada no ase daa;
Na mihu ade nyinaa mu
Sɛ ɔpɛ me yiye pa
Ayamyɛ ne mmborɔhunu
Ɖne dɔ ahyɛ no ma
Ɖde dɔ hwɛ ne mmofra
Wɔ wɔn asetena nyinaa mu

Nnɛsma nɛsma sen akɔ
Na wɔnne me Nyame dɔ

2. Nyame de ne nsa akata
Me honam ne me kra so,
Sɛ ɔkɔrɛ ntaban a
Ɖde trɛw ne mma so no,
Ɖfi sɛ ɔmaa me nkwa,
Mewɔ me na yam no po
Ne me nna nyinaa nso
Abedu nnɛ na wahwɛ me
Nnɛsma, nɛsma ... n a

3. Ne ba koro a ɔdɔ no
Na oyii no mae maa me,
Sɛ onnye me mfi me
bɔnɛm
Ne amanɛhunukrom,
Ampa, saa ɔdɔ yi dɔɔso;
Me honhom hwehwɛ mu a,
Enhu ne nyinaa mu da;
Enti na me nso medɔ no.
Nnɛsma, nɛsma ... n a

4. Ne honhom n'ɔde no ma me
Sɛ ɔmfa n'asɛm no so
Mmra me mu na ɔnkyɛrɛme
Kwan a ɛde kɔ soro,
Na ɔmmɛtew me koma mu;
Na ɔmma me gyidi a
Ɖbɛdɛw sɛ 'kanea
Wɔ awrɛshow ne wu mu,
Nnɛsma, nɛsma ... n a

5. Ɖde saa hwɛ me kra yiye;
Ɖhwɛ me honam nso;
Onim nea ehia me
Ansa na mesrɛ no po.
Sɛ m'ahɔɔden nnɔɔso
N' anka mehwe ase a,
Ɖno Nyame no ara
Bɛsɔ me mu ama me so
Nnɛsma, nɛsma ... n a
Twi Dwom 281

105

1. Onyankopon asafo mma
Munyi mo ho adi
Ohene Kristo retu sa
Na mo ne no nkɔ bi!
Wasi ne hemfrankaa
Wɔays sho fitaa
Asennua bea mu kɔɔ
W'ama so de rekɔ.
2. Na sɛ moyɛ n'asuafo
Sua kyɛrɛ no a,
Ode mo fra n'asafo mu
Na ɔne mo kɔ sa.
Wotu ne sa no dɛn?
Na wonya ade bɛn?
Ohene tamfo no wɔ he?
Na wɔreko wɔ he?
3. Sɛ wokɔsom saa hene n' a,
Ohyɛ wo ne trenee,
Na ɔma wo ne honhom pa
De hyɛ wo den yiye
Wo nsu ne w'aduan
Ne ne nkwagye asɛm
Na n'ahenni mu daa nkwa
Bɛyɛ w'akatua.
4. Oko no, ɛwɔ wiase,
Otamfo ne bonsam
Ode ne nnaadaa n'egyigye
Nnipa wɔ wɔn komam
Ne bo afuw wo sɛ:
Oko kosi ase;
Oko enti som Yesu koraa
Na woatumi no daa
5. Ɛsɛ sɛ wo ne bɔne ko,
Wo hene hyɛ wo sa;
Na enti di n'asɛm no so
Di n'akyi ko kopa
Na so no mu ara,

na di nokware daa;
Wo ho akyi a wobɛpa
benya n'akatua
Twi Dwom 281

106

AGYENKWA a ɔdɔɔ
wiase yi dɔ wo ne me
Owɔ dɔ ne ayamhyehye koma
ma yɛn;
Ode yɛn bɔne akɛ yɛn
Waba abetena yɛn mu
Yɛkoto sɔre No;
Yɛkoto sɔre No;

107

1. Din bi wɔ hɔ a ɛyɛ de
Ɛyɛ Yesu Kristo din
Ɛma ɔyeraba ba fie
Bshome fi ne brɛ mu

Chorus:
Mɛto n'ayeyi dwom no daa
Wɔ N'adom Nkwagye no nti
Yesu Kristo ne me gyefo
Ayeyi nka ne din daa
2. Kristo ne me kra Agyenkwa
N'adom nti manya nkwagye
Mahu ne nkwagye basa no
Nea tetefo hwehwɛɛ no
3. Ne mogya no yɛ nkwa
nsubura
Nea ɛpem fi botan mu
Etumi horo bɔne nyinaa
Ma ɔkra nya anigye
4. Kristo frɛ no yɛ frɛ kronkron
Ɛma anigye bu so
N'asɛm no ne nkwagye
kwan no
Ɛkyɛrɛ ɔyeraba kwan

5. Yesu Kristo ye m'adamfo
Ommfa biribi nnhinta me
Okyerε me nea Ope nyinaa
Wo ne kyerεw kronkron no mu

6. Nokware Kristo din ye dε
Ama manya ahotε
M'awerεshow adan anigyε
Me kra di ahurusi daa.

7. Mεdε Wo mekra dεfo pa,
Wo nkutoo na mεdε Wo;
Mεbata Wo ho daa nyinaa,
Na mate Wo dε no nka
Apostolic Twi Nnwom 188

108

1. W'asafε ti ne wo, yen Yesu
Yεyε wo mma, na begye yen
Oguanhwεfo, yen ho hia wo
Yεyε wo nguan na behwε yen
Yen bεne nti anka yεnsε sε
Yεba wo nkyen begye W'adε
Na nso wo mmεborεhunε dεsε
Na woremma obi nsε

2. Yen Nyame pa, behu yen
mmεbε
Na fa wo denhyε hyira yen!
Na yenso, yehyε wo bε sε:
Yεbesom wo atena wo nkyen;
Ma gyidi pa εdε ne nyansa;
Ma yen ani nna wo so daa!
Ma yεmmε wo som ho
mmεden pa
Na yεmfa soro kwan so da!

3. Ma yen nyinaa mmra wo
daa homem'
Sε w'ahennim ahotεfo
Na da bi yennyina wo nifa
Na yentena w'anuaryam nom hε!

W'asefo ti ne wo, yen Yesu
Yεyε wo mma, na begye yen
Oguanhwεfo, yen ho hia wo
Yεyε wo nguan, na behwε yen.

109

1. Monna Nyame ase daa
Wo wiase mmaa nyinaa!
Osomaa ne ba koro
Beyii yen awerεho

2. Nea tetεfo hwehwεε
Nea wεn nyinaa 'ra pεε
Nea wεn ani gyinae,
Enna anya aba yi.

3. Dawid ba kεse no bae,
N'ahengua no rensakra;
Yen kra hann ne nkwayε
Yesu mu na εda adi.

4. Dεfo pa, woasiesie
Nkwayε de ama yen;
Meda w'ase na mesrε
Sε ma minnya me de bi.

5. Me nkwayε ne m'ahode,
Mema wo akwaaba nne
Me wura, bebε wo kwan
Na fa so bra me komam
Twi Dwom 51

110

YESU wo ho ye fε sε
Wodwo, Wo ho tew,
Na wo yam ye,
Wohyerεn sε anεpa nsoromma
Yesu wo ho ye fε sε
PAN 276

111

WOSO na Wo kr'on
Na Woye kese
Woso na Woye kese
Hena mpo na one Wo bese?
Woso na Woye kese

112

AWURADE aman nyinaa
Besuro Wo
Na yeahye Wo din anuonyam
Efise wo nko na Woye
Kronkron;
Efise W'akwan ye nokware.
Aman aman hene,
Wo nnwuma ye akese
Na eye nwanwa
PAN 304, P.B. Appia-Adu

113

DAA DAA daa,
Oye ma me oo daa
Daa, daa daa. Oye ma me o!
Daa, daa daa. Oye ma me o!
Daa
Daa, daa daa. Oye ma me o!

114

OKWAN DEDAW no mu
Okwan dedaw no mu
Awurade reye N'adwuma
Wo 'kwan dedaw no mu
Okwan dedaw no mu
Okwan dedaw no mu
Awurade reye N'adwuma
Wo 'kwan dedaw no mu
PAN 362

115

1. Nyankopon wo yen mu
Momma yankotow no
Na yemfa suro nsom no
Owo yen ntam ha
Monye komm wo mo mu
Na munyi mo yam nno no
Kristofo, gyidifo
Monsom no nokwarem
Monyi N'aye yiye
2. Nyankopon wo yen mu
On' na kerubim no
De soro ne fere som no
Serafim to dwom se
Kronkron ara kronkron
Ne yen Nyankopon Yehowa
Yen so kamfo wo
Sre se hu yen mmobo
Dom yen na hwe yen so
3. Yede yen adwene
Yen honhim ne yen kra
Ne yen honam de hye wo
nsa
Yepa yen akonno
Ye obonsam no
Yen wiase nnebone
Yesom wo, wo nkutoo
Anuonyam ne nidi
Ne nyinaa ye Wo de
4. W'anuonyam kese bim
Ma yenhu no yiye
Na yenyi yen yam nsom wo,
Ma yense w'abofe
Senea wohwe wi
Na wodi w'anom asem so
Ma yenyne nea Wope
Na yenkae w'asem no
Wo ade nyinaa mu.

5. Wote sɛ mframa
 Wohyɛ mmaa nyinaa ma,
 Na woatwa yɛn ho ahya
 Yɛn honhom fi wo mu
 Wohwɛ yɛn honhom so
 Enti na ɔhwehwɛ wo bi
 Yi wo yam gye yɛn tom'
 Yɛnhwehwɛ ɔforo
 Wo nko na yɛpɛ wo
Twi Hymn 186

116

1. ɔMAN Ghana ba
 Tow ehurusi ndwom
 Nyame agye wo nkwa
 Adom wo, ehkira wo
 Trɛ wo ntamadan m',
 Benkum na nyimfa
 Adom Ewuradze,
 Ehu wo so mbɔrbɔr.
- Chorus*
W'ebisadze nyinaa
Wo Nyame bɛyɛ ama w'
Wo ysfo nye w'kun
Ne dzin nye Ewuradze
ɔmandzehunyi a
Da bi ehum tuu wo
Adom Ewuradze
Ehu wo so mbɔrbɔr
2. ɔMAN Ghana ba
 Da wo Nyame ase
 Nyame mba rokɔ a
 Wo nso ka ho worokɔ
 Soɛr huntuma mu
 Bisa adze kɛse
 Adom Ewuradze
 Ehu wo so mbɔrbɔr
3. ɔMAN Ghana ba fa
 nsembɔ dzi dɛw
 ɔtamfo biara nkotum asɛɛ
 wo bio

Wo ndaamba yɛ siar
 W'awiei bɛyɛ fɛw
 Adom Ewuradze
 Ehu wo so mbɔrbɔr

117

1. MONTO dwom dɛdɛ nyi
 Awurade aye
 Monto dwom dɛdɛ mma no;
 Momfa osebɔ nyi
 Awurade aye
 Monto dwom dɛdɛ mma no

Chorus

Kristo yɛ nkunimdi hene
ampa

Ne mogya adi nkunim
W'agye 'debɔneyɛni ɔtɛ sɛ
me

Monto dwom dɛdɛ mma no.

2. Monto dwom dɛdɛ nyi
 Awurade aye
 Monto dwom dɛdɛ mma no
 ɔde me bɔne nyinaa akɛyɛ
 Monto dwom dɛdɛ mma no.
3. Monto dwom dɛdɛ nyi
 Awurade aye
 Monto dwom dɛdɛ mma no
 Ne mogya nti manya 'hofadi
 Monto dwom dɛdɛ mma no
4. Monto dwom dɛdɛ nyi
 Awurade aye
 Monto dwom dɛdɛ mma no
 ɔsahene Kristo adi nkunim
 Monto dwom dɛdɛ mma no
5. Monto dwom dɛdɛ nyi
 Awurade aye
 Monto dwom dɛdɛ mma no
 Sɛ mihu m'agyenkwa anim a
 Mɛto dwom dɛdɛ ama no
Apostolic Twi Dwom 196

118

W'ayamye nti,
O M'agyenkwa
Meyi W'aye mmorodo ara daa
Ma wo Sunsum kronn
nkyerɛkyerɛ me
Mmrɛ mensi nnɔ Wo
Mmorodo ara!
Mmorodo ara!
mmorodo ara!
Ao, medɔ Wo M'agyenkwa
Mmorodo ara!

119

WAYE ade nyinaa yiye (2x)
Wama asotifo ate asɛm,
Wama mmum akasa
Wama asotifo ate asɛm,
Wama mmum akasa
PAN 97

120

ADOM na wɔde nam gyidi so
ageye mo nkwa
Na emfi mo ankasa,
Eye Onyame akyɛde
Na emfi nnwuma mu,
Na obiara anhoahoa ne ho
Adom na wɔde nam gyidi so
ageye mo nkwa.
PAN 598

121

OWUSORE; frankaa rehim (2x)
Sɛ wugye Yesu di de a
Wobɛsɔre ma wobɛnya nkwa
Afi owu amoa mu
PAN 605

122

ADOFŌ, afei na yeɛ
Nyame mma
Na nea yeɛɛye no nnya nnaa
adi
Yenim ampa sɛ yeɛɛye,
Yeɛɛye sɛ Ono, yeɛɛye sɛ Ono
Yeɛbehu N'sɛnea Ote.
Pent Hymn 60 PAN 698

123

Sɛnea daakye bi
Yeɛbehia No ni;
Wiase aman nyinaa,
Kasa horow nyinaa,
Yeɛde anigye behia No,
Na yeato Hallelu Ya ama
Ne din
PAN 36

124

1. Agya pa bi refre wo sɛ bra
fie
Agya dɔfo refre wo sɛ bra
fie
Onim nea ehia wo,
Obeye ama wo
Oye Kwankyersfo,
Obekyerɛ w'kwan pa
2. Oye Oyaresafo,
Obesa wo yare
3. Oye Ofotufɔ,
Obetu w'fo pa
PAN 1104

125

Wo pɛ, nye me pɛ na ɛnye
Wo pɛ, nye me pɛ na ɛnye

Boa me ma minhu
Nea woahyehye ama me
Wo pɛ, nyɛ me pɛ na ɛnyɛ
PAN 1112

126

Mahu Yesu, Yosef ba no,
Nea Tetefo kaa ne ho asem n'
So biribi pa bi betumi afi
Nasaret aba?
Mommra mmɛhwe
Mommra mmɛhwe Yesu,
Agyenkwa no
Mommra mmɛhwe

127

W'asɛm so na m'ani da
Wo bɔhyɛ no na meretwen
W'animtwɛ n'ma minya nhyira
Anuonyam nka Nyame
Guammaa
PAN 1106

128

AGYENKWA Yesu wu maa me
Meda N' ase daa,
Agyenkwa Yesu wu maa me;
Meda N' ase daa;
PAN 9

129

AYEYI na mede ma Nyame
Ɛbere a mete ase yi na meyi
m'Awurade ayɛ
Asaman ase nni ayeyi bio;
Anuonyam nka Ɔsorosoro hene
PAN 4

130

DAVID sanku a
Ɔbɔ ma Yehowa; (2)
Momma yɛmmɔ, yɛmfa yɛn
ano mmɔ
Yɛmfa yɛn koma nka ho
Yɛmfa yɛn koma nka ho
PAN 84

131

NEA Wayɛ ama me, Ɔsɛ ayeyi
Nea Wayɛ ama me Ɔsɛ nnaase
Meyi Nayɛ, mɛda N'ase
Nea W'ayɛ ama me, Ɔsɛ ayeyi.
PAN 117

132

DA no bɛyɛ nkonim nkonimdi
da,
Da no bɛyɛ nkonim dɛn ara!
Yɛbɛto Hosiana wɔ Ɔhene
n'ahɛmfie
Da no bɛyɛ nkonim dɛn ara!
PAN 697

133

ANKA manya sɛ masɛ Wo,
Jesus
Anka me suban nyinaa asɛ Wo
de
Ahobrɛase, nokware, ɔdɔ
kommɛ ne trenee ahyɛ me ma.
PAN 711

134

DAA nyinaa, Awurade
Nneema mmiɛnsa yi na mesrɛ
Sɛ mehu Wo yiye

Mɛdɔ Wo yiye
Medi W'akyi yiye
Daa nyinaa
"Day by Day"
Pent. Hymn 323
PAN 1036

135

M'ASOMDWOE apam wɔ hɔ
ma wɔn a
Wɔafa M'asɛm na wayɛ
Wɔbɛyɛ sɛ dua a esi asubɔnten ho
Na wɔbɛsow aba wɔ ne bere mu
Wɔrenwu da, wɔbetena ase
Na wɔahyɛ me anuonyam
PAN 1154, Eunice Addison

136

1. YESU ne nkwa botan no
Ne mu na nkwage ahyɛ ma
Enti foro saa botan no
Na wo nkwageye asi pi.
2. Yesu ne Onyame Ba a,
Ɔsoma no baa wiase
Sɛ Ommewu mma nnipa mma
Na wo nkwageye asi pi.
3. Bere a wiase aduru sum
Na nnipa nnya baabi mfa
Ɛno mu na Yesu bae
Ma nnipa mma anya nkwageye
4. Yesu mogya yɛ asuten
Ne mu na nkwa abu so
Enti bra benom nsu no bi
Na wo nkwageye asi pi
2-4 verses by S.A.K. Karikari

137

Morotwɛɔn ne mbae no
Wɔ Sor adampɔn mu
Morotwɛɔn me Jesus,
Ɔnkɛkyɛr na waba
Meretsɛw, na meretsie
Ndze a ɛbɛtsɛm ɔdasum
Morotwɛɔn me Jesus,
Ɔnkɛkyɛr na waba
Wahyɛ bɔ dɛ ɔbɛfa m'
Dze me akɛtsena
N'enyimyam mu
Wahyɛ bɔ dɛ Ɔbɛma m'
Konyim ahenkyɛw na m'asoa
Meretsɛw, na meretsie
Ndze a ɛbɛtsɛm ɔdasum
Morotɛɔn me Jesus,
Ɔnkɛkyɛr na waba
PAN 585

138

Nnipa nyinaa besi dɛn ate
nɛmpa yi?
No ho mmuae no Jesus de maa
yɛn
"Na sɛ wɔma me so fi asaase
so a,
Mɛtwe nnipa nyinaa ama
Me ho" (2)
Ma No so, Ma No so;
Ɔda ho fi sor' hɔ kasa;
"Na sɛ wɔma Me so fi asaase
so a
Mɛtwe nnipa nyinaa ama Me
ho"

139

Onyankopɔn Kronkron
Ɔhenkɛsɛ

Wo tumi so oo!
Wo tumi so oo! (2)
Woye Onyame kесе na wo
tumi so
Woye Onyame kесе na
Wodɔɛ dɔso
Osorosoro Nyankopɔn,
wo tumi so
Wo tumi so oo!
Wo tumi so oo! (2)

140

Jesus resiesie tenabea wɔ Sor'
Ode sika ne Jaspa abo
Oɔɛba bere a ani nna
Na wabɛfa n'ahotewfo nyinaa
ako
Ana ysbɛkɔ hɔ, Alleluia
Ɛme mɛkɔ hɔ, Alleluia
Wo nso wobɛkɔ hɔ Alleluia
Alleluia, yɛn nyinaa bɛkɔ hɔ
PAN 281

141

Jesus mogya reprim
Jesus mogya reprim
Jesus mogya reprim bɔne so
Orefa wiase nnommmum akɔma
Jesus
Jesus mogya adi nim
PAN 271, Eunice Addison

142

W'ayi me afiri dɔte pɔtɔ no mu
Ode m'anan asi ɔbotan so
Ode adwomto ahyɛ makoma mu
Ayeyi nnwom, Alleluia
Eunice Addison

143

Wɔawo m'ɔba
Menna ho nni nkoasom m'
M'agya awo m' ato abusua
foforo m'
Sor' abɔfo aporɔ redi'danse
M'agya awo m' aye ne de koraa
PAN 239 Mfantse
Eunice Addison

144

Nkonimdi! Nkonimdi!
Mogya dehye tɔ nkonim
Nkonimdi! Nkonimdi!
Nkonim abere nyinaa
Sɛ Yehowa te ase yi
Oma sunsum m' ahɔɔden
Ma wɔn a wɔtwer' no
Di nkonim abere nyinaa (x2)
PAN 229

145

ɔAGYE m' mbordo ara
Nyame, ɔagye m' mbordo ara
ɔahohor mo ho bɔn nyinaa
Nye mo ho nkekaa nyinaa;
ɔagye m' mbordo ara
Nyame, ɔgye m' mbordo ara
Mbɔhuhor N' na mato N'
ndwow
'Siandɛ ɔagye m' mbordo ara
PAN 109, Eunice Addison

146

Ana W'akoma pɛ nhyira?
Foro, foro bra sorsor
Foro bɔhwɛ Jesus N'ahoɔfɛw;
Mbrɛ enyimnyam ndzɛpa ebu do
PAN 155, Eunice Addison

147

DWEN papa a Ɔye ma wo n' ho
Dwen papa a Ɔye ma wo n' ho
Sɛ ehum rotu a
Ɔdze w' besie yie
DWEN papa a Ɔye ma wo n' ho
PAN (Mfantse) 176
Eunice Addison

148

JESUS, Jesus, Jesus
Jesus, nye mo botantsim;
Jesus, Jesus, Jesus
Jesus na motwer No.
PAN (Mfantse) 195

149

YEBETUMI akɔ akɔfa asase no
Fi Jordan agya akɔsi mpoano;
Mmom gyata n' bebɔ mmɔden
asi yen kwan des
Nyame n'ara de nkonim bebɔ
Nkonim firi Ewurade (x2)
Wadi nkonim ama n'asɔre
Yebehim nkonimdi frankaa no
PAN (Mfantse) 208

150

JESUS mogya nko na
Otum horo me kra ho;
Otum horo me bɔne ma meye
fitaa;
Bibiara nnkotum ahor m' ma
madi mu
Gyese Jesus mogya no nko
Mogya a ehor' fi, ɔsor ahɔden;
Yiw Jesus Ne magya n' sombo
Afer'bɔde yi mogya ahyɛ no ma
Yiw Jesus Ne mogya n' sombo

Alleluia! kamfo Nyame
Alleluia! kamfo Nyame

151

1. NYAME ahyɛ bɔ sɛ
Ɔde daa nkwa bɛma
Obiara a Ɔgye Yesu, Ne dɔ
Ba no di

Chorus

Hallelu Ya Wawie;

Migye Ɔba no di

*Nea wokum no ne mogya
no agye me (x2)*

2. Sɛ ɔkwan no mu nnye
Na amane wɔ mu a
Ampa Yesu betumi sɛ
Ɔde yen twa.
3. Mihi adɔfo bi nso
Wɔ anuonyam mu;
Wɔagyɛ wɔn nkwa na
wɔn nnwom ara ne sɛ:
4. Mihi ahene ne adiyifo bi
nso sɛ
Wɔnenam sika aborɔn so na
Wɔr'to nnwom yi
5. Nnwom no bi wɔ hɔ ma
Me ne wo nyinaa
Yen ayeyi nnwom a yebɛto
daa ne sɛ:
*'Tis The Promise of God full
Salvation*
P.P. Bliss Pent Hymn 163

152

1. YEBEDI dɛw bi da bi
Yebedi dɛw bi da bi
Nyame n'adwuma ɔbrɛ wɔ
mu ampa
Yebedi dɛw bi da bi

2. Yɛbɛkɔ s'ro ahemman mu
Akɔtenaa ne nkyɛn hɔ daa
Sɛ yedi N'akyi nokware
mu de a
Yɛbɛkɔ s'ro ahemman mu.
3. Obɛhyia yɛn s'ro hɔ
Na wama yɛn akwaaba
Ɔbɛma yɛn amo, wama yɛn
abotri
Yebedi dɛw bi da bi
*PAN 708 2-3 verses by
S.K. Karikari*

153

YɛBɛSɛ No, sɛ Yesu Kristo
Nyame Ba no ba a,
Yɛne No bɛsɛ
Yɛbɛsɛ No sɛ Yesu Kristo
Nyame Ba no ba a
Yɛ ne No bɛsɛ

Chorus

*Saa bere yi ɔresiesie yɛn
Saa bere yi, ɔde
N'asɛmpa no reyɛn kra
Yɛbɛsɛ No sɛ Yesu Kristo
Nyame Ba no ba a
Yɛne No bɛsɛ
Eunice Addison, PAN 710*

154

1. MENYA ngyirama apem
matow ndwom
Meyi mo Pomfo ayɛw
Makamfo me Hen
N'enyimnyam
N'adom no konyimdzi
2. Mo Wura dɔyɛfo, me
Nyankopɔn

- Boam' ma mombɔ dawur,
Memfa Wo dzin n'enyidzi no
Mentahye mbea nyinaa
3. Jesus! dzin a otu hɛn suro,
Ɔma 'werɛhow bɔ adze;
Ɔyɛ sanku wɔ abɔn asom'
Ɔyɛ nkwa nye asomdwee.
 4. Ɔkasa, na wotsie Ne ndze a,
Ewufɔ nya nkwa bio,
Akoma werɛhonyi dzi dɛw
Hianyɔ buroburow gye dzi
 5. Odwuru bɔn no tum koroa,
Otu daduanyi duam;
No bɔgyaa tum san fifo ho;
Odzii nyim maa mo so.
 6. Hom bɔn nyinaa da Jesus do:
Wokum Nyame Eguambaa
Wɔdze Ne kra so bɔ afɔr
Maa obiara ne kra
CAN 1 Charles Wesley

155

1. WONYI Nyame Hen ayɛw
Wɔmfɔ ayɛyidwom mmrɛ N'
N'ehummɔbɔr tim hɔ daa
osi pi yɛ nokwar daa
2. Wonyi N' ayɛw: ɔayɛ ewia
Dɛ ɔkɔ aprɔw daa daa nyinaa
3. Na eso ɔayɛ bosoom,
Ma odu anafua a ɔhyɛrɛn
4. Enyimnyam nka, Hen dɔyɛfo
Abɔbze nyinaa ntow
enyimnyam
Enyimnyam, nka Egya, nye Ba
Nye Sumsum, Ebiasa kor
Amen
*CAN 9 Henry Williams Baker,
1821-7*

156

1. MBRƐ Jesus Ne dzin dua
ye dɛw
Wɔ gyedinyi asom' a!
Otu ne yaw, ye ne yar edur,
Na otu no suro nyinaa
2. Ɔbɔ sunsum a oepira esu,
Na ɔdwe akoma a ɔahaw;
Edziban ma sunsum a kɔm
dze n'
Ahomgye ma fonafo
3. Dzin pa! Botan a motow do
Me kyem na mo sumabew,
M'egyapadze aɔmmpa da,
Adom na ɔahye n' ma!
4. Jesus, mo Guanhwɛfo, mo Nua
Mo Sɔfoe na me Hen
Mo Wura, mo Nkwa,
mo Kwan, m'Ewiei,
Bra bɛgye m'ayeyi.
5. Mo mbɔdzembɔ ɔye mberɛw,
M'akoma ye wɔɔwɔw;
Na ber a m'bohu W'dɛ mbrɛ
Ɔwo tse n'
M'beyi W' ayɛw dɛ mbrɛ ɔse
6. Kɛpɛm da n' na m'bɛka
Wo dɔ no,
Medze nkwanhwea tsiabaa 'i;
Na ma Wo nsaku dzin dɛdɛw n'
Ɔnhom me kra wɔ wum'.
Amen.
*CAN 25 - John Newton,
1725-1807*

157

1. ƆKO kɛse no abɔ adze
Afei hɛn Sahen edzi nyim;

Wɔnhye ehurusi ndwom n'ase
Alleluia!

2. Owu hyehye no dɔm petsee,
Na Christ abɔ hɔn apetsee;
Wɔmbɔ se ntow enyigye
ndwom
Alleluia!
3. Awɛrɛshow ndaasa no etwam
Ɔasoɛr konyim mu efi wum';
Enyimnyam nka Hen
tseasefo n'
Alleluia!
4. Ewuradze, W'amandzehu ntsi
Gye Wo nkowaa fi wu no
bɔr mu,
Ma yeenya nkwa, yaatow
Wo ndwom
Alleluia!
CAN 67

158

1. MBRƐ metse yi ara minnyi
hwee ka
Dɛ wɔkaa Wo bɔgyaa gui
maa m'
Na efrɛ m' dɛ membra Wo
nkyɛn
Nyame Eguambaa, maba
2. Mbrɛ metse ya ara
monnkɔtwɛn de
Mara meper tu me kra ho fi,
'Wo na Wo bɔgyaa tum tu fi,
Nyame Eguambaa, maba
3. Mbrɛ metse ya ara, hianyi,
furafo;
Enyiwa ɔnye ahonya,
Dza mihia nyinaa wɔ Wo mu,
Nyame Eguambaa, maba

4. Mbrɛ metse ya ara, Wo dɔ
kɛsɛ n'
Ehubu mpampi nyinaa mu,
N-kyii m'byɛ Wo nko Wodze,
Nyame Eguambaa, maba
CAN 114 - Charlotte Elliot
(1789-1871)

159

1. EWURADZE, W'asɛm tsim,
'No na yɛhwɛ nantsew,
Nyia ɔgye no nokwar
Nya kan nye enyigye
2. Atamfo ba hɛn dɔ a,
W'asɛm yi hyɛ hɛn dzen
Awerskyekyer nɛɛmpa,
N-kwagye amandzɛɛ
3. ɔbra n'ehum tu hɛn
Na sum gye hɛn dɔ a
Ne kan hyɛɛn ma hɛn
Na ɔkyɛɛ hɛn kwan
4. Woana botum akyɛɛ
Ahotɔ nye dɛw a
W'asɛmpa yi dze ma
N-tsetsekwaɛ nyinaa
5. Ehumbɔbɔr nɛɛmpa,
ɔbaa atseasefo;
N-kwasɛm, ɔkyekye
Hɛn a wɔda wuso wɛɛ
6. Ewuradze, ma yɛnhu
No mu adesua krɔnkrɔn n'
Na yaadɔ, yeesuro Wo,
Daa nyinaa yaaben Wo!
CAN 90 Henry Williams Baker,
(1821-77)

160

1. KANEA a yɛdze hwɛ hɛn
kwan mu
Mma yɛammfom kwan
yɛannyew;
Adom N-su a ofi sor tɔ
Ma akwantufo nom bi;
2. Ediban a ofi sor tɔ
Ma yɛdze nyɛn hɛn kra
Nwoma a yɛkenkan a yehu
Mbrɛ ɔsor man mu tse;
3. ɔyɛ gyafadum anadwo,
Mununkum adekyee;
ɔbra po tu ne tsir gu dɔ a
Hɛn sekyɛ nye tabon
4. Onyame Twerammpɔn N'saem,
N'enyimnyam Ba N' Ahyɛmu
Yeenya wo a yeentum bra
yi bɔ,
Yɛntum nnya Nyame man.
5. Ewuradze, dom hɛn ma
yɛnsua
W'asɛm mu nyansa n' yie,
Na yɛmfa mbofra 'koma ngye
Ne nkyɛɛkyɛɛ krɔnkrɔn no.
CAN 91- Bernard Barton
(1784-1849)

161

1. SUNSUM Krɔnkrɔn, bra
hɛn 'komam',
Ma yɛntse Wo tum no,
Wo na tsetse wɔdze W'hyɛɛ
nkɔm
Na kan na dɔ fir Wo.
2. Bra, na ɔwo na nkɔnhysfo
Dze W'kyɛɛwee, dze Wo kɛɛ;
Bue nokwar no,
ɔwo nye saafee n'
Tsew nwoma krɔnkrɔn n'ano

3. Sor Ebubur, trɛ
W'atsabann m'
Wɔ hɛn isum no do
Butuw hɛn kra no sum no do,
Na ma hɔ ɔnyɛ kann

4. Sɛ 'hyerɛn hɛn mu a,
yɛnam Nyame
Nankasa do bohu N',
Na yɛnye wo mba nyinaa
esusu
Onyame dɔ no bun. Amen
CAN 89 - Charles Wesley
(1707-88)

162

1. AO bra ma yendzi dɛw
Sɛn nkan n' meye hianyi a,
Afei menya Nyame ho dɔ,
Ode a ɔkyɛn sika
2. Ao bra ma yendzi dɛw
Sɛ nkan n' motɔɔ bahwa a,
Afei menya Nyame ho dɔ,
N-abaw weɔn me dabaa.
3. Ao bra ma yendzi dɛw
Sɛn nkan n' mobɔɔ eko a,
Nyame dze No dɔ atwe me
Dɛmensan m' Egya fie
4. Ao bra ma yendzi dɛw
N-kyɛ me kra reyew,
M'Agyenkwa Jesus abɔtwe m'
Wɔ hɔn na abɔnsam nsa.
5. Ao bra ma yendzi dɛw
Afei menya Nyɔnko a
No dɔ kyɛn onua mpo no dɔ
Oɔɔ a onnyi ewiei a.
6. Ao bra ma yendzi dɛw
Ao, 'wo a edɔ Jesus,

Nyame N'abɔdze nyinara,
Wonsuo m' yenyi N' ayɛw
CAN 138

163

1. Wo nkyɛn ara, Nyame,
Wo nkyɛn ara!
Kaansa mbeamudua mpo
Na ɔma mo do a,
Mo ndwom dabaa nye dɛ
Wo nkyɛn ara, Nyame,
Wo nkyɛn ara!
2. Kaansa mirikyɛn mpo
Ma wi akɔtɔ
Ma adze so asa me,
Ma mesun bo a,
M'adaaso mu m'bepin
Wo nkyɛn ara Nyame
Wo nkyɛn ara!
3. Ma kwan m'bɛda hɔ a
Wɔdze kɔ sor;
Dza edze ma m' nyina,
Abɔfo refɛfɛ m'
Wo nkyɛn ara, Nyame
Wo nkyɛn ara!
4. Ber a m'enyi bɛtsetsew n',
M'beyi W'ayɛw;
M'bodua m'awɛrɛshow mu
M'esi Nyame fi;
Menam me yaw m'
m'bepin
Wo nkyɛn ara, Nyame
Wo nkyɛn ara!
5. Sɛ so medze ahomka
Mutu ba sor,
Mo Wɛrɛ fir wi bosoom,
Onye nworaba a,
Mo ndwom mber nyinaa
nye dɛ

Wo nkyen ara, Nyame
Wo nkyen ara!
CAN 152 - Sarah Flower
Adams (1805-48)

164

1. ASODZI da mo do
De miyi Nyame ayew
Megye me kra a onnwu da
nkwa,
Na mema ase sor
2. Mosom mbersantsen yi,
Midzi дума a woahye m'
Ao, nkye medze m'ahom
nyinaa
Maaye mo Wura Ne pe!
3. Fa nhweyie bo me ban
Ma mentsena de ihu m';
Na. mo Wura, siesie
Wo somfo
Na meebu nkontaa pa
4. Boa m' ma monweon
monsor,
Na montwer Wo nkotoo
Minyim de mogor m'e
eduma ho a,
M'bowu wua onnyi ewieie
CAN 188 - Charles Wesley
(1707-88)

165

1. KENYAN W'edwuma yi,
Ewuradze, kyere Wo tum;
Bo Wo ndze a onyan ewufom'
Na ma Wo nkorofu ntse

Chorus:

*Keyan W'edwuma yi,
Ber a yekotow Wo yi*

*Sian, ao, Ewuradze domfo,
sian!
Bra behyira hen sesei*

2. Kenyan W'edwuma yi,
Ma akra nhwehwe nkwa-su n';
O ma hen esunsum kon ndo
N-kwa edziban no!
3. Kenyan W'edwuma yi,
Kon W'enyimnyam dzin no;
Wo Sunsum mma hen do
m-fram
Mma W' nye Wo mba nyinaa
4. Kenyan W'edwuma yi,
Ma W'asem no nnya tum;
Ma wamfa enyikan gyedzi ntsie
W'asempa a nhyira wam' n'
5. Kenyan W'edwuma yi,
To Pentecost bow no;
Na enyimnyam no beye Wodze
Na hyira n' aka hen
CAN 240 - Albert Midlan
(1825-1909)

166

METO Awurade ho dwom
Na ma ma wama ne ho so (2)
M'ahoden ne me nnwomto ne
Yehowa
Na waye me nkwagyefo
Ono ne me Nyankopon nye m'
m'Agya
Na mekamfo no
Na mema No so

167

1. WAFa m'aninguase, de ko
asennua no so
De sesaa N'anuonyam de
maa me

Wafa me mmusubɔ de kɔ
asennua no so
De sesaa abrabɔ pa de maa me

Chorus

M'asomdwoe a manya yi
Efiri asennua no so na sbaes
M'asomdwoe a manya yi
Efiri asennua no so na sbaes

2. Wafa m'afodi no de kɔ
asennua no so
De sesaa abrabɔ pa de maa me
Wafa me nkoays
De kɔ asennua no so
De sesaa abrabɔ pa de maa me
3. Nnebɔneyɛfo a enne, yɛanya
nkwagye yi
Efiri asennua no so na sbaes
Osoro kwan a abue,
ama yɛn nne da yi
Efiri asennua no so na sbaes
PAN 679 - Eunice Johnson

168

ANKA nea mete no ware paa
Anka nea mete no ware paa
Yesu Ne dɔ, Ne dom, ne
Ne wu a Owui no
Ama me nso maba fie
Eunice Johnson

169

MOGYA n' atue
emukɔ kwan ama yɛn nso
ama ahotefo yɛanya kwan sɛre no
Halleluya! Halleluya!
Halleluya nka Nyame
Aguammaa (2)
Eunice Johnson

170

'Nyame ne yɛn wɔ hɔ
'Nyame ne yɛn wɔ hɔ
Otene Ne nsa ne berɛ mu
Ma tumi nyinaa brɛ ase
Na Ne nneyɛ nyinaa kyere sɛ
Nyame ne yɛn wɔ hɔ nne nso
Nyame ne yɛn wɔ hɔ

171

WAMA me nso masɛ nne
Mogya dehye a Ohwie gui wɔ
Kalvary no nti (2)
Wama me koma atɔ me yam
Mogya dehye no nti (2)
Mogya dehye, Mmo!
Mogya dehye, Mmo!
Woama m'akoma atɔ me yam
Mogya dehye, Mmo oo!
Eunice Johnson

172

YUDA abusua kuo mu gyata no
Wadi nkonim
Kalvary Obarima kokɔdurufɔ no
Wadi nkonim
Wako adi nkonim
'De asade ama ne mma
Galilea hoɔfɛfo no
Wadi nkonim
Eunice Johnson

173

1. W'AHENNI yɛ daa 'henni
W'ahenni no fi tete;
Wofi tete dii hene,
W'ahenni yɛ daa 'henni

2. W'ahenni ye daa 'henni
Bra betena W'ahengua so;
Na tumi nyinaa mmre ase
W'ahenni ye daa 'henni
3. W'ahenni ye daa 'henni
W'ahenni no nni awiei;
Osoro hene ne wo ampa,
W'ahenni ye daa 'henni
4. W'ahenni ye daa 'henni
Hena na one wo se?
Mogya 'dansefo hene
W'ahenni ye daa 'henni
5. W'ahenni ye daa 'henni
Ahene mu hene ne wo
ampa;
Wo nko na tumi wo wo
W'ahenni ye daa 'henni
6. W'ahenni ye daa 'henni
Bra bedi 'tamfo no so,
Ahotewfo hene Kristo
W'ahenni ye daa 'henni
Apostolic Twi Dwom 253

174

1. BURA bi wo ho bogya ma
Wotwee n' Immanuel mfem',
Na ndzebonyefo boton a,
Woyew hon ho fi nyinaa
2. Owifo no adze daw hun
Bura n' wo n'aber do;
Ho na kaansa mo ho ye
nkow a
M'bohohor mo ho bon nyinaa
3. Nyame Eguambaa, Wo bogyaa
No tum onnkpa da,
Gyedw'asormba nyina enya
nkwa
Mma wonkseye bon bio

4. Ofitsi de me gyedzi hun
Esu a ofi Wo mfem'
Onyame do aye mo ndwom,
Na obeye edu wum'
5. Na owu ma me gyirame
Ye komm da detsem' a,
Me kra botow ndwom dawew bi
Akamfo Wo wo sor
*CAN 61, William Cooper,
1731-1800*

175

1. Wo Kalvary bepaw no so
Wokum Kristo, Nyame ba no,
Oye Yesu m'agyenkwa no.
2. Obre ne yaw hyee Yesu so
Asotore ne mmaa atape
gyee no,
Emaa m'agyenkwa no yee
mmerew
3. Metee ntestesm nne wo
dua no so
Se, me Nyame den nti na
Woagyaw me,
Eye Yesu m'agyenkwa nne
4. Ode nne kase team se: "Mawie"
Na Obow ne ti ase na Owui
O! hwe senea Yesu si do me.
5. Me wera remmfu Yesu
amanehunu,
Fi Getsemame kosi Kalvary,
Weredam afre a Obae de
gyee me
Apostolic Twi Dwom 144

176

1. Ma Honhom kronkron mu
ogya no mmra

Na soma yɛn kɔ wiase nyinaa,
Na yɛnkɔbɔ Wo nsɛmpa no
dawur'
Nkyerɛ wɔn a wohia
nkwagye nyinaa

Chorus

*Ma ogya no mmra, ma
ogya no mmra*

*Ma Honhom kronkron mu
ogya no mmra, ma ogya
no mmra,*

*Ma Honhom kronkron mu
ogya no mmra*

2. Ma Honhom kronkron mu
ogya no mmra
Na bebubu 'tamfo bonsam
mpokyerɛ
Bɛgye wo nkorɔfo fi 'wu
ahama mu
Ma Honhom kronkron mu
ogya no mmra
3. Ma Honhom kronkron mu
Ogya no mmra
Awurde bɛyɛ w'ara w'aduma;
Ɔtamfo bonsam ama nabaa so,
Ma Honhom kronkron mu
ogya no mmra
4. Ma Honhom kronkron mu
ogya no mmra
Yɛgye w'asɛmpa mu tumi
no di;
Ma Pentekoste da ogya no
mmra
Ma Honhom kronkron mu
ogya no mmra

5. Ma Honhom kronkron mu
ogya no mmra
Awurade ma W'adom nsu
no ntɔ
Ma Honhom kronkron mu
ogya no mmra
Ma Honhom kronkron mu
ogya no mmra
Apostolic Twi Dwom 157

177

1. Akwantu bi wɔ ho a yebetu
Ɛnyɛ wiase ha akwantu no bi,
Soro hɔ akwantu na
yɛretwɛn,
Anigye bɛn na saa da no bɛyɛ
2. Sɛ sum hyɛ kabii ma
Ɔpranaa bobom,
Ma Kristo mu awufo sɔrɛ
kan' a
Na sɛ yɛnɛ wɔn bom
kɔhyia Kristo a,
Anigye bɛn na saa da no bɛyɛ
3. Anigye na yɛdɛ betu kwan no,
Ahurisi na yɛdɛ behyia
Kristo
Gyidifo nyinaa bɛbom
anantew,
Anigye bɛn na saa da no bɛyɛ
4. Yɛbehu yɛn ho anim ne anim
Bere a yɛbehyia wɔ ahengua
no anim,
Na sɛ ahotewfo nyinaa bom
tra a,
Anigye bɛn na saa da no bɛyɛ
5. Yɛwɔ dwom foforo bi a
yɛbɛto,
Soro abɔfo mpo renntumi
nntɛ ase

Yen nkunimdi ho dwom na
yɛbeto,
Anigye ben na saa da no bɛye
Apostolic Twi Dwom 308

178

1. Getsemane turo mu hɔ
Awerɛshow tɔ Yesu so;
Hɔ na Ɔkyerɛ ne dɔ no
Sɛ Ɔdɔ me debɔneyɛni

Chorus

*Ɔdɔ ben ni? anwanwa dɔ
Sɛ Ɔdɔ me mmroso saa yi,
O, anka me nso madɔ No.*

2. Owu adeso a tɔ me so,
Yesu bae ma made me ho;
Oyii me fii owusɛ mu,
De kyerɛ ne dɔ a Ɔdɔ me
3. Mebɔ musu yeraa me kra,
Na Yesu bae bɛhwɛhwɛ me
Ɔtɔ mum' ne twitwafo anim,
De gyee me san baa nkwa
mu bio

Apostolic Twi Dwom 123

179

1. OGUAMMAA sɛ aysyi
Oguammaa sɛ nnaase,
Momfa mo ho nyinaa mma no,
Ɔno na Ɔsɛ ayɛyi
2. Oguammaa sɛ ayɛyi
Ne nko na Ɔsɛ ayɛyi
N'afɔre a ɔbɔe no nti
Ɔno na Ɔsɛ ayɛyi
3. Oguammaa sɛ ayɛyi
Munyi no ayɛ daa,
Ne wu no apata ama yen
Ɔno na Ɔsɛ ayɛyi

4. Oguammaa sɛ ayɛyi
Monto n'ayɛyi dwom
Ne dom nti momma yenka
Ɔno na Ɔsɛ ayɛyi sɛ,

5. Oguammaa sɛ ayɛyi
Ampa ɔsɛ ayɛyi
Ɔno ne yen nkwagye botan
Ne nko na Ɔsɛ ayɛyi
Apostolic Twi Dwom 202

180

1. O Yesu dafɔ pa
Wo nkorɔfo wɔ w'anim;
Ma w'adɔe no nso yen so,
Na w'anuonyam nna adi
2. Obi nni hɔ sɛ wo
Yesu Ɔdɔfo pa;
Ma w'adɔe no nso yen so
Na w'anuonyam nna adi
3. Ampa yɛhwɛ wo kwan,
Ma adom kwan mmue
mma yen;
Ma w'adɔe no nso yen so,
Na w'anuonyam nna adi
4. Woyɛ mmɔborɔhunufɔ,
Ɛnte saa a'nka yɛnyera;
Ma w'adɔe no nso yen so,
Na w'anuonyam nna adi
Apostolic Twi Dwom 283

181

1. YESU Kristo yɛ agyenkwa,
Nhyira nka no
W'ama y'ahu ne nkwagye,
Nhyira, nhyira nka no.
2. Kristo mogya yɛ nkwa nsu,
Nhyira nka no
Wama y'anom nsu no bi,
Nhyira, nhyira nka no.

3. Nea Ɔsɛn dua no so,
Nhyira nka no
Wama y'anom nsu no bi,
Nhyira, nhyira nka no.
4. Yesu Kristo wu no nti,
Nhyira nka no,
Ne mogya mu wu no nti,
Nhyira, nhyira nka no.
5. Yesu Kristo adom nti,
Nhyira nka no,
Ne wusɔre tumi nka no.
5. Yesu Kristo, medɔ wo,
Nhyira nka no,
Wo na wodii kan dɔɔ me,
Nhyira, nhyira nka no.
Apostolic Twi Dwom 218

182

1. YESU, Kristo asɔre
Wasɔre, ɔrenwu bio;
Owu, wo tumi wɔ he?
Wasɔre, Hallelu Ya!
2. Wasɔre, Wasɔre nne
Monteɛm denden sɛ Wasɔre
Owu, wo nwowɛ wɔ he?
Wasɔre, Hallelu Ya!
3. Ɔma 'nifuraefo hu ade
Ɔma 'kwatafo ho fi
Ɔma mmubuafo nante
Wasɔre, Hallelu Ya!
4. Anigye wɔ soro hɔ,
Asomdwoe wɔ asase so,
Anisɔ wɔ nnipa mu
Wasɔre, Hallelu Ya!
5. Ɔde nnommum kɔɔ
nnommum m'
Ɔde akysede maa nnipa

Owu tumi no wɔ he?
Wasɔre, Hallelu Ya!

6. Sɛ yete Kristo din a,
Nkotodwe nyinaa ngu fam,
Na tɛkrɛma mpaem' nka sɛ
Wasɔre, Hallelu Ya!
PAN 492

183

Ɔdɔfo a woada,
Ɔdɔfo a woada,
Wo nna yi ase ne sɛn
Sɔre na Kristo' behyerɛn wo so;
Ɔde N'anuonyam no reba
Tumi a ɔde reba!
Tumi a ɔde reba!
Wiase mmusuakuw nyinaa
Wɔde wɛn ano bɛtom asu
PAN 420

184

Ɔdzebɔnyɛnyi nni enyimnyam
Wɔ ahengua n'enyim;
Eguamba n'dze bɔgya dehye
bɔɔ akysɛ m'
Ama mo so maasoa nkwa
ahenkyɛw
PAN (Mfantse) 516
Eunice Addison

185

1. NYAME ayi Ne dɔ adi
Wɔawo Agyenkwa ama yɛn
Ɔde N' akysɛ yɛn;
Ɔde N' akysɛ yɛn;
2. Mmɔborɔhunufɔ ne Ɔdomfo
Ne Yehowa
Ɔde N' akysɛ yɛn;
Ɔde N' akysɛ yɛn;

3. Wabɛpopa yɛn mmarato
nyinaa
Na yɛn kra anya nkwagye
Ɔde N' akye yɛn;
Ɔde N' akye yɛn;

4. Yɛne odwontofo beto
Ayeyi nnwom
Na yɛn nyinaa aka sɛ
Hallelu Ya!

PAN 626

Eunice Addison

186

1. Oduyɛfo kɛsɛ n'abɛn
Ɔnye tsimbɔbɔr Jesus
Ɔkasa ma akoma atɔ yam'
Dɔfo, tsie Jesus Ne ndze!

Chorus

*Ndwom bi a ɔye dɛw wɔ
sor,*

*Dzin bi a ɔye dɛw wɔ ase,
Enigye ndwom a ɔwɔ beebi
Jesus, siarfo Jesus*

2. Wɔdze wo bɛn nyinaa akye w'
Dɔfo, tsie Jesus Ne dzin!
Fa asomdwee tu wo kwan
kɔ sor
Kenye Jesus nsoam ahenkyɛw

3. Enyimnyam nka Nyame
Eguambaa!
Megye Jesus Ne dzin dzi;
Modɔ Gyefo siarfo ne dzin,
Modɔ me Jesus Ne dzin.

4. Ne dzin pa m'afɔdzi nyina,
Dzin bi nnyi hɔ dɛ Jesus!
Me kra dze enyigye dze tsie
Jesus dzin a ɔsom bo n'

5. Nuanom, hom ngya m'
Minyi N' ayɛw
Hom nyi Jesus dzin ayɛw
Nkyerɛbaa hom so mma
hom ndze do
Hom nhyira me Jesus Ne
dzin.

CAN 103, William Hunter

187

1. Nyame ye, Onyame ye daa,
Wama ade akye yɛn bio
Momma yɛnto dwom
nkamfo no
Nyame ye, Onyame ye daa.

2. Nyame ye, Onyame ye daa,
Wankum yɛn, wantwa
yɛn antwene
Ɔde ne dɔ akora yɛn so
'Ma yɛda so yɛte nkwa m' bio

188

Ɔbɛn me kyɛn m'adamfo
Saa na Yesu te
Ɔye M'adamfo pa,
Ade nyinaa mu
Ɔye me botantim
Me kyɛn ne me guankɔbea
Ɔbɛn me kyɛn m'adamfo
Saa na Yesu te.

189

Nyame dɔ ne mma
Na Ɔyi wɛn firi wɛn haw mu (2)
Mmerɛ a wapa aba
Anidaso nyinaa asa
Yehowa bɛhwe
Sɛ nkwagye tumi bi wɔ hɔ

190

1. AWURADE siesie wo somfo
Ma adwumapa a wahyehye

Chorus

*Ma menyε adwinnadeε a
Wode beyε biribi pa
Ama W'adwuma akɔ so*

2. Awurade siesie wo somfo
Sra me ngo ma menyε
foforo.
3. Ma menyε Ɔbo a nkwa wo m'
A wode besi dan papa
4. Sε wohia ɔsomfo pa
Ama adwuma papa yi a
5. Wɔn a wɔyε adwumade pa
Wɔ akatua wɔ wo nsam
6. Adwuma pa Wura Yesu
Sε wohia adwinnade a

Chorus

*Fa me yε adwinnade a,
Wode beyε biribi pa
Ama W'adwuma akɔ so
Eunice Addison*

191

Mehwehwε Wo, Yesu nko
Mehwehwε Wo, Yesu nko
Na woatwerε sε "Nkwa nsu
Bεsen afiri wo yam" (2)
PAN 975

192

Onua pa, bra fie
Wiadze ndεmba botwa m' akɔ
Sika botwa m' akɔ
Me Nyame wɔ hɔ daa (2)
PAN 333 (*Mfantse*)

193

O hwie ngo fofor gu me kra mu
Ma dza wawu nyinaa nya
nkwa bio
Waawaa m'ani so abɔn ma
menhu Ɔhen' no
Sɔ ogya wɔ me kra mu (2)

Chorus

*Ogya e! Ogya
Sunsum kronkron ne Ogya (x2)
Beyε W'adwuma
Beyε W'adwuma m'akoma mu o!
Ogya e! Onyame Gya
Eunice Addison*

194

Anɔpa bi reba
Bɔne su nyinaa ara betwam
Anɔpa bi reba (2)
Yεbehu Jesus N'anim

195

Wo koma teε, sε me koma te?
W'adwene yε pε sε m'adwene
yε pε?
Fa wo nsa ma me na foro bra
Betena teaseenam no mu
na yenkɔyε Nyame adwuma
PAN 427

196

SUM nni hɔ bio, sum nni hɔ bio
Hallelu Ya! Sum nni hɔ bio
Efise Yesu yε hann, ɔyε wɔ
soro hɔ
Hallelu Ya! Sum nni hɔ bio
PAN 616

197

Hwim me kɔ ɔsoro daa nyinaa
Hwim me kɔ ɔsoro daa nyinaa
Hwim me kɔ ɔsoro daa nyinaa,
Awurade

Hwim me kɔ ɔsoro daa nyinaa
Wiase nneɛma nyinaa ara ye
kwa

Asase nneɛma nyinaa ara ye
hunu

Hwim me kɔ ɔsoro daa nyinaa,
Awurade

Hwim me kɔ ɔsoro daa nyinaa
PAN 815

Elder Kissiedu

198

Onyame wɔ hɔ oo!
Hwehwɛ N' na ebohu N' (2)
PAN 332 (Mfantse)

199

Osiandɛ Owui maa hɛn
Ɔdze Ne bɔgyaa atɔ hɛn
Jesus N'enyimyam behyerɛn
hɛn do daa
Wɔ kurow fofor no mu
PAN 34 (Nfantse)

200

1. Ɔsor nsanku rebɔ ayeyi? (2)
Ɔsor nsanku aka abom, rebɔ
Ayeyi! Ayeyi!
2. Ɔsor' adɔma rewoso ayeyi? (2)
Ɔsor adɔma aka abom rewoso
Ayeyi! Ayeyi!

3. Ana w'akoma reto ayeyi? (2)
Ana w'akoma aka abom
reto
Ayeyi! Ayeyi!

4. Ɛme m'akoma reto ayeyi (2)
Ɛme m'akoma aka abom reto
Ayeyi! Ayeyi!
PAN 35 (Mfantse)

201

Bra behwɛ Jesus N'ahoɔfɛ
Bra behwɛ ahoɔfɛ fɛfɛ
Bra behwɛ ahoɔfɛ a ɛnni ewiei
Bra behwɛ ahoɔfɛ mmoroso
Adom bi wɔ ne mu o, bra behwɛ
Nkwa bi wɔ ne mu o, abu so
Adom bi wɔ ne mu o, abu so
Adom bi wɔ ne mu o, Bra behwɛ
PAN 317 (Mfantse)

202

Adekyee fɛfɛ, fɛfɛ fɛfɛ bi reba
Ɛreba ntɛm, ɛreba ntɛm
Owia behyerɛn, ahyerɛn, atu
sum nyinaa
Ntɛmntɛm, Ntɛmntɛm,
Wɔbɛboa yɛn nyinaa ano,
Akɔhyia asuogya hɔ
Yɛn ahokyere ne yɛn nsɔhwɛ
Nyinaa bɛkɔ ɛremma bio
Adekyee fɛfɛ, fɛfɛ fɛfɛ bi reba
Ɛreba ntɛm, yiw ntɛm
PAN 304 (Mfantse)

203

Mma nnwen' ntra so
Onipa kae sɛ woyɛ dɔte (2)
PAN 312 (Mfantse)

204

Daakye, daakye, daakye
Sɛ mede animguase nnipadua
To hɔ a, mɛkɔ anuonyam bea
PAN 308 (Mfantse)

205

Bɔgya, Jesus bɔgya
Bɔgya, a ɔtsew mekra ho (2)
Bɔgya, Bɔgya, Bɔgya, Bɔgya,
Bɔgya, Jesus Bɔgya
Bɔgya, Bɔgya, Bɔgya, Bɔgya,
Bɔgya, Bɔgya kɔnkrɔn
PANF 566

206

YEDZE enyimnyam bɛma
Jesus,
Na yeaka No dɔ no, na yeaka
No dɔ no
Yɛdze enyimnyam bɛma Jesus,
Na yeaka No dɔ n'ho
awanwasɛm
PANF 66

207

YERETUTU yɛn anan sɛnea
akwantufo retu o!
Yeretutu yɛn anan sɛnea
akwantufo retu o!
Yɛasi so rekɔ Zion
Zion kuro fɛfɛ no mu;
Ehɔ na yɛbeta daa daa
Yeretutu yɛn anan sɛnea
akwantufo retu o!
PANT 939 (Mfantse)

208

JESUS, Jesus
Konyim ndwom na yɛbɔtow
Ao Jesus wɔak'rɔn No (2)
Wɔakrɔn No, aman m'bɔhwɛ
Eunice Addison, PANF 67

209

WO HO ɔkɔm dze me kra
Wo ho nsukɔm dze me kra;
Jesus, Onyame Ne ba
Bra bɛtsena m'akoma m' ma
meme
PANF 483

210

KONYIMDZI wɔ hɔ ma hɔn a
wɔtwer Jesus,
Na No Bogyanya nye hɔn akokysɛm
N'asɛm no yɛ egyapadze kɛsɛ
ma hɔn
Na N'adom no bu do ma hɔn
daa
Wɔmbɔ mu ntow ayɛyi ndwom
mma No daa,
'Bɛn ayɛyi ndwom na ɔsɛ No?
Yɛbɔtow, yɛbɔtow
Alleluia ndwom na yɛbɔtow
PANF 77

211

NA wɔtoo Onyankopɔn akɔa
Mose dwom
Ne oguamma No dwom sɛ:
Awurade Nyankopɔn
Ade nyinaa so tumfo, Wo
nnwuma yɛ akɛsɛ
Na ɛyɛ nwonwa.
Merensanten Hene, W'akwan
tene

Merensanten Hene, W'akwan
tene
Merensanten Hene, W'akwan
tene
Na eye nwonwa
PANT 331

212

ƆWO dɛ obiara dɔ No;
Obiara wɔ mbea nyinaa
Ɔwɔ dɛ obiara dɔ No;
Ɔbɛpam wo dadwen nyinaa
Ɔno n' Ɔyɛ nkwagye far'baa;
Ɔsoa w'afɔdzi nyina
Jesus wui maa aman nyinaa
Obiara wɔ mbea nyinaa
PANT 97

213

NYAN me o, me Nyame e!
Nyame me, m'Agyenkwa e!
Amma m'annda owu nda
Christian n'enyi da hɔ daa
Nyan me o, me Nyame e!
PANF 131

214

Yesu hwɛ m' wo nan ase
Wo mogya nko na ebetumi
agye m'
Wo na wonim m'ahiade
Wo mogya nko na ebetumi
agye m'
Chorus
O! O! minni hwee de reba
Gyidi na mede tetare wo
O, mmeam' dua Nyame Aguammaa
Wo mogya nko na ebetumi agye m'
PANF 557

215

CALVARY na m'Agyenkwa
n'wui
Ehɔ na menya me nkwagye (2)
Ehɔ na Ɔtseaam "Eli, Eli"
Ehɔ na menya me nkwagye (2)
PANT 456

216

OWUI ma meenya nkwa; (2)
M'ayeyi bɔfor' akɔ No hɔ
Nyia Owui ma meenya nkwa n'
PAN F37, Eunice Addison

217

Sɛɛ n', sɛɛ n', sɛɛ n' Onyame
nipa sɛɛ
Sɛɛ Ɔtamfo n' n'adwuma (2)
Mama wo tumi sɛ kɔsɛɛ
n'adwuma
Mama wo tumi sɛ kɔka
M'asɛmpa
Meka wo ho na mma nsuro
Ao kɔ, kɔdi nkonim
PANF 1158, Eunice Addison

218

BER a wi da do yi, mframa
robɔ yi
Ana mowɔ biribi a medze bɛma
Ewuradze?
Ber a Christ agye mo nkwa yi,
M'ahom aaka mo ho
Medze mo ho nyina bɛma No
PANF 25

219

EGUAMBAA N'a wokum no n'
Eguambaa N' a wokum no n'
Eguambaa N' a wokum no n'
Ofata
Hom nyi N'ayew, Alleluia (3)
Hom nyi N'ayew
PANF 40

220

O MO Wura, meda Wo ase (2)
O dza aye ama m' adoo so'
Medze ayeyi afar mede brɛ Wo
PAN F37, Eunice Addison

221

KRONKRON! krɔnkrɔn!
krɔnkrɔn!
Dɔm Ewradze Nyankopɔn
Wo na Sor abɔfo nyinaa kotow
Wo,
Wo na ahotsewfo nyinaa kotow
Wo
PANF 58

222

METSE Ne nka m'akoma mu (3)
Metse ne nka aber nyina
PANF 122

223

MBEAMUDUA n' ase, m'bɔkɔ hɔ
Mbeamudua n'ase m'bɔkɔ hɔ
Mbrɛ Jesus bowui gyee me
nkwa
Mbeamudua n'ase m'bɔkɔ hɔ
PANF 125

224

ME mpokyerɛ nyina ebubu(4)
Mehu m'Agyenkwa
M'Agyenkwa nwanwanyani,
Osom me bo
Me mpokyerɛ nyina ebubu
PANF 132

225

MENYA nyenko, nyenko a
Ommpa da
Menya mo ho, sunsum mu
ahonya
Menye akoa mma bɔn bio
Na osiandɛ Christ ahor me.
PANF 138

226

YEDZE ayeyi ndwom ara, (2)
Yɛdze ayeyi ndwom beka
ɔtamfo egu daadze
PANF 142

227

DɛW dɛw ahys m'akoma ma (2)
M'Agyenkwa bɛn me aber nyinaa
Dɛm ntsi na dɛw ahys
m'akoma ma
PANF 147

228

DZI dɛw, ɔkofo dzi dɛw,
Dzi dɛw, mma nnsan w'akyir
Kɔ w'enyim na konyim no reba
Dzi dɛw, ɔkofo, dzi dɛw.
PANF 175

229

AMANSAN Nyame

Wo na adom ahye Wo ma;
Twereduampɔn, yɛdan Wo
Akwan nyinaa mu.

PANF 576

230

1. HYE dzen na mma nsuro
Hye dzen wo Jesus mu,
Wo Nyame a esom no daa n'
Ɔno na Ɖbegye wo. (2)
2. Kɔ han na mma nnsuro
Kɔ kan wɔ Jesus mu,
Wo Nyame a esom no daa
daa n'
Ɔno na Ɖbegye wo. (2)
3. Hom do na mma nsuro
Hom do wɔ Jesus mu,
Wo Nyame a egye N'dzi
daa daa n'
Ɔno na Ɖbetsie w' su
4. Twer no na mma nnsuro
Twer No wɔ Jesus mu
Wo Nyame a egye N'dzi
daa daa n'
Ɔno na Ɖbegye wo.
PANF 181

231

TSENA M'asɛm mu, fa wo ho
ma M
M'bye wo dehye M'bye wo
'dehye
Ahyemu dadaw n'kɔ, ahyemu
forfor aba;

Menye Me nkorɔfo betsen
akoma mu (2)

PANF 192, Eunice Addison

232

ABRAHAM, Sarah, wɔde ba
bɔɔ hɔn anohoba

Ɖyɛ hɔ nwanwa, wonnhu dza
wɔnka;

Wonyin dɛ dza Nyame aka
biara Ɖbotum aye

Na ndɛ so Nyame tum no, ɔtse
dɛmara.

Na ndɛ so Nyame no tum no,
ɔtse dɛmara

Dza nkorɔfo beka biara, ɔmmfa
ho

Wonyim dɛ dza Nyame aka
biara, Ɖbotum aye

Na ndɛ so Nyame tum no, ɔtse
dɛmara.

PANF 202

233

YENAM kwan no mu, nokwar
kwan no omu

Yɛrennsan hɛn ekyir ara da
Yesi nkrum mpo ara a Jesus
ka hɛn ho

Yɛnam nokwar kwan no mu
PANF 213

234

N'ENYIMNYAM bɛshyerɛn hɛn
do

Daa nyinaa, beebiara (2)

PANF 214

235

ONNSO Nyame ye, onnsò
Nyame ye
Onnsò Nyame ye; sɛ egyedzi
dza
PANF 217

236

W'ADWUMA yi ho asodi da
me so
Awurade ma me ho ahoɔden (x2)
Woabu me bi na W'afɛ me
aba wo twa adwuma yi mu.
Nyame Aguamma, Oboafɔ pa
Ka me ho aberɛ nyinaa.

237

OTSE ase, Oenyan efi ewufo m'
Oasɔr dɛ mbrɛ Okaa n'
Wonka N'ekyir nsɛmpa
Oama hɛn nkwa a no tun
runntwa da
Alleluia! Otse ase.
PANF 244

238

O BOGYA, bɔgya krɔnkrɔn
O bɔgya, bɔgya dehye
O bɔgya, na Oagye me nkwa
Enyimnyam nka Nyame
Eguamba
PANF 260

239

Sɛ yɛtsew tɔ No bɔgyaa no mua
Obɔhor hɛn ho fi nyina
Enyimnyam nka Eguambaa a
Oayɛ adze nyina yie
PAN F 261, Eunice Addison

240

NA wɔawo Oba ama yen;
Wɔama yen Oba banin
Na wɔawo Oba ama yen;
N'ahenni bɛda Ne mmati so,
Na wɔbɛfrɛ Ne din;
Oɔpamfo nwonwani, Onyame
Katakya
Odomankoma Agya, Asomdwoe
Hene
Odomankoma Agya, Asomdwoe
Hene
PAN F 234

241

JESUS Bɔgya reprim (2)
Jesus bɔgya reprim bɔn do
Orefa wiadze ndomum akɛma
Jesus
Jesus bɔgya edzi nyim
PAN F 271, Eunice Addison

242

BOGYA a ofi Ne mfe m'
Odze nkwa abrɛ me nye wo
Agyenkwa bɔgya a ofi Ne
mfem' repem
Odze nkwa abrɛ me nye wo.
PAN F 278, Eunice Addison

243

Kwasida, mewɔ anigye,
Dwowda, dɛw ahyɛ me ma
Benada mewɔ asomdwoe
bribiara ntumi nsɛe no;
Wukuda ɛne Yawda,
menantew wɔ hann mu;
Fida soro aba fam;
Memeneda, animtew da

Chorus

*Anuonyam, anuonyam,
anuonyam*

*Anuonyam, nka Oguamba n'
O Hallelu Ya! Many nkwa.*

M'ani gye se manya nkwa

*Anuonyam, anuonyam,
anuonyam*

*Anuonyam, nka Oguamba n'
O Hallelu Ya! Many nkwa.*

Merekɔ soro fie

On Sunday I am happy

PANT Hymn 238

244

ɔBAE begyee m' nkwa

ɔbae besaa m'yar

ɔbae dze no tum abehye m'ma

Hom nyi N'ayew, ɔresan aba
bio

Abɛfa hɛn akɔ afebɔɔ

PAN F 286

245

YEROKO kuro fofor no mu (2)

Nyame 'Guamba nye hɛn

kwankyerɛfo

Odze hɛn bodu kurow no mu.

PAN F 287

246

1. Obesi m' yie, obesi m' yie

Obesi m' yie da bi

Mesi no pi wɔ m'akoma mu

Obesi m' yie da bi

2. M'bodu me fie, m'bodu me

fi

M'bodu me fie, da bi

Mesi no pi wɔ m'akoma mu

M'bodu me fie, da bi

3. M'bɔhu N'enyim, m'bɔhu
N'enyim

M'bɔhu N'enyim, da bi

Mesi no pi wɔ m'akoma mu

M'bɔhu N'enyim, da bi

4. M'bɔsoa ahenkyɛw, M'bɔsoa
ahenkyɛw,

M'bɔsoa ahenkyɛw, da bi

Mesi no pi wɔ m'akoma mu

M'bɔsoa ahenkyɛw, da bi

5. Morokɔ akɔhom, Morokɔ
akɔhom

Morokɔ akɔhom da bi

Mesi no pi wɔ m'akoma mu

Morokɔ akɔhom da bi

PAN F 305

247

FA WO nkwa bɔ afɔr ma

Nyame

W'Agyenkwa refɛ wo ndɛ

Fa wo nkwa bɔ afɔr ma Nyame

Seesei na tsie w'Ewuradze

N'aba no nyinaara aber

Apaafɔ nyina apɛtse;

Fa wo nkwa bɔ afɔr ma Nyame

W'Agyenkwa refɛ wo ndɛ

PAN F 324

248

SE ɔNNTSE dɛm a, nkyɛ

mennkɛka (2)

M'Egya fie wɔ tsenabea pii;

Sɛ ɔnntse dɛm a, nkyɛ

mennkɛka

PAN F 330

249

WOMBO dawur nkodu asaase
ano
Wonsan nkohwe Bible
Womma frankaa n'do na
nokwar n' reyew
Wonsan nkohwe Bible
Wongina ndam m'mma
nokwar n'
Se Oko n' ye dzen mpo a,
Mma wommpem adze mmfi
nokwar no ho
Asem nwanwa, enyimnyam
assem;
Wonsan nkohwe Bible
PAN F 345

250

YE m' krado, Ohen ye m'
krado
Ye m' krado na soma m' (2)
Wo nkorfo ruwu, hen adan
r'bubu
Hom afasu redwuriw, otamfo
afa hen
Ye m' krado no soma m'
PAN F 368

251

KA me nko a nkye meehu Wo
ye
Ka me nko a nkye meehu Wo
ye
Na maado wo, na maasom wo
Medze moho nyina ama wo
PAN F 370

252

YEYE mbeamudua n' ho akofo
Yereper de yebagye akra
Hen a bon dze hen ato
mpokyerε mu nyinaa
Christ bogya n' nye hen akodze
Nyame N'assm nye hen
akokyem,
Yedzi nyim wo bon, obonsam
nye wiadze do
O konyimdzi, O Alleluia!
Yebotwe akra ama hen sor Hen
Bera Eguamba nye hen
kwankyerεfo
O! konyimdze wo ho ma hen daa
PANF 377

253

M'BEYI Jesus akyerε
Medze Jesus bekasa
Medze Jesus behye m'akoma
m'
Na Oakyerekyerε me daa
Alleluia! Yebema No do!
Alleluia! Yebeyi N'ayew!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Alleluia!
Alleluia! Yebema No do!
PANF 380

254

OEBUBU mo mpokyerε m'
Oama mafa mo ho edzi
Fahodzi nye enyigye,
Oama menya n' wo Wo mu
Fahodzi fi nkowaasom m'
Fi adzesoa durdur mu
Mennye abonsam akowaa bio
Meye Nyame ne ba

*Meys Wodze, me Wura Jesus
Daa daa nyina 'ra meys Wodze
M'akoma rotow ndwom de,
Enyimnyamka Eguambaa n'
PAN F 389*

255

AHEN mu Hen na Oreba
n'ampa
No tum kесе n' bəwosow
wiadze nyina
Ewufo bəsoer nye atseasefo
nyina
Bəbə m' ekehyia No wə wimu
ho
M'beka ho, Alleluia! M'beka ho
bi
No bəgyaa ntsi mo nso m'beka ho
Ndzebonyefo runntum nnhwe
N'enyim hyenkyen n'
Ahotsewfo nye No bətsena
afebə
PAN F 423

256

EWURADZE bue m'enyiwa ma
munhu W' (2)
Wo mu na nkwa wə, Wo mu
na tum wə
Ewuradze, bue m'enyiwa ma
munhu W'
PAN F 423

257

NYEW, Osee me de montweən
NYEW, Osee me de montweən
Hən a wətwəən Ewuradze nya
ahoodzen foror

Wotu de akər, wənantsew
awəmmbrə da
Nyew, Osee me de montweən
N'enyim
PAN F 452 Eunice Addison

258

ASOR Wura, Nyame
Yesere W'bəhwə Wo mba
Tsie hən ebisadze yi
Na ma W'asər ngyina.
PAN F 454

259

1. Monto dwom pa mma
agyenkwa, ɔne Yehowa!
monna n'ase, munyi n' aye
wə mmaa nyinaa!
Ese Kristo gyidifo se wəma
ne din no so
Monna n' ase, munyi n'aye,
munhyira no daa!
2. Kristo manfo ne ne
mpamfo ho ka wən ho pə;
na wən yiye ne asomdwee
ye wən wura fə
Odo ne mmofra papa,
na wohu amne a
Oboa wən ma wətra komm
hye no anunyam
3. Se atamfo atosomfo dəso
pii nso a,
Iesu mmofra bo rentu da,
wəde fəw kə sa;
Wokura anyamesəm na
wəbə mpae dennen;
Saa nkrantə ne akode na
wəde yi dəm

4. Israelfo, Nyame nkrɔfo!
 momma mo ani nnye
 Sɛ mo yɛfo ne mo gyefo
 hwɛ mo so yiye
 Mo a moyɛ Sion mma,
 momma mo ani nka
 Sɛ mo hene anya tumi
 ɔsoro ne fam!
Twi Nnwom 15

260

1. Onyame kae me ɛ!
 Kae me ma ɛnye yiye!
 Dom brɛ w'ani ase
 Fa w'ahummɔbɔ hwɛ me!
 Minnim ɔgyefo bi
 Sɛ wo nkutoo korɛ
 Misu mefrɛ wo sɛ:
 Me Nyame kas me ɛ!
2. Onyame, kae me ɛ!
 Nanso, nkae me bɔne
 Eno ho de, wode wo ba
 koro ama me
 Sɛ ɔmfa ne mogya
 mmɛpata mma nnipa
 Ne nti na mesrɛ wo sɛ
 Me Nyame, kae me ɛ!
3. Onyame, kae me ɛ!
 Yi me m'awerɛshow mu!
 Hwɛ me ne me fi so
 Fa wo nhyira gu me so!
 Ma wo honhom kronkron
 Nni me so yie
 Na ma ɔnhyɛ me den;
 Me Nyame, kae me ɛ!
4. Onyame, kae me ɛ!
 Kae me m'amahenunum!
 Sɛ nnipa gyaw me mu

Na mereyɛ mawu a;
 Mesrɛ sɛ: hwɛ me kra,
 Kyekye me werɛ pɛ,
 Na gye me bra wo nkyɛn!
 Me Nyame, kae me ɛ!

5. Onyame, kae me pɛ!
 ɔkae me yɛ me yiye,
 Kyekye me werɛ,
 Enti nso mɛda n'ase,
 Na merensuro hwee,
 Me ho nhia me,
 Onyame hwɛ daa
 ɔkae me yiye pɛ,
Twi Nnwom 195

261

1. Yesu, wo nkyɛn na metra
 Daa na mɛsom wo nkutoo!
 Ade biara rempam me:
 Mɛfa wo kwan pa no so
 Wone me nkwa mu nkwa no
 Me kra mu anuoyam,
 Senea bobɛ ma ne baa nkwa
 Sɛ woyɛ ma me nso nen.
2. Hene na ɔyɛ me yiye
 Sen wo a wodom me daa?
 Dom nnɛpa bebree wɔ wo mu
 Ma me a midi hia
 Hena na ɔma me werɛ
 Kyekye sen wo, me wura a
 Wɔde soro ne asase tumi
 ahɔyɛ wo nsa?
3. Ene na mehu saa wura a
 Wayɛ nea Yesu yɛe?
 ɔde ne mogya atɔ me
 Wɔ owu ne bɔne mu
 Mennyɛ nea ɔde ne nkwa
 Ama 'wu no de ana?

So minnsua mennkyerɛ no
Sɛ medi n'akyi ara?

4. Anigye mu ne amanem
Mɛtra wo nkyɛn ara:
Mede me honhom, me honam
Ne me kra mehyɛ wo nsa
Nea wopɛ no na mɛyɛ
Wofrɛ me fi ha, a mɛkɔ;
Sɛ mebata wo ho daa a,
Wu po renyɛ me wu-na
5. Ka me ho ewi yi ase!
Na sɛ me da yɛ adu
Na sɛ ade yɛ asa me
Na owu sum adur' a:
ɛnna tee wo nsa gu me so
Hyira me na se me sɛ:
"Me ba, wo famtra ahi ni
Na bra bɛtra nkwa pam!"
6. Sɛ owu reyi me hu a,
Owura Yesu, ka me ho
Yɛ me hann owu bon sum mu,
Na ma daa ade nkye me
M'ani so reyɛ kusuu a,
Behyerɛn ma me honhom;
Na mafi ha mako honom
Sɛ ɔhɔho kɔ ne krom.
Twi Nnwom 176

262

1. Yɛn nnipa mma nkyɛ koraa;
Yɛsen rekɔ sɛ sunsuma,
Yɛn sunsuma reware a;
Yehu mu sɛ ade resa
2. Ampa, yɛaba ammekyɛswa
ɛdɛn nti na ayɛ saa?
Efi onipa asehwem;
Nyame ne nnipa atetem.

3. Bɔne ama yɛatew yɛn ho
Afi yɛn agya Nyame ho;
Enti yenni ne nkwa bio
Owu nko na sɛda yɛn ho
4. Na gyidifo de, wonnsuro,
Na wɔanya nkwa foforo
Sɛ Yesu hann tew yɛn mu a,
yehu no sɛ yɛn daa nkwa.
5. Na sɛ obi mpɛ no a,
Onii no bɛtra sum mu daa
na da a awufo nyinaa
Benyan no, ɔrennya nkwa.
6. Me gyefo pa, mesrɛ wo sɛ;
Ma wo dom frɛ nnyan me nɛ!
Wo hann bɛtew me mu ampa,
Na mabɛyɛ wo hann no ba!
7. Behran me konona kusuum
Na pam owu ne bɔne sum
Sɛ wiase pɛ sum no a
Me de, mɛnante hann mu
daa
8. ɛnna, miwu a, mɛyɛ konim,
Yesu bɛka m'ani agum,
Na matetew m'ani bio
Mahwɛ n'anim ne hann mu ho
Twi Nnwom 44

263

1. Wo a me koma afe wo,
M'agyenkwa no, wowɔ he?
Iesu, woafa me ɔyɔnko,
Na afei woafa he?
2. Me kra ayɛ haahaahaa sɛ
Repɛ wo, me dɔfo pa
Bɔne ama mabɛrɛ sɛ
Enti bra begye me nkwa!

3. Mede mmɔbrɔ nne mɛfrɛ wo
Yesu, he po na woko?
Hwee remma minnya ahotɔ
Akosi sɛ mehu wo.

4. Sɛ minya 'noma ntaban ɛ,
Anka nne mɛtu mako
Makɔhwehwɛ wim ne soro
Mahu nea Iesu wɔ.

5. Yesu na ɔma me bo tɔ,
Oyi me m'awerɛhowm;
Ne nko mu na minya ahotɔ,
Ɔpam hu ne bɔne sum

6. Merenni nkɔmmɔ bribi ho
De bɛkɔ akosi sɛ
Yesu de ne ho bɛkyɛ me
Ama manya ahomeye

7. Damfo Yesu, ma minhu wo!
Me kra reham hwehwɛ wo,
Sɛ, nnyaw me nto bonen,
Dan bɛhwɛ me mmɔborɔ!

8. Ma minnya wo asomdwoe no,
Mekotɔ wo, Iesu, bra!
Bra bɛdom me, bɛtena me mu
Na behyira me dabaa!
Twi Nnwom 264

264

Bedidi, bedidi
Bedidi wɔ Yesu pon so daa
nyinaa
Nea ɔyɛn nnipa mpempem
Ɔdan nsu no weyin;
Nea Ɔkɔm de no, ɔfrɛ n' sɛ
ommedidi
PANT 900

265

1. Nkwa abodoo, Yesu ne
nkwa abodoo no
Nkwa abodoo no
Nkwa abodoo, Yesu ne
nkwa abodoo no
Nkwa abodoo no
Obiara a ɔbedi no ɔkɔm
renne no
Obiara a ɔbɛnom no
'sukɔm renne no

2. Nkwa asuten, yesu ye
nkwa asuten no
Nkwa asuten no, (2)
Nea osukɔm de no no.
Ɔmmra mɛnɔn bi
Nea osukɔm de no no,
Ɔmmra mɛnɔn bi.
PANT 901

266

1. Me werɛ remfi
Me werɛ remfi ara da
Adehyedi kɛse yi,
Yesu mogya atɔ akys me;
Me werɛ remfi ara da.

2. Me werɛ remfi
Me werɛ remfi ara da
Sɛ nkan n'mefom Agya n' a,
Yesu mogya abɛpata;
Me werɛ remfi ara da

3. Me werɛ remfi
Me werɛ remfi ara da
Sɛ nkan n'meyɛ akɔa mpo a,
Yesu mogya ays m'ɔdehye;
Me werɛ remfi ara da.

4. Me werɛ remfi
Me werɛ remfi ara da
Sɛ nkan n' midii fɔ mpo a,
Yesu mogya abu me bem;
Me werɛ remfi ara da
PANT 902

267

Dibi na nom bi; Mene abodoo no,
Dibi na nom bi; Mene abodoo no
Dibi na nom bi; Mene abodoo no
Munni bi na mobenya nkwa.
PANT 904

268

1. ƆYE nkwafo, ade biara nso
no ye
Ɔye nokwafo, ade biara nso
no ye
Ɔye nokwafo, ade biara nso
no ye
Ɔbetumi aye ama me o
Ɔbetumi aye, Ɔbetumi aye
Ɔbetumi aye ama me o
Ɔbetumi aye
2. Nso Nyame ye
3. Wayɛ ama me awie
PANT 384

269

ƆNO n' ewiase wɔ Ne nsam,
Ɔno n' ewiase wɔ Ne nsam,
Ɔno n' ewiase wɔ Ne nsam,
Ɔno n' ewiase wɔ Ne nsam,
PANT 404

270

Nnwom bi a yɛbeto wɔ soro hɔ a!
Nnwom bi a yɛbeto wɔ soro hɔ!
Berɛ a yɛbehu Jesus anim ne
anim
Na yeadam sor' adwontofɔ n'
wɔ sor hɔ a!
Nnwom bi a yɛbeto wɔ soro hɔ a!
Anuonyam a ahotewfɔ n' benya
Ao, anuonyam, anuonyam
anuonyam
Nnwom bi a yɛbeto wɔ soro hɔ a!

271

Kansɛ wiase yi nyinaara ye me
de
Na menni Awurade a, mennse
hwee (2)
Sɛ apuei ne atɔɛ nyinaara ye
me de
Na me din nni nkwa nwoma
no mu a
Kansɛ wiase nyinaara ye me de
Na menni Awurade a mennse
hwee

272

Menim sɛ Awurade bebue
kwan bi ama m'
Sɛ meɔ bra pa a ɛho te a,
Yi bɔne akwa, na meye papa a,
Menin sɛ Awurade bebue kwan
bi ama m'

273

O! tie Jesus ne nne a, Ɛde
nsɛmpa rebrɛ wo
O! tie Jesus ne nne a, Ɛnam
abɔfo so

Ma akoma a ahaw asomdwoe
Ma awerho kra anigye
O! tie nne a efiri sor'
Jesus besan wo ho.

274

Kasa, Ohene kasa
Ma nsu no nye komm wo
m'anim
Kasa, Ohene kasa
Ma nsu no nye komm wo
m'anim
Awerho nyinaa m'
Ahokyerɛ nyinaa m'
Kasa ma nsu no nye komm (2)

275

DZI kan ma yendzi W'ekyir
daa
Dzi kan ma yendzi W'ekyir;
Sɛ ɔkwan no mu ye sum dɛn
ara a
Wo na'ye kandzea a 'rehyerɛn.
PAN F 459, Eunice Addison

276

MENYA nhyira, nhyira a ɔbor
do;
Mowɔ Nyame a ɔtse akoma m'
Oye Pentekost wo me kra mu
Oye ogya a ɔtamfo no suro.
PAN F 569

277

ME KRA, hyira Ewuradze
Na dza ɔwo wo mu nyinara
Nhyira Ne dzin krɔnkrɔn no.

Me kra, hyira Ewuradze

Chorus

Me kra, hyira Ewuradze (2)
Me kra, hyira Ewuradze (2)
PAN F 73

278

MEGYE Nyame edzi
Megyaa bɔne ye
Mayɛ Nyame ne ba
Mowɔ nkwa a onnyi ewiei
N'asɛm, N'asɛm
N'asɛm tse mo mu
N'asɛm tse mo mu
Ntsi mo do ɔho nua
PAN F 459, Eunice Addison

279

JESUS, wokum N' maa me
Wɔ Calvary
Wodze nsoekyew soaa No
Wɔ Calvary
Ho nna Owuu ahomtsew wu;
Ho nna wobuee Ne mfem;
Ma bɔgya nsu fii pemee
Wɔ Calvary
RH 177, PAN F 480

280

1. SUNSUM Krɔnkrɔn bra (2)
Sunsum Krɔnkrɔn bra
Ao, fa dɛw bra, Alleluia!
Sunsum Krɔnkrɔn bra.
2. Sɛ Ammba a, yeaba no gyan
Sɛ Ammba a, yeaba no gyan
Sɛ Ammba a, yeaba no gyan
Ao, fa dɛw bra, Alleluia!
Sunsum Krɔnkrɔn bra.

3. Yɛrotweɔn W'ysaye asɔr
Yɛrotweɔn W'ysaye asɔr
Ao, fa dɛw bra, Alleluia!
Sunsum Krɔnkrɔn bra.

4. Yɛrotweɔn Wo tum no
Yɛrotweɔn Wo tum no
Ao, fa dɛw bra, Alleluia!
Sunsum Krɔnkrɔn bra.

5. Yɛrotweɔn W'enyimnyam
Yɛrotweɔn W'enyimnyam
Ao, fa dɛw bra, Alleluia!
Sunsum Krɔnkrɔn bra.
PANF 486

281

MO HO dɔ ntsi na Jesus baa
wiadze
Dɛ m'Agyenkwa;
Mo ho dɔ ntsi na Jesus bowui
wɔ dua no dɔ;
Mo ho dɔ ntsi na Ɔdze m' roko
N'enyimnyam mu
Dabi m'bohu No dɔ bun nyina
Dɛ mbɛ ɔtse

282

ƆSɛ ayeyi, Agya Nayme sɛ
ayeyi,
Agya Nyame ade a Wayɛ
Ɔsɛ ayeyi oo,
Ayeyi sɛ No, momfa mma N',
Ɔsɛ ayeyi oo,
Agya Nyame ade a Wayɛ
Ɔsɛ ayeyi oo, momfa mma N',
Nnaase sɛ No, momfa mma N'
Nhyira sɛ No, momfa mma N'
Ntrontron sɛ No, momfa mma N'
PANT 348

283

ƆDZEBɔNYENYI nnyi
enyimnyam
Wɔ ahengua n' enyim
Eguamba n' dze bɔgya dehye
bɔtɔ akys m'
Ama me so maasoa nkwa
ahenkyew
PANF 519

284

ASAASE mba m'nyinaa
hoɔfɛwfo Eye dansewa ma
W'ayefor;
Wo mu na emudzi krɔnkrɔn wɔ
Calvary Ɔbarimba nwanwany
Calvary Ɔbarimba no
Oedzi m'akoma do nyim
Owui maa m' fahodzi
Calvary Osiarfo no
RH 699, PANF 527

285

1. HWE Nyimpa bɛn nye Oyi
a ogyina
Nyame na nyimpa ntam?
N'enyiwa tse dɛ Ogyaframa
Ne papaa dze Ne nsamu
John hun N' wɔ sor esuon
no mu
Dɛ ewia ne hyeren dzendzen
Hwɛ Nyimpa bɛn nye Oyi?
Onyimpa bɛn nye Ɔno?
*Ɔno nye Enyimnyam Hen no
Mara nye Mara no
Ɔye Alpha nye Omega
Ahyase nye ewiei
Ne dzin nye Ɔdomankoma
Egya
Mbersantsen nyinara*

2. Hwɛ, Nyimpabɛn na
 Ɔrekasa kyere
 Basia n' nsubura n' do hɔ n'
 "Mbɛma wo nkwa a onnyi
 ewiei, ɔsombo
 Kyɛn dza nyimpa bɛma
 Na obiara a ɔbɔnom nsu yi
 bi no
 Ɔbetsena hɔ daa nyina.
 Hwɛ Nyimpa bɛn nye Oyi?
 Onyimpa bɛn nye Ɔno?
3. Hwɛ, nyimp bɛn nyi Oyi a
 Ɔkasa ayarfo ho?
 Ɔse, "Wɔdze w'bɔn akɛ w'
 Fa wo ketɛ, nantsew"
 Ogina hɔ ndɛ dɛ 'yarsafo
 Na Ɔtseɛm, dɛ "Hom nhwɛ Me"
 Hwɛ Nyimpa bɛn nye Oyi?
 Onyimpa bɛn nye Ɔno?
PANF 527

286

1. BER a Apostɔlek hyɛ ase
 Wɔ tsetse nda no mu no,
 Saul fi Tarsus suaa
 dzendzenndzen
 Dɛ ɔbɛsɛɛ asɔr yi
 Na Damascus na wɔsomaɛ N'
 Dɛ ɔnkɔsɛɛ edwuma no
 Ɔroko n' Agenkwa n' hyiaa no
 Yɛ no Apostɔleknyi
 Ntsi yɛbɛfa Christ Ne
 nkɛrɛkyɛrɛ
 Apostɔlek nokwarfo
 Sɛ wo so gye Christ
 nsempa n' dzi a
 Ebeyɛ Apostɔleknyi

2. Ɔnye Silas kɔr efiadze,
 Siandɛ wɔsom Christ, hɔn
 Hen
 Naaso Enyimnyam ka hɔn ho
 'Nafa n' hɔn beenu toow
 ndwom
 Fiadehwɛfo tsee hɔn
 ndwom no
 Ohun dɛ dan n' rowosow
 Ohun dɛ wɔyɛ Apostɔlekfo
 No so yɛɛ Apostɔleknyi
3. Ɔroko Rome ekedzi dase
 Ama n' Ewuradze no,
 Ehum tuu kɛsɛ wɔ po do
 Paul nko na ɔdwedwee hɔn;
 Hɛn mu panyin huu ne
 ndam no
 Bera hɔn akom etutu n'
 ɔpɛɛ dɛ nkyɛ no so beyɛ
 Jewnyi Apostɔleknyi
4. Mfe pii absen naaso
 Yehu hɔn, kuw nkakraba n'
 Sɛ nkorɔfo bɔ hɔn adapaa
 mpo a
 Hɔn nyina yɛ kor gyina hɔ
 Sɛ wo so betsie hɔn
 amandzɛɛ
 Dadaa, naaso fofor no a
 Wo so betse Christ mu
 nsem n'
 Na ayɛ Apostɔleknyi
PANF 538

287

- AHYɛ Ma, m'akoma ahyɛ ma
 M'akoma ahyɛ ma
 Ngo, Nyame Ne ngo
 Ɔdze ngo forfor asra m' (2)
Eunice Addison
PANF 559

288

1. Abone' mommra Otease no ho
Ono ara ne Jesus
Nea onyan okunafo ba no
Ono ara ne Jesus

Chorus

Ono ara ne Jesus
Nwanwa adwumayefo Jesus
Monhyira ne din
Ote ass daa
Ono ara ne Jesus

2. Se wo bra ye gyigya gyigya
Ono ara ne Jesus
Nea oma apo asorokye gyae
Ono ara ne Jesus

3. Mommra ne nkyen
Ono ne hann
Ono ara ne Jesus
Nea oma amifuraefo hu ade
Ono ara ne Jesus

Index

A

Abɔe m ommra Ɖtease no hɔ suf	135
Abraham, Sarah, wɔdze ba bɔɔ hɔn anohaba	123
Adekyee fɛɛfɛ, fɛɛfɛ	119
Adom na wɔde nam gyidi so	102
Adɔfɔ, afei na yeys	102
Agya pa bi refrɛ wo sɛ bra	102
Agye me tontom wo	81
Agyenkwa a ɔdɔ	98
Agyenkwa Yesu wu maa me	103
Ahotewfo munhyira Awurade	80
Akwantu bi wɔ ho a yebetɔ	114
Amanaman ɔbaatan pa	94
Amen, Amen, Blessing and Glory	53
Ana W'akoma pɛ nhyira?	105
And can it be, that I should gain	32
Anka manya sɛ masɛ Wo,	103
Anka nea mete no ware paa	112
Ao bra ma yendzi dɛw	110
Asɔre yi ne fapem ne Jesus	85
Asodzi da mo do	111
Asofo Yehowa	83
Away far over Jordan	54
Awurade aman nyinaa	100
Awurade dɔm so Safohene	80
Awurade ne me hwsfo,	87
Ayeyi na mede ma Nyame	103

B

Bedidi, bedidi	130
Ber a wi da do yi mframa robɔ yi	121
Ber a Apostɔlek hyɛɛ ase	134
Bɔ bra me kra do	81
Bɔgy a aofi Ne mfe m'	124
Bɔgy, Jesus bɔgya	126
Bra bɛhwɛ Jesus N';ahooɛ	119

Bue maso ma mente Wasem	82
Bura bi wɔ hɔ bɔgya ma	113

C

Calvary na m'Agyenkwa wui	121
---------------------------	-----

D

Daakye, daakye, daakye	120
Dɛn na memfa minyi w' aye	96
Dɛw, dɛw ahyɛ m'akoma ma	122
Da no bɛyɛ nkonim nkonimdida,	103
Daa Daa daa,	100
Daa nyinaa, Awurade	103
David sanku a	103
Din bi wɔhɔ a ɛyɛ de	98
Dɛn na memfa miniyi W'aye	96
Dwen papa a Ɔys ma wo n' ho	106
Dzi dɛw, ɔkofo, dzi dɛw	122
Dzi kan ma yendzi W'ekyir daa	135

E

Eguamba N' wokum no n'	122
Emmanuel Nyame ne yen wɔ hɔ	88
Ewuradze, W'asɛm tsim,	109
Ɛbere a merekyinkyin ɔbra sare so	83
Ɛyɛ Yesu n'adom are kwa	90

F

Fa w'akwan hyɛ	87
Fa Wo nkwa ba afɔr ma Nyame	125

G

Getsemane turo mu hɔ	115
Gu me kanea mu ngo mamenhyerɛn daa:	84
Gya me kɔ bepɔ no atifi	80
Gyidi kese ho bɔhyɛ no	93
Gyina me nkyɛn, me kra dɔfo pa	93

H

Hena ne me Yehowa	92
Honhom kronkron me kra dɔfo	80
Hwim me kɔ soro	119
Hwie ma ɛnyɛ ma	92
Hwɛ Nyimpa bɛn nye Oyi	133
Hye dzen na mma nnsuroɛɖɔ	123

J

Jesus, Jesus	120
Jesus, Jesus, Jesus	106
Jesus bɔgya nko na etumi	160
Jesus mogya nko na	106
Jesus mogya reprim	105
Jesus resiesie tenabea wɔ Sor'	105
Jesus, wokum N'maa me	

K

Ka me nko nkyɛ meehu Wo oyieɛ	129
Kanea a yɛde hwɛ hɛn kwan	130
Kansɛ wiase yi nyinaara ye me de	134
Kasa ma yente wo nne	80
Kasa Ohene, kasa	134
Ken a a yɛdze hwɛ hɛn kwan mu	109
Kenyan W'eduma yi,	111
Ko gyidi ko pa;	86
Kyereɛ yen W'anuonyam,	94
Krɔnkɔn, krɔnkɔn, krɔnkɔn	
Kwasida, mewɔ anigyɛ	

M

M!TO Awurade ho dwom	111
M!TO DWOM mama	97
M!Y! nea mlɔtumi	90
M1d4 wo O Kristo	81
M1k4 bep4w no so	85
Mɛye dɛn na makamfo Wo m'Agya e?	84
Ma Elijah atade no ngu me so;	92
Ma Honhom kronkron mu ogya no mmra	113

Ma menyɛ sɛnea tetefo no yɛɛ	94
Ma yɛn nsu no bi	85
M'agyen Yesu ame	91
Mahooden ne no,	95
Mahu Yesu, Yosef ba no, ɛɛv bɔ sɛ medi	90
Makoma ahyɛ ma, ahyɛ	89
Manya yɔnko Jesus mu;	86
Masomdwoe apam wɔ hɔ ma wɔn a	104
Mbrɛ Jesus Ne dzin dua	108
Mbrɛ metse yi ara minnyi hwee ka	08
Me brɛ renys kwa,	88
Me honhom, kra ne me honam	82
Me hye hamaafa nea eye am me	89
Me ne No bedi dew daa	88
Me ne Nyame bɛkɔ awiɛ	91
Me Wura, m' Agyenkwa	96
Mede zhyewbɔ gya ne	85
Medi Wo din ho adanseakyere aman	91
Menya ngyirama apem	107
Merehwehwɛ wo	81
Merensesa me Nyame da:	85
Merepem so kɔ;	84
Meresiesie nnipa bi ama wɔn tumi	94
Mewɔ Nyame Otumfo wɔ m'anim	86
Meyɛ honam ne mogaya na	90
Meyɛ Oyame meyɛ Onyame,	88
Meyi Jesus m'akyere	84
Migyina Calvary bepɔ so	80
Menim sɛ mogya no,	88
Mogya n' atueemukɔ kwan ama yɛn nso	112
Momma yɛnkamfo Yehowa	83
Momma yenni yɛn Nyankopɔn akyi;	85
Monhwɛ nnomaa a wakyin wɔ wim	87
Monkeka sɛ Yesu ye	84
Monna Nyame ase daa	24
Monto dwom dɛdɛ nyi	101
Mrotwɛɔn ne mbae no	104

N

Na wɔawo Ɖba ama yen	127
Na wɔtoo Onyankopɔn akɔa Mose dwom	123
Nea owui Wɔ Calvary Sunsum no	85
N'Enyinyam bɛhyerɛn hɛn do	126
Nea ɔma sukooko fifir	83
Nea Owui wɔ Calvary	86
Nea W'ayɛ ama me, Ɖsɛ ayeyi	103
Nkonimdiɛ Nkonimdiɛ, mgya dehye	105
Nkwa abodoo, Yesu ne nkwa abodoo no	133
Nnipa nyinaa besi dɛn ate nsɛmpa yi?	104
Nnsuro na gye Me di	87
Nnwom bi a yɛbɛto wɔ soro hɔ a	134
Nyame a tete nna no mu	94
Nyame a woyɛ Ɖbaatan pa	81
Nyame ahyɛ bɔ sɛ	107
Nyame ayi Ne dɔ adi	119
Nyame dɔ ne mma	120
Nyame ne yen wɔ hɔ	120
Nyame ye, O Nyame ye da	120
Nyew, Ɖsee me dɛ montwɛɔn	130
Nyame a tete nna no mu,	94
Nyame ahyɛ bɔ sɛ	106
Nyame ne yen wɔ hɔ	112
Nyame teasefo Sunsum, gu me so foforo;	93
Nyankopɔn wɔ yen mu	100

O

Obesi m'ye, obesi m'ye	128
O Bɔgya, bɔgya krɔnkrɔn	127
Oebubu mo mpokyerɛ	129
O hwie ngo for' gu me kra mu	121
Okristoni ma wani nna Onyame	85
O Israel Yakob Nyame	6
O Yesu dɔfo pa ɛɛf	118
Oguammaa, Nyame	96
Oguammaa sɛ ayeyi	115
Onyankopɔn asafo mma	98
Onyankopɔn Kronkron	104
Otwa adwuma no so	91

Owusore; frankaa rehim	102
Oagye m' mbordo ara	105
Obrefo, fa no ho ma Nyam	91
Ɔdɔfo a woada,	116
Ɔfrɛ a w'afɛ yɛn no yɛ	89
Oko kɛsɛ no abɔ adzɛ	108
Okwan deduw no mu	100
Ɔkyɛn ade nyinaa	88
Ɔagy m' mbordo m' nkwa	82
Ɔbɛn me kyɛn m' adamfo	120
Ɔbrefo a woada, Ɔdɔfo a wada	119
Ɔman Ghana ba	101
Ɔnnso Nyame, yɛ	126
Ɔremmpa me da	95
Ɔnnso Nyame, yɛ	126
Ɔyɛ anidasoɔ a fɛnhyɛ aniwuo	80
Ɔfrɛ a wafɛ yɛn no yɛ	88
Ɔko kɛsɛ no abɔ adzɛ	109
Ɔkwan dedaw no mu	100
Ɔtse ase, Oɛnyan efi ewufo m'	136
Ɔsɛ ayeyi, Agya Nyame sɛ ayeyi	136
Ɔsor nsanku rebɔ ayeyi	122
Ɔwɔ mu sɛ ɔkamafo	86
Ɔremmpa me da	95
Ɔkyɛn wɔn nyinaa	83
Ɔman Ghana ba	101
Ɔremmpa me da,	96
Ɔwɔ mu sɛ Ɔkamafoɔ;	87
Ɔyɛ anidasoɔ a ɔnhyɛ oniwuo	81
Ɔyɛ yɔnko nokwafo	85

P

Pentecost da no mu no	91
-----------------------	----

R

Sɛ WIASE mu bɔn' ne mmonsam tumi,	93
Sɛ ɔko no mu yɛ den den ara a	86
Sɛ wɔamfi nsu ne	85
Sɛ wobɛsom Nyame yiye a,	92
Sɛnea daakye bi	102
Serew, me nua serew	84

Senea daakye bi	103
Sɛ ɔko no mu yɛ den ara a	85
Sɛ ɔntse dɛm a nkyɛ	128
Se wiase mu bɔn' ne	93
Sɛ n', sɛe n', sɛe n' Onyame	124
Sɔ me nsa na gye m'taataa	80
Soro aburuburo san bra me kra mu bio	93
Sra me, sra me, sra me	92
Sum nni hɔ bio	121
Susum Krɔnkrɔn	135
Sunsum, Krɔnkrɔn, bra hɛn 'komam',	109

T

Tete mmerɛ mu gya no ɛredɛw	80
Tsena M'asɛm mu, fa wo ho ma M'	126
Twe me bn Wo, nhyirafɔ Nyame	93

W

Wɔn a wɔtwɛn Yehowa nya ahooden foforo	93
Wɔ Kalvary bepɔw no so	113
Wɔawo m'ɔba	105
Wakoma tee	118
Wahenni yɛ daa 'henni	112
Wafa maninguase de kɔ asennua no so	111
Wama me nso mase nne	112
W'asɛm so na m'ani da	103
W'asafo ti ne wo, yen Yesu	99
Wayɛ ade nyinaa yiye	102
W'ayamye nti,	102
W'ayi me afiri dɔte pɔtɔɔ no mu	105
Wiase amane dɔɔso,	87
Wo a me koma afe wo	132
Wo nkyɛn ara, Nyame,	110
Wo nnwuma nyinaa da wo ase	81
Wo nsa ano adwuma	83
Wo pɛ, nyɛ me pɛ na ɛnye	102
Wonyi Nyame Hen ayɛw	107
Woso na Wo kr'ɔn	100
Wo ho ɔkɔm dze me kra	123
Wɔawo m' ɔba	106
Wiase amane dɔɔso	86

Y

Yebetumi akɔ akɔfa asaase no	106
Yebedi dɛw bi da bi	106
Yehowa me botantim	88
Yesu dɔ me	92
Yɛ me ho nsenkyerɛnne ma ensi me yiye	94
Yɛbɛsɛ No, sɛ Yesu Kristo	107
Yɛrewu a nkyirimma	93
Yɛ W'adwuma adesae reba	96
Yɛ me ho nsenkyerɛnne ɛ	94
Yɛ m'krado, Ohen yɛ m'krado	126
Yɛde akoma koro yi N'aye	83
Yɛn tete botan ne Wo,	84
Yɛasɛe ne nwuma,	88
Yɛbɛsɛ no, sɛ Yesu Kristo	94
Yɛdz Enyinyam ma Jesus	120
Yɛde akoma koro yi N'aye	83
Yɛdz ayeyi ndwom ara	122
Yɛrokɔ kurow fofor no mu	125
Yebedi dɛw bi da bi	106
Yehowa me botantim	88
Yesu dɔ me, na ɔde	92
Yesu, Kristo asɔre	116
Yesu Kristo yɛ agyenkwa,	115
Yesu ma memfa me ho	82
Yesu N'ayefore ne me,	91
Yesu ne nkwa botan no	104
Yesu nko na me ne no tu	82
Yesu wo ho yɛ fɛ sɛ	99
Yuda abusua kuo ma gyata noWadi nkonim	112

GOD'S FIRST COVENANT AND PROMISES WITH THE CHURCH OF PENTECOST (REVEALED)

The spiritual growth of The Church of Pentecost and its spread throughout the world is a fulfilment of God's Covenant made with the founders of the church at its beginning from 1931.

At the Sixth Extraordinary Council Meeting of the church held in Koforidua in April, 1999, the General Council decided that church members be taught these covenants (below) for them to know God's fulfilment of His side of the Covenants and what they must do to fulfil their responsibilities in God's plan for the church.

GOD'S PART

“It is not because of how few or many you are in membership but according to my divine and eternal purpose and goodwill for my church”

1. That He God would raise a nation out of Africa that would be a spearhead and light to the world, heralding the 2nd Coming of Christ Jesus our Lord.
2. That the Gold Coast has been chosen to fulfil this eternal will and purpose of God.
3. He God would accomplish this through a White Missionary from Europe who would come to lead the group in future, and the group which though many trials, tribulations, temptations and persecution would be nurtured, protected and grow spiritually, numerically, would become a great International Pentecostal Church which would send out missionaries from the country, the Gold Coast to all part of Africa and the world as a whole.
4. That it would make disciples for the coming Christ while He would call out men according to his own choice from time to time.
5. That God would ensure that no weapon that is formed against the church prospers, and every tongue that rises against it in judgement

shall be condemned. For this is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of Him, saith the Lord.

6. That God would meet the church's financial problem in season and out of season for all other churches to acknowledge that His divine presence, blessings and glory are with the church.
7. That He would pour abundant Spiritual Gifts on both men and women.
8. That God would from time to time prune and purge His Church-all parasites, pests, personality cult, false doctrines, social and religious evils, from the church to make her holy and radiant to portray His divine presence, radiance, glory in it spiritual and physical performances, in order to avoid both spiritual decline and apostasy.

NOTE: These aspect of the Covenant were confirmed in 1940, during the Easter Convention at Winneba and re-confirmed in 1948 at the General Convention at Koforidua.

THE CHURCH'S PART

1. That the Church would know and understand His ways and obey His voice and commandments and that the church would keep itself holy, blameless and pure.
2. That the church is not to love and learn the things of the world nor its ways, for His ways are different from the ways of the world. Therefore it should not imitate worldliness or any form of Religious Sects, organisations or Churches for He has chosen the Church to be Holy, righteous, Faithful, Humble and Obedient; it should be a different model and a peculiar people, to show forth His divine virtues to angels.
3. That the church should not be covetous, money minded, selfish, proud arrogant and stubborn in its ways.
4. That in order to have a pure disciplined holy church (which can stand the test of time) HOLINESS should become its watchword throughout its entire life.

5. That the church should not owe any man, borrow or seek financial aids, loans or grants from anywhere as God is its Eternal Riches, Treasury and that He is able to sustain the church in all its needs.
6. That the gifts that would be given by God must be controlled so that Satan would not use them to his advantage.
7. That the church should remember not to harbour sins, evil deeds and evil people among its membership, but rebuke, discipline and restore backsliders in the spirit of love, compassion and patience. For if the church would hearken to His voice and obey His precepts, it would be blessed among its peers.

HOW THE CHURCH FULFIL ITS OBLIGATIONS IN THE COVENANT

1. Every first Wednesday of the month was set aside as Missionary Day for prayers and offering for expansion of Missions work.
2. Every first Tuesday of the month was set aside for Women's Movement meeting to pray for the expansion and growth of the Church, spiritually, financially and numerically, the slogan "HOLINESS UNTO THE LORD" emanated from this effort to fulfil terms of the covenant
3. Calling and elections to offices were subjected to confirmation through divine intervention and general consensus of the people.
4. In preaching and teaching Christ was presented as Saviour and emphasis was placed on salvation through Christ and the new birth.
5. The foursquare gospel - "He came to save me, He came to heal me, He came to fill me with His spirit and He will come back and take me with him to reign forever" - was the message.